

**TSHIVENḌA LUAMBO LWA U ENGEDZA
LWA VHUVHILI**

*Tshitamennde tsha
Kharikhulamu ya Lushaka*

*Tshitamennde tsha Pholisi ya
Kharikhulamu na u Linga*



*Vhuimo ha Pfunzo na Vhugudisi
ha u Isa Phanda
Gireidi ya 10-12*



basic education

Department:
Basic Education
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA



basic education

Department:
Basic Education
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA

**TSHITATAMENDE TSHA PHOLISI YA KHARIKHULAMU NA U LINGA
GIREDI YA 10-12**



TSHIVENḌA LUAMBO LWA U ENGEDZA LWA VHUVHILI

DISCLAIMER

In view of the stringent time requirements encountered by the Department of Basic Education to effect the necessary editorial changes and layout to the Curriculum and Assessment Policy Statements and the supplementary policy documents, possible errors may occur in the said documents placed on the official departmental websites.

There may also be vernacular inconsistencies in the language documents at Home-, First and Second Additional Language levels which have been translated in the various African Languages. Please note that the content of the documents translated and versioned in the African Languages are correct as they are based on the English generic language documents at all three language levels to be implemented in all four school phases.

If any editorial, layout or vernacular inconsistencies are detected, the user is kindly requested to bring this to the attention of the Department of Basic Education.

E-mail: capslangcomments@dbe.gov.za or fax (012) 328 9828

Department of Basic Education

222 Struben Street
Private Bag X895
Pretoria 0001
South Africa
Tel: +27 12 357 3000
Fax: +27 12 323 0601



120 Plein Street Private Bag X9023
Cape Town 8000
South Africa
Tel: +27 21 465 1701
Fax: +27 21 461 8110
Website: <http://www.education.gov.za>

© 2011 Department of Basic Education

ISBN: 978-1-4315-0560-9

Design and Layout by: Ndabase Printing Solution

Printed by: Government Printing Works

FOREWORD BY THE MINISTER



Our national curriculum is the culmination of our efforts over a period of seventeen years to transform the curriculum bequeathed to us by apartheid. From the start of democracy we have built our curriculum on the values that inspired our Constitution (Act 108 of 1996). The Preamble to the Constitution states that the aims of the Constitution are to:

- heal the divisions of the past and establish a society based on democratic values, social justice and fundamental human rights;
 - improve the quality of life of all citizens and free the potential of each person;
 - lay the foundations for a democratic and open society in which government is based on the will of the people and every citizen is equally protected by law; and
- build a united and democratic South Africa able to take its rightful place as a sovereign state in the family of nations.

Education and the curriculum have an important role to play in realising these aims.

In 1997 we introduced outcomes-based education to overcome the curricular divisions of the past, but the experience of implementation prompted a review in 2000. This led to the first curriculum revision: the *Revised National Curriculum Statement Grades R-9* and the *National Curriculum Statement Grades 10-12* (2002).

Ongoing implementation challenges resulted in another review in 2009 and we revised the *Revised National Curriculum Statement* (2002) and the *National Curriculum Statement Grades 10-12* to produce this document.

From 2012 the two National Curriculum Statements, for *Grades R-9* and *Grades 10-12* respectively, are combined in a single document and will simply be known as the *National Curriculum Statement Grades R-12*. The *National Curriculum Statement for Grades R-12* builds on the previous curriculum but also updates it and aims to provide clearer specification of what is to be taught and learnt on a term-by-term basis.

The *National Curriculum Statement Grades R-12* represents a policy statement for learning and teaching in South African schools and comprises of the following:

- (a) Curriculum and Assessment Policy Statements (CAPS) for all approved subjects listed in this document;
- (b) *National policy pertaining to the programme and promotion requirements of the National Curriculum Statement Grades R-12*; and
- (c) *National Protocol for Assessment Grades R-12*.

MRS ANGIE MOTSHEKGA, MP
MINISTER OF BASIC EDUCATION



ZWI RE NGOMU

KHETHEKANYO YA 1: U DIVHADZA TSHITAMENDE TSHA PHOLISI YA KHARIKHUJAMU NA U LINGA	3
1.1 Siangane	3
1.2 Nyangaredzo.....	3
1.3 Ndivhonyangaredzi ya Kharikhujamu ya Afrika Tshipembe	4
1.4 U avhela tshifhinga	6
1.4.1 Vhuimo ha Fhasi / Mutheo	7
1.4.2 Vhuimo ha Vhukati.....	7
1.4.3 Vhuimo ha Ntsha (Sinia).....	7
1.4.4 Gireidi ya 10-12.....	8
KHETHEKANYO YA 2: U DIVHADZA NYAMBO	9
2.1 Nyambo kha Tshitamennde tsha Pholisi ya Kharikhujamu na u Linga	9
2.2 Ndivhotiwa dza u guda Nyambo dza U Engedza	10
2.3 Nyangaredzo ya kharikhujamu ya nyambo.....	11
2.4 U funza Luambo lwa u Engedza lwa Vhuvhili.....	12
2.5 Ngona dza u funza luambo.....	16
2.6 Tshifhinga tsho avhelwaho kha kharikhujamu.....	18
2.7 Tshodea dza u funza Tshivenda Luambo lwa u Engedza lwa Vhuvhili.....	18
KHETHEKANYO YA 3: MAGUDISWA NA PULANE DZA U FUNZA ZWIKILI ZWA LUAMBO.....	20
3.1 U thetshesela na u Amba.....	20
3.2 U vhala na u talela.....	28
3.3 U nwala na u nekeda	35
3.4 Zwivhumbeo na milayo ya kushumisele kwa luambo - mutevhe wa referentsi/tsumbedzi	42
3.5 Pulane dza u funza.....	45
3.5.1 Pulane ya u funza ya Gireidi ya 10	49
3.5.2 Pulane ya u funza ya Gireidi ya 11	60
3.5.3 Pulane ya u funza ya Gireidi ya 12	69

KHETHEKANYO YA 4: U LINGA KHA LUAMBO LWA U THOMA LWA U ENGEDZEDZA.....	79
4.1 Marangaphanda.....	79
4.2 U linga ha d̄uvha l̄inwe na l̄inwe kana hu si ha fomaḷa.....	79
4.3 U linga ha fomaḷa.....	80
4.4 Mbekanyamushumo ya u linga	83
4.4.1 Nyangaredzo ya ṭhodea.....	83
4.4.2 Milingo.....	87
4.5 U rekhoda na u vhiga.....	90
4.6 U modareitha ndingo	90
4.6.1 U linga ha fomaḷa (SBA).....	90
4.6.2 Mishumo ya u linga ya Oraḷa.....	91
4.7 Nyangaredzo.....	91



KHETHEKANYO YA 1: U DIVHADZA TSHITATAMENNDE TSHAPHOLISI YA LUSHAKA TSHA KHARIKHU·AMU NA U LINGA

1.1 Siangane

Tshitatamennde tsha Kharikhulamu ya Lushaka tsha Gireidi ya T-12 (TKL) NCS)) tshi talutshedza pholisi nga ha kharikhulamu na u linga kha miḅwaha ya u dzhena tshikolo. Gireidi ya T nga Tshivendḅa ndi Gireidi ya u Tḅanganedza (Gireidi ya T).

U itela u khwinisa kufunzele kwa kharikhulamu iyi, ho shandukiswa Tshitatamennde tsha Kharikhulamu ya Lushaka hune tshanduko dza ḅo thoma u shuma nga ḅwedzi wa Phando 2012. Ho bveledzwa liḅwalwa la Tshitatamennde tsha Pholisi tsha Kharikhulamu na u Linga liḅthihi li pḅeseseaho hu u itela uri thero iḅwe na iḅwe i vhe na liḅwalwa layo. Liḅwalo ili li khou ya u shuma vhuimoni ha maḅwalwa a kale ane a nga sa zwitatamennde zwa thero dzoḅthe, Tsembamaitele a Mbekanyamushumo ya u Guda na Tsembamalingele a Thero u bva kha Gireidi ya T-12.

1.2 Nyangaredzo

- (a) *Tshitatamennde tsha Kharikhulamu tsha Lushaka tsha Gireidi ya T-12 (Phando 2012) tsho imela mulayo wa u guda na u funza kha zwikolo zwa Afrika Tshipembe nahone tsho imela zwi tevhelaho:*
- (i) Tshitatamennde tsha Kharikhulamu na u Linga tsha Lushaka tsha thero iḅwe na iḅwe yo randelwaho;
- (ii) Liḅwalo la pholisi, Pholisi ya Lushaka malugana na ḅoḅea dza mbekanyamushumo na u aluswa ya Tshitatamennde tsha Kharikhulamu ya Lushaka Gireidi ya T-12; na
- (iii) Liḅwalo la pholisi, Phurothokhoḅo ya Lushaka ya u Linga ya Gireidi T-12 (Phando 2012).
- (b) *Tshitatamennde tsha Kharikhulamu ya Lushaka tsha Gireidi ya T-12 (Phando 2012) tshi ima vhudzuloni ha zwitatamennde zwa kharikhulamu ya lushaka zwivhili zwine zwa khou shumiswa zwa zwino, zwine zwa vha*
- (i) *Tshitatamennde tsha Kharikhulamu tsha Lushaka tsho Khwinifhadzwaho tsha Gireidi ya R-9, Gazethe ya Muvhuso ya Nomboro 23406 ya 31 Shundunthule 2002, na*
- (ii) *Tshitatamennde tsha Kharikhulamu tsha Lushaka tsho Khwinifhadzwaho tsha Gireidi ya 10-12, Gazethe ya Muvhuso ya Nomboro 25545 ya 6 Tshimedzi 2003 na Nomboro 27594 ya 17 Shundunthule 2005.*
- (c) *Zwitatamennde zwa kharikhulamu zwa lushaka sa zwe zwa dzudzanyiswa zwone kha pharaḅhukhu ya b(i) na*
- (ii) *zwo faredza maḅwalwa a pholisi a tevhelaho ane a ḅo shandukiswa nga zwiḅuku nga zwiḅuku, vhudzuloni hazwo ha shumiswa Tshitatamennde tsha Kharikhulamu tsha Lushaka tsha Gireidi ya T-12 (Phando 2012). Tshandukiso iyi i ḅo thoma u shumiswa nga 2012-2014.*
- (i) *Zwitatamennde zwa Thero / Sia la u Guda, Tsembamaitele ya Mbekanyamushumo dza u Guda na Tsembamaitele a Mbekanyamushumo dza u Linga dza Gireidi ya T-9 na Gireidi ya 10-12;*
- (ii) *Liḅwalo la pholisi, Pholisi ya Lushaka ya u linga na ndalukano dza zwikolo kha Bennde ya u Pfumbudza na Pfanzo Nyangaredzi, yo rwelwaho tari kha Nḅivhadzo ya Muvhuso ya Nomboro 124 kha Gazete ya Muvhuso ya Nomboro 29626 ya 12 Luhuh 2007;*

- (iii) Līnwalo la pholisi, *Thanziela ya Ntsha ya Lushaka (National Senior Certificate)*: Ndalukano ya Vhukoni ha vhuimo ha 4 ha Muangarambo wa Ndalukano ya Lushaka (*National Qualifications Framework (NQF)*); le la anqadziwa kha *Gazethe ya Muvhuso ya Nomboro 27819 ya 20 Fulwana 2005*;
- (iv) Līnwalo la pholisi, *Khwinifhadzo (Adendamu) ya līnwalo la pholisi, Thanziela ya Ntsha ya Lushaka*: Ndalukano ya Vhukoni ha vhuimo ha 4 ha Muangarambo wa Ndalukano ya Lushaka (*National Qualifications Framework (NQF)*), malugana na vhagudi vha vha holefhalali, le la anqadziwa kha *Gazethe ya Muvhuso ya nomboro 29466 ya 11 Nyendavhusiku 2006*, yo katelwa ngomu kha līnwalo la *Pholisi la Pholisi ya Lushaka ya malugana na thodea dza mbekanyamaitete na u pfukela phanḁa zwa Tshitatamennde tsha Kharikhuḁamu tsha Lushaka tsha Gireidi ya T-12*; na
- (v) Līnwalo la pholisi, *Khwinifhadzo (Adendamu) ya līnwalo la pholisi, Thanziela ya Ntsha ya Lushaka*: Ndalukano ya Vhukoni ha vhuimo ha 4 ha Muangarambo wa Ndalukano ya Lushaka (*National Qualifications Framework (NQF)*), malugana na *Phurothokholo ya Lushaka ya u Linga (Gireidi T-12)*, sa zwe ya dzudzanyiswa zwone kha *Nḁivhadzo ya Nomboro 1267 kha Gazete ya Muvhuso ya Nomboro 29467 ya 11 Nyendavhusiku 2006*.
- (d) Līnwalo la pholisi, *Pholisi ya Lushaka ya malugana na thodea dza mbekanyamaitete na u pfukela phanḁa zwa Tshitatamennde tsha Kharikhuḁamu tsha Lushaka tsha Gireidi ya T-12*, na *khethekanyo dzine dza vha kha Pholisi ya Kharikhuḁamu na u Linga* sa zwe zwa dzudzanyiswa zwone kha *Ndima ya 2, 3 na 4 dza heli līnwalo*, zwi vhumba tshipiḁa tsha maga ane a fanela u tevhedzwa na maimo kana zwitandadi zwa *Tshitatamennde tsha Kharikhuḁamu ya Lushaka tsha Gireidi ya T-12 (Phando 2012)*. Ngauralo, u ya nga ha *Khethekanyo 6A ya Mulayo wa Zwikolo zwa Afurika Tshipembe (Mulayo wa Vhu 84 wa 1996)*, i vhumba tshipiḁa tsha muteo une ngawo, Minista wa Pfunzo ya Muteo a tshea mvelelo na zwitandadi zwa fhasisa, khathihi na maitete na maga u itela u linga zwine vhagudi vha tea u zwi swikelela kha zwikolo zwa nnyi na nnyi na zwo ḁiimisaho nga zwothe.

1.3 Ndivhonyangaredzi ya Kharikhuḁamu ya Afrika Tshipembe

- (a) Tshitatamende tsha Kharikhuḁamu tsha Lushaka tsha Gireidi ya T-12 tshi bvisela khagala zwine zwa dzhiwa sa nḁivho, vhukoni na zwa ndeme zwine zwa tea u gudiwa. Tshone i ita uri vhagudi vha wane na u shumisa nḁivho na vhukoni nga nḁila dzine dza ḁisa mbuelo matshiloni avho. Ngauralo, kharikhuḁamu i tuḁuwedza uri vhagudi vha vhe na nḁivho yo goḁombelaho ya vhupo hapo, zwi sa ambi u dzhiela fhasi kana u sathula kuhumbulele kwa mashangoḁavha.
- (b) Tshitatamende tsha Kharikhuḁamu ya Lushaka tsha Gireidi ya T-12 tshi na mishumo heyi:
- u shomedza vhagudi, zwi sa sedzi vhubvo, tshiimo tsha ikononi na matshilisano, murafho, mbeu, tshiimo tsha mirado na thalukanyo, musi hu tshi netshedzwa nḁivho, vhukoni na ndeme zwa zwine zwa tea u gudiwa uri vhagudi vha khunyeledze mbidzo yavho, na u vha vhashumeli kha vhupo ha havho sa vhadzulapo vha shango lo vhofoholowaho;
 - u dzudzanya vhuswikeli kha pfunzo ya ntsha;
 - u leludza muratho kha vhagudi u bva kha tshiimiswa tsha vhugudi u ya kha tshiimiswa tsha mushumo; na
 - u netshedza vhatholi mbonwasia yo eḁanaho na vhukoni ha mugudi.
- (c) Tshitatamende tsha Kharikhuḁamu tsha Lushaka tsha Gireidi ya T-12 tsho ḁitika nga milayo i tevhelaho:

- Tshanduko ya matshilisano kha vhadzulapo: u vhona uri nangoho tshayinganyelo ye ya vha i hone siani la pfunzo yo fheliswa, vhudzuloni hayo hu dzudzanywe khonadzeo dzine dza edana dza pfunzo u itela zwitshavha zwothe;
 - U guda nga u didzhenisa khazwo na vhusedzi: u tũtũwedza u didzhenisa kha maitele a vhusedzi kha ngudo, u fhirisa u guda ha u tou netshedzwa zwo fhelaho sa yone ngoho;
 - Ndivho ya ntha na vhukoni ha ntha: maimo o linganywaho a fhasisa (gumotuku / minimamu) a ndivho na vhukoni zwi teaho u swikelwa kha gireidi inwe na inwe zwo tiwaho ya dovha ya nea maimo a ntha a swikeleaho kha thero dzothe;
 - U bvela phanda: zwi re ngomu na vhuvha kana zwi re mafhungoni kha gireidi inwe na inwe zwi sumbedza u bvela phanda u bva kha zwithu zwa tswititi u ya kha zwa tserekano;
 - Pfanelo dza vhatu, vhuanganyi ha vhatu, fhethuvhupo na vhulamukanyi ha matshilisano a vhatu: u dzhenisa pfunzoni maitele na maga ane a tea u tevhedzelwa malugana na vhulamukanyi ha mupo na matshilisano na pfanelo dza vhatu sa zwe zwa dzudzanyiswa zwone kha Ndayotewa ya Riphabuiki ya Afrika Tshipembe. Tshitatamennde tsha Pholisi tsha Kharikhulamu na u Linga tsha Lushaka a tshi nyefuli kana u dzhiela fhasi zwithu zwa phambano zwi no nga sa vhushayi, u sa edana, murafho, mbeu, luambo, miwaha/vhukale, vuholefhali na zwiinwe;
 - U dzhiela ntha kana u nea ndeme sisiteme ya ndivho yapo: u tangedza lupfumo lwa divhazwakale na ifa zwa shango lino sa zwithu zwa ndeme siani la u fhaa mikhwa sa zwe zwa dzudzanyiswa zwone kha Ndayotewa; na
 - U fulufhedzea, u tendisea, zwa ndeme na vhukoni: u dzudzanya pfunzo ine vhuvha hayo vhu a vhambedzea na ha manwe mashango ho sedzwa tshileme (ndeme), vhugombeli na zwiinwe.
- (d) Tshitatamende tsha Kharikhulamu ya Lushaka tsha Gireidi ya T-12 tsho diimisela u bvedza vhagudi vhane vha kona u:
- topola kana u talusa na u tandulula thaidzo na u nea muhumbulo kana u dzhia tsho yo dziaho (u humbula nga ndila yo vhibvaho);
 - shuma zwavhuqi u wothe na musi u na vhanwe sa murafo wa tshigwada;
 - dilanga na u laula mishumo yavho nga ndila i pfadzaho nahone ine ya nyaula;
 - kuvhanganya, u saukanya, u dzudzanya na u sengulusa mafhungo;
 - davhidzana nga ndila i pfadzaho musi hu tshi khou shumiswa zwikili zwa u tou vhona, zwiga na luambo nga ndila dzo fhambanaho;
 - shumisa saintsi na thekhinolodzhi nga ndila i pfadzaho zwavhuqi, hu na vhuqifhinduleli siani la mupo na mutakalo wa vhanwe; na
 - sumbedza u pfesesa lifhasi sa tshiimiswa tshine ha vha na vhushaka khatsho. Nga manwe maipfi, hu tea u divhiwa uri nyimele ya u tandulula thaidzo a yo ngo diimisa nga yothe.

- (e) Vhukateli vhu tea u vha mudzi muhulwane siani ja u dzudzanya, u pulana na u gudisa tshikoloni tshiñwe na tshiñwe. Hezwi zwi nga itea musi vhadededzi vhothe vha tshi pfesesa u kona u divha na u tandulula zwi thivhelaho kana u thithisa u guda, vha dovha hafhu vha kona u pulanela nyimele dzo fhambanaho.

Khii kana ndeme ya u langula u vhukateli ndi u vbona uri zwithithisi zwo topolwa na uri zwo shuñwa nga zwiimiswa zwa u ñea thuso zwo teaho nga ngomu ha zwitshavha zwa tshikoloni, hu tshi dzheniswa na vhagudisi, thimu dza u ñea thuso dzo tiwaho kha Tshiñiriki, thimu dza u thusa dza kha maimo a zwiimiswa. U shuma na zwikundisi kijasini, vhagudisi vha tea u shumisa zwiñirathedzhi zwo fhambanaho sa zwe zwa dzheniswa kha *Ndededzi ya u Gudisa na u Guda ha Vhukateli (2010) (Guidelines for Inclusive Teaching and Learning)* ya Mhasho wa Pfunzo ya Muteo.

1.4 U avhela tshifhinga

1.4.1 Vhuimo ha Fhasi

- (a) Tshifhinga tsha u gudisa tsha thero dza Vhuimo ha Fhasi tsho ima nga ñdila i tevhelaho:

Thero	Gireidi ya (Awaro)	Gireidi ya 1-2 (Awaro)	Gireidi ya 3 (Awaro)
Luambo lwa Hayani	10	8/7	8/7
Luambo lwa u Engedza lwa u Thoma		2/3	3/4
Mbalo	7	7	7
Zwikili zwa Vhutshilo	6	6	7
• Ndivho ya Muteo	(1)	(1)	(2)
• Vhutsila na Mishumo ya Zwanã (Arts na Craft)	(2)	(2)	(2)
• Ngudo ya Nyonyoloso	(2)	(2)	(2)
• Ngudamutakalo na Matshilisano	(1)	(1)	(1)
TSHIVHALOGUŦE	23	23	25

- (b) Tshifhinga tsha u gudisa kha Gireidi ya R, 1 na 2 ndi awara dza 23. Kha Gireidi ya 3 ndi awara dza 25.
- (c) Kha nyambo, awara dza 10 dzo avhelwa Gireidi ya T-2 na awara dza 11 kha Gireidi ya 3. Awara dza ñhesa kana gumofulu ja awara dza 8 na gumotuku ja awara dza 7 dzo avhelwa Luambo lwa Hayani na gumotuku ja awara dza 2 na gumofulu ja awara dza 3 kha Luambo lwa u Engedza lwa u Thoma kha Gireidi ya T-2. Kha Gireidi ya 3 gumofulu ja awara dza 8 na gumotuku ja awara dza 7 dzo avhelwa Luambo lwa Hayani na gumotuku ja awara dza 3 na gumofulu ja awara dza 4 kha Luambo lwa u Engedza lwa u Thoma.
- (d) Kha Zwikili zwa Vhutshilo, Ndivho ya Muteo (Beginning Knowledge) yo avhelwa awara 1 kha Gireidi ya T-2 na awara dza 2 sa zwe zwa sumbedziswa nga awara kha zwitange (buraketse) kha Gireidi ya 3.

1.4.2 Vhuimo ha Vhukati

- (a) Tshifhinga tsha u gudisa kha Vhuimo ha Vhukati (Gireidi ya 4-6) tsho dzudzanywa kha thebuḽu i re afho fhasi nga ndila i tevhelaho:

Thero	Awara
Luambo lwa Hayani	6
Luambo lwa u Engedza lwa u Thoma	5
Mbalo (Mathematics)	6
Saintsi ya Mupo na Thekhinoḽodzhi	3,5
Saintsi dza Matshilisano	3
Zwikili zwa Vhutshilo	4
• Vhutsila (Creative Arts)	(1,5)
• Ngudo ya Nyonyoloso	(1)
• Ngudamutakalo na Matshilisano	(1,5)
TSHIVHALOGUṼE	27,5

Zwikolo zwine zwa nanga u ita lunwe luambo kha vhuimo ha luambo lwa u Engedzedza lwa Vhuvhili, zwi a tendelwa u dzhia tsheo iyo, Vhuhulu ha rangwa u ita nzudzanyo ya malugana na u avhela tshifhinga nthha ha awara dza 27,5 dza u funza.

1.4.3 Vhuimo ha Nṽha (Sinia)

- (a) Tshifhinga tsha u gudisa kha Vhuimo ha Nṽha (Gireidi ya 7-9) tsho dzudzanywa nga ndila i tevhelaho:

Thero	Awara
Luambo lwa Hayani	5
Luambo lwa u Engedza lwa u Thoma	4
Mbalo (Mathematics)	4,5
Saintsi dza Mupo	3
Saintsi dza Matshilisano	3
Thekhinoḽodzhi	2
Saintsi dza Ndango ya Ikonomi	2
Ngudo ya Vhutshilo	2
Vhutsila na Mvelele	2
TSHIVHALOGUṼE	27,5

Zwikolo zwine zwa nanga u ita lunwe luambo kha vhuimo ha luambo lwa u Engedzedza lwa Vhuvhili, zwi a tendelwa u dzhia tsheo iyo, Vhuhulu ha rangwa u ita nzudzanyo ya malugana na u avhela tshifhinga nthha ha awara dza 27,5 dza u funza.

1.4.4 Gireidi ya 10-12

(a) Tshifhinga tsha u gudisa kha Gireidi ya 10-12 tsho dzudzanywa nga nqila i tevhelaho:

Thero	U Avhela Tshifhinga nga Vhege (Awarara)
Luambo lwa Hayani	4.5
Luambo lwa u Engedza lwa u Thoma	4.5
Mbalo	4.5
Ngudo ya Vhutshilo	2
Tshivhalo tsha fhasisa tsha thero tharu dzine ha nangwa khadzo u bva kha Tshigwada B - <i>Anekitsha B, Thebulu B1-B8</i> dza liñwalo la phojisi, <i>Phojisi ya lushaka ya malugana na thoqea dza mbekanyamaitele na u pfukela phanqa zwa Tshitatamennde tsha Kharikhulamamu tsha Lushaka tsha Gireidi ya 1-12</i> , zwi tshi bva kha nzudzanyo dza pharagirafu ya 28 ya liñwalo la phojisi lo bulwaho afho ntha.	12 (awara 3x4)
TSHIVHALOGUṬE	27,5

Tshifhinga tsho avhelwaho nga vhege tshi nga shumiselwa fhedzi thero dza TKL (NCS) dzi todeaho dza tshivhalo tsha fhasisa sa zwe zwa sumbedziswa afho ntha. Tshifhinga a tshi tei u shumiselwa thero dza u engedzedza dzo engedzwaho kha mutevhe wa thero dza tshivhalo tsha fhasisa. Arali mugudi a tshi toda u nekedza kana u ita thero dza u engedzedza, tshifhinga tsho engedzwaho tshi tea u avhelwa u itela u nekedza idzi thero.



KHETHEKANYO YA 2: U DIVHADZA NYAMBO

2.1 Nyambo kha Tshitatamennde tsha Pholisi ya Kharikhulamamu na u Linga

Luambo ndi tshishumiswa tshi shumiswaho kha u humbula na vhudavhidzani. Lu dovha hafhu lwa vha tshishumiswa tsha mvelele na vhuḍi tshine tsha shumisiwa nga vhatu u itela u pfesesa lifhasi line vha khou tshila khalo. U guda u shumisa luambo zwavhuḍi zwi ita uri vhagudi vha kone u humbula na u wana ndivho, u bvisela khagala vuvha havho, vhuḍipfi na mihumbulo, u davhidzana na vhaḥwe na u langa shango lavho. Lu dovha lwa nea vhagudi zwivhumbeo zwinzhi na mihumbulo yo pfumaho, nga maanda zwine zwa nga shumiswa u ita uri lifhasi lavho li vhonele li la khwine kha zwine la vha zwone; lavhuḍi u fhirisa zwine la vha zwone; li tshi pfesesea u fhirisa zwine la vha zwone. Ndi nga luambo hune u fhambana ha mvelele na matshilisano zwa sumbedzwa na u fhatwa, ndi luambo lune lwa nga ita uri zwo fhatwaho zwi shandukiswe, zwi hudzwe na u lulamiswa.

Vhuimo ha nyambo

U guda luambo kha Gireidi dza 10-12 hu katelwa nyambo dzothe dza tshiofisi dza Afrika Tshipembe, sa, Afrikaans, English, isiNdebele, isiXhosa, isiZulu, Sepedi (Sesotho sa Leboa), Sesotho, Setswana, Siswati, Tshivenda, Xitsonga - na nyambo dzi si dza tshiofisi dzine dza vha Arabic, French, German, Gujarati, Hebrew, Hindi, Italian, Latin, Modern Greek, Portuguese, Spanish, Tamil, Telugu, Urdu. Nyambo dzothe dza tshiofisi dzi nga funzwa kha vhuimo ha Luambo lwa Hayani, lwa u Engedzedza lwa u Thoma na lwa u Engedzedza lwa Vhuvhili. Nyambo dzothe dzi si dza tshiofisi dzi funzwa fhedzi kha vhuimo ha Luambo lwa u Engedzedza lwa Vhuvhili.

U guda luambo kha Gireidi dza 4-9 hu katela nyambo dzothe dza tshiofisi dza Afrika Tshipembe. Nyambo idzi dzothe dzi nga di funzwa kha vhuimo ha Luambo lwa Hayani, lwa u Engedzedza lwa u Thoma na lwa u Engedzedza lwa Vhuvhili. Nyambo dzi si dza tshiofisi dzi nga di funzwa kha vhuimo ha Luambo lwa u Engedzedza lwa Vhuvhili fhedzi he nyambo dzo ralo ho dza bveledzwa

Luambo lwa Hayani ndi luambo lu waniwaho u thoma nga mugudi ngeno luambo lwa u Engedzedza lwa u Thoma lu luambo lu gudiwaho hu tshi khou engedzedziwa kha luambo lwa muthu lwa hayani. Luambo lwa u Engedzedza lwa Vhuvhili ndi luambo lu engedzedzwaho hu tshi iswa phanda, lu neaho khonadzeo ya vhudavhidzani ho tandavhuwaho na vhuḍivhi ha nyambo nnzhi. Ndi luambo lune lwa nga shumiswa kha tshitshavha kana kha mvelele nahone lu nga tutuwedza u aluwa ha lushaka na u pfesesea ha u tanganelana ha mvelele. Zwikolo zwinzhi zwa Afrika Tshipembe a zwi funzi nyambo dza hayani dza vhaḥwe kana vhothe vhagudi vho diḥwalisaho hone zwa vha na luambo luthihi kana nyambo mbili dzine dza nga funzwa kha vhuimo ha hayani. Nga nthani ha zwenezwo, madzina Luambo lwa Hayani, Luambo lwa u Engedzedza lwa u Thoma, Luambo lwa u Engedzedza lwa Vhuvhili a amba vhuimo ha vhukoni vhune luambo lwa khou funzwa lu khaho; hu si luambo lune mugudi a lu amba hayani hawe. Kha iyi pholisi, hu tshi ambiwa nga Luambo lwa Hayani, zwi tea u divhea uri hu khou ambiwa vhuimo, hu si luambo lwone lune lini.

Vhuimo ha Luambo lwa Hayani vhu nekedza vhukoni ha luambo zwine zwa nea zwikili zwa mutheo wa u davhidzana na vhaḥwe vhatu zwine zwa toḍea hune ha tshilwa hone na zwikili zwa u kona u pfesesa zwa pfunzo zwine zwa toḍea kha u guda kha masia othe a kharikhulamamu. Hu na khwaḥisedzo ya u gudisa zwikili zwa u thetshesela, u amba, u vhalana u nwala kha vhuimo uvhu ha luambo. Vhuimo uhu vhu netshedza vhagudi vhukoni ha maḥwalwa, u takalela vhuḍi ha luambo na ha u humbulela vhune ha vha netshedza vhukoni ha u vhumbulula, u humbulela na u khwaḥisedza kupfesesele kwa lifhasi line vha tshila khalo. Fhedziha, khwaḥisedzo na tshikalo tsha zwikili zwa u thetshesela na u amba u bva kha Gireidi ya 7 u ya phanda zwi fhasi ha khwaḥisedzo ya tshikalo tsha zwikili zwa u vhalana u nwala.

Vhuimo ha Luambo lwa u Engedzedza lwa u Thoma zwi dzhia uri musu vhagudi vha tshi swika tshikoloni lwa u tou thoma, zwi a itea uri vha vhe vha si na ndivho ya luambo ulwo. Ngauralo, miŋwaha ya u thoma i fanela u tou fombe kha u bveledza vhukoni ha vhagudi u itela uri vha kone u pfesesa na u amba luambo ulwo. Hu fanela u bveledzwa zwikili zwa mutheo zwa vhudavhidzani. Vhagudi vha Gireidi dza 2 na 3 vha ranga nga u fhaṭa ndivho ya u vhala na u ṅwala u bva henefha kha mutheo wa oraḷa. Vha dovha hafhu vha shumisa zwikili zwa ḷitheresi (u vhala na u ṅwala) zwe vha guda kha Luambo lwa Hayani.

Kha Vhuimo ha Vhukati na ha Nṯha, vhagudi vha bvela phanḍa na u khwaṯhisedza zwikili zwa u thetshesela, u amba na u ṅwala. Ngauralo, sa izwi luambo lwa u guda hu si luambo lwavho, vha tea u lu shumisesa u itela u ḍivha zwinzhi nga halwo, zwiulu ho sedzwa tshikili tsha u humbula na u elekanya. Vhagudi vha dovha hafhu vha shumisesa vhunzhi ha zwibveledzwa nga ṅḍila ine vha bveledza vhukoni ha zwithu zwo fhambanaho, u fana na u kona u humbulela, ngeno vha tshi khou shumisa Luambo lwa u Engedzedza lwa u Thoma.

Musi vhagudi vha tshi sala vha tshi swika kha Gireidi ya 10, vha tea u vha vho no vha na ndivho yo ṯaṅḍavhuwaho ya Luambo lwa u Engedzedza lwa u Thoma, vuhulu ho sedzwa zwikili zwa matshilisano na vhaṅwe na zwikili zwa kuhumbulele kha zwa pfunzo. Fhedzi ngoho ndi ya uri vhunzhi ha vhagudi vha kundelwa u ita u haseledza kana u davhidzana nga ṅḍila i pfadzaho musu vha tshi khou shumisa Luambo lwa u Engedzedza lwa u Thoma. Ngauralo, khaedu kha Gireidi dza 10-12 ndi ya u dzudzanya thikhedzo u itela vhagudi avho khathihi na u vhona uri nzudzanyo ya kharikhulamu i khou bvela phanḍa kha vhagudi avho na u swikelela zwikalo kana maimo sa zwe zwa itiswa zwone kha Gireidi ya 12. Maimo haya a tea u vha nga ṅḍila ine vhagudi vha tea u kona u shumisa luambo lwa nyengedzedzo nga ṅḍila ya maimo a nṯha hu ndingedzo dza u vha dzudzanyela musu vha tshi ya phanḍa na pfunzo dza nṯha kana kha ḷifhasi ḷa mushumo.

Vhuimo ha Luambo lwa u Engedzedza lwa Vhuvhili vhu dzhia uri vhagudi a vha swiki tshikoloni vho no vha na ndivho ya luambo. Zwi sedziwaho khazwo kha u ḍi wana vhagudi vhe hune lwa khou shumiswa hone ndi vhukoni ha u pfesesana na u amba luambo- zwikili zwa mutheo wa vhudavhidzani. Kha Gireidi ya 4-6 vhagudi vha thoma u fhaṭa zwikili zwavho zwa oraḷa na vhufunzei. Vha dovha hafhu vha shumisa zwikili zwa u amba na zwa vhufunzei zwe vha zwi guda kha luambo lwa Hayani na lwa u Engedzedza lwa u Thoma.

Kha Gireidi 7 - 9, vhagudi vha isa phanḍa na u khwaṯhisedza u thetshesela na u amba ngeno vha tshi khou bveledza zwikili zwavho zwa u vhala na u ṅwala

2.2 Ndivhotiwa dza u guda Nyambo dza u Engedza

U guda Luambo lwa u Engedza lwa Vhuvhili zwi fanela u thusa vhagudi u:

- wana zwikili zwa luambo zwo teaho zwa u davhidzana nga ṅḍila kwayo nahone yo fanelaho hu tshi dzhielwa nzhele vhathetshesesi, ndivho na nyimele;
- thetshesela, u amba, u vhala/u ṯalela na u ṅwala/u ṅetshedza luambo nga vhuḍifhulufheli na u ḍiphina. Zwikili izwi na maimo zwi fhaṭa mutheo wa u guda wa vhutshilo hoṯhe;
- u amba na u imelela, lwa oraḷa na nga u tou ṅwala, mihumbulo yavho, vhuḍipfi na vhuḍipfi nga ṅḍila ya vhuḍifhulufheli u itela u kona u ḍiimela nga eṯhe na u kona u humbula nga ṅḍila ya vhudzivha;
- shumisa luambo na kuhumbulele kwavho u wana zwinzhi nga ha vhone vhaṅe na mvelele dzo fhambanaho kha shango ḷine vha tshila khaḷo. Hezwi zwi ḍo vha thusa u amba tshenzhemo na mawanwa nga ha shango nga u tou amba na nga u tou ṅwala

- shumisa luambo u wana na u shumisa mafhungo kha ngudo dzothe dza kharikhulamu na kha nyimele dzothe dzo tṅandavhuwaho. Tshikili tsha u wana mafhungo ndi tsha ndeme kha “mafhungo a murole wonoyo” na u fhaṭa mutheo wa u guda wa vhutshilo hothe.
- shumisa luambo kha u humbula nga vhuronwane na u humbula hu re na vhusiki; u itela u ṭahisa mihumbulo yavho kha zwa matshilisano na zwa ndeme; u shuma nga vhuronwane na zwibveledzwa zwo fhambanaho; u itela khaedu masia a ngudo, ndeme na vhushaka ha maanda zwo dzheniswaho kha tshibveledzwa, na kha u vhala zwibveledzwa u itela ndivho dzo fhambanaho, u ḡiphina, u ṭoḡisisa, na tsatsaladzo;

2.3 Nyangaredzo ya kharikhulamu ya luambo

Kharikhulamu heyi yo dzudzanywa u ya nga ha zwikili na magudiswa zwi tevhelaho:

NYANGAREDZO YA ZWIKILI ZWA LUAMBO NA MAGUDISWA	
<p>U thetshesela na u amba</p> <p>U thetshesela</p> <p>Maitele a u thetshesela</p> <ul style="list-style-type: none"> • U rangela u thetshesela: • Nga tshifhinga tsho thetshesela: <ul style="list-style-type: none"> o U thetshesela u itela u wana mafhungo o khetheaho o U thetshesela u itela u sengulusa na u saukanya o U thetshesela u itela u davhidzana na vhaṅwe o U thetshesela u itela u sumbedza dzangalelo • Nga murahu ha u thetshesela: <p>U amba</p> <p>Maitele a u amba:</p> <p>U pulana, u ita ṭhoḡisiso na u dzudzanya</p> <p>U ita ṅdowendowe na u ṅekedza:</p> <p>Mbonalo na milayo zwa zwibveledzwa zwa vhudavhidzani ha oraḷa</p> <ul style="list-style-type: none"> • U amba hu si ha fomaḷa na mushumo wa nga tshigwada • U amba na u ṅekedza ha fomaḷa • U amba u itela ndivho / nyimele dzo khetheaho <p>Tsumbo dza maambeke ane a shumiswa kha u haseledza</p>	<p>U vhala na u ṭalela</p> <p>Maitele a u vhala:</p> <ul style="list-style-type: none"> • U rangela u vhala • U vhala • Nga murahu ha u vhala <p>U vhala o tou fombe ha zwibveledzwa zwa litheretsha na zwi si zwa litheretsha</p> <p>U vhala / ṭakela ho engedzedzwaho e eṭhe / u ṭalela</p> <p>U ṅwala na u ṅekedza</p> <p>Maitele a u ṅwala</p> <p>U pulana le rangela u ṅwala</p> <p>U ita mvetomveto, u dovholola, u sedzulusa, u vhalulula u itela u khakhulula na u ṅekedza</p> <p>Tshivhumbeo na milayo zwa luambo kha maitele a u ṅwala</p> <p>Tsaka dza zwibveledzwa - tshivhumbeo na luambo</p>
<p>Zwivhumbeo zwa luambo na milayo ya kushumisele</p> <p>Zwivhumbeo zwa luambo na milayo ya kushumiselwe zwi funzwa zwi kha nyimele ya zwikili zwi re afho ṅṭha nahone zwi funzwa sa tshipiḡa tsha mbekanyamushumo i tevhakanaho ya mveledziso ya luambo. Izwi zwi ḡo katela kunangele kwa maipfi, mupeleṭo, u vhumba mafhungo, ndongazwiga, u ṅwala pharagirafu, u vusuludza zwivhumbeo zwa girama zwo gudwaho kha gireidi dza murahu, na u ḡivhadza zwivhumbeo zwiswa zwa girama (sedzani mutevhe wa referentsi)-</p>	

2.4 U funza Luambo lwa u Engedza lwa Vhuvhili

U itela uri muthu a gude zwavhuḍi luambo lwa u engedza, u tea u lu shumisesa nga hune zwa konadzea. Vhadededzi vha tea u ita uri vhagudi vha thetshesela na u vhala Luambo lwa u Engedza vha tshi itela ndivho dzo fhambanaho. Vha ḥoḍa u ḥewa tshifhinga tsha u thetshesela Luambo lwa u Engedzedza u itela ndivho nanzhi dzo fhambanaho na u pfesesa (tsumbo: mafhungo) na u ḍiphiḥa (tsumbo: tshiḥori kana luimbo). Zwiuhulu hafhu, vha tea u wana tshifhinga tsha u vhala na u ḥalela Luambo lwa u Engedzedza u itela mafhungo (tsumbo: ḥhalutshedzo zwi tshi yelana na daigiramu), u ḍiphiḥa (tsumbo: magazini) na u takalela ḷitheretsha (tsumbo: tshirendo). Ḥoḍisiso i sumbedza uri ḥḍila yavhuḍi ya u bveledza ḍivhaipfi ndi nga kha u vhala bugu nanzhi vhukuma. Hone-ha, ndi zwa ndeme u vhona uri zwibveledzwa zwa oraḷa, zwo ḥwaliwaho na zwi vhonealaho zwi kha vhuimo ho eḍanaho vhagudi. Arali zwibveledzwa zwi tshi konda, vhagudi vha si tsha takalela u zwi vhala; ngeno-vho arali zwa leluwesa zwi tshi itisa uri vhagudi vha vhone zwi sa vha iteli khaedu, ngauralo vha sa takalele u zwi vhala. Mushumo muhulwane wa mudededzi ndi u vhona uri zwibveledzwa zwa a nangela vhagudi zwi yelane na murole wavho. Kha vhuimo hoḥṥe ha FET, vhagudi vha tea u dzulela u thetshesela na u vhala zwibveledzwa zwine zwa khou ḍi endeleda u vha itela khaedu.

Vhagudi vha tea hafhu u shumisa Luambo lwa u Engedzedza lwavho tshifhinga tshinzhi kha ndivho nanzhi. Vha tea u wana tshifhinga tsha u amba na u ḥwala Luambo lwa u Engedzedza u itela vhudavhidzani (tsumbo: u haseledza, vhurifhi), u bveledza vhusiki havho (tsumbo. u ita tshirendo, u ita nyedzisele, u amba na ḥwala tshiḥori nz.), u bveledza zwikili zwa ḥdivho ya zwa akademi (tsumbo. U bvisela khagala muhumbulo, u ḥwala muvhigo mupufhi wa u anetshela) na u lugisela ḷifhasi ḷa mushumo (tsumbo. u dzheneleda kha inthaviwi, u ḥwala vhurifhi ha u humbela mushumo, u ḍadza dzifoma)

Vhagudi vha tea u pfesesa ndivho ya u amba na u ḥwala u dzhiela ḥṥha vha ḥanganedzaho mafhungo. Kha Giredi dza 10-12. hoḥṥe vha tea u ḥwala zwibveledzwa zwine zwa khou ḍi endela u vha ḥea khaedu. Ndi zwa ndeme uri vhagudi vha dzulele u wana muvhigo kha zwa vha ḥwala u itela uri vha vhone vkhakhaki havho na uri vha vhu lugise. Mushumo muhulu wa mudededzi ndi wa u ḥea muvhigo wa maimo a ḥṥha une wa vha wo ḍisendeka kha u linga ha maimo a ḥṥha, yone mbilu ya u linga havhuḍi.

Vhadededzi vha tea u bveledza zwikili zwa zwiṥirathedzhi zwa u vhala na u ḥwala u itela u bveledza vhagudi vhane vha ḍo vha vhavhali na vhaḥwali vha vhutshilo hoḥṥe. Tsumbo, vha nga gudisa vhagudi u vhala nga ḥṥha vha tshi itela u wana muhumbulo muhulwane na u vhala nga ḥṥha vha tshi itela u wana zwidodomedzwa zwo khetheaho; vha nga vhudzisa mbudziso u itela u vhala ha maimo a ḥṥha; u gudisa vhagudi maitete a u ḥwala; vha nga gudisa u dzhielesha nzhele luambo lwa kuambe/ṥsatsaladzo; vha nga ḥea muvhigo une wa thusa vhagudi uri vha ḍivhe nungo dzavho na vhuṥudzeṥudze havho siani ḷa luambo, na u pfesesa uri vha isa hani phanda .

Vhagudi vha tea hafhu u ḍivha mutheo wa luambo: girama, ḍivhaipfi, mupeleṥo na ndongazwiga. Nga u angaredza, vhadededzi vha ḍo funza zwiṥnwa zwa luambo zwi kha nyimele. Tsumbo: vha nga ita uri vhagudi vha dzhielesha nzhele zwivhumbeo na mbonalo zwa ḥhalutshedzo (yo ḥwalwa kha tshifhinga tsha zwino; maambiwa a nga ḍi shumiswa; maṥanganyi a ngaho “ngauri” na “hone” zwi nga ḍi shumiswa). Hone-ha, hu ḍi vha na fhethu hune girama/luambo lwa tea u funzwa zwi khagala; tsumbo: musi vhagudi vha tshi khou dzulela u ita vkhakhaki kha tshiteṥwa tsha girama, zwi nga vha zwa ndeme u funza tshiteṥwa tshenetsho tsho ḍiimisa nga tshoḥṥe vha dovha vha ita ḥdowḥdowe. Ndi zwa ndeme u ḍivha uri ndeme ya u funza girama ndi ya u itela u khakhulula kushumisele kwa girama, na uri lu na ndeme ḥhukhu arali milayo y a girama i tshi funziwa hu si kha nyimele.

Musi hu tshi pulaniwa ngudo ya yunithi ya vhege mbili, vhadededzi vha tea u ḥanganya zwikili zwa luambo khathihi na zwa mutheo wa luambo. Vha tea u nanga lushaka lwa tshibveledzwa lune lwa ḍo takadza vhagudi; u guda hu nga si vhe hone zwavhuḍi arali vhagudi vha so ngo dzheneleda na u ḥuṥuwedzea. Tsumbo, ḥhoho ya maanea a mbuletshedzo i nga vha heyi: ‘Buletshedzani kereke ya u naka ye na i vhona’. Vhadededzi vha nga ḍivhadza ḥhoho

nga kha u thetshesela na/kana u vhala, hu tshi khou fhaṭiwa ndivho ya luambo na ḍivhaipfi zwi ṭoḍeaho kha u amba. Tsumbo: vhagudi vha nga vhala athikili dzi ambaho nga mihumbulo yo fhambanaho nga ha 'pfunzo ya mahala' nahone vha nga ita dibeithi nga ha yeneyo pfunzo. Musi vhagudi vho no ḍowela luambo lu ṭoḍeaho kha ṭhoho yo ṅewaho vha a konaha u ṅwala maanea. Izwi zwi dovha zwa vha ṅea tshifhinga tsha u shumisa luambo. Vhadededzi vha tea u dzulela u ṅea muvhigo na nyito dzo teaho magumoni a ngudo iṅwe na iṅwe.

Kha Gireidi dza 10-12, ndi zwa ndeme uri:

- Hu sedzeswe kha u thetshesela na u amba;
- Hu vhe na u dzulela u tikedza mveledziso ya ḍivhaipfi, u vhumbwa ha mafhungo na pharagirafu, na girama:
- Vhagudi vha shuma na zwibveledzwa zwo fhambanaho vhukuma nahone zwi ḍi konḍaho zwi tshi ya phanḍa zwi tshi ya nga gireidi.
- Vhagudi vho ḍilugisela tshoṭhe mulingo mafheleloni a Gireidi ya 12.

U thetshesela na u amba

Vhukoni ha u thetshesela na u amba havhuḍi ndi ha ndeme kha vhushaka ha matshilisano. Nga kha nyito dza u thetshesela, vhadededzi vha tea u thusa vhagudi u bveledza zwiṭirathedzhi zwine zwa ḍo vha thusa kha u:

- Pfesesa na u shumisa mafhungo o ṅewaho nga u tou amba/lwa oraḷa, tsumbo u thetshesela na u ḷebuḷa diagiramu,
- Rekhoda mafhungo, tsumbo, nga u ita notsi
- Dzhenelela nga u tou amba kha u fhaṭa ndivho, u tandulula thaidzo, na u bvisela khagala nyanyuwo na kuvhonele kwa vhuṅe;
- Pfesesa mihumbulo, kuvhonele, nyanyuwo na u ṅea makumedzwa a sumbedzaho vhusiki.
- Musi zwi tshi konadzea, u itela khaedu kuvhonele kwa vhaṅwe na u ṭoḍisisa uri maime na maanḍa zwi sumbedzwa hani nga u tou amba.

Kha Gireidi dza 10-12 vhagudi vha ḍo engedza kha zwikili zwa oraḷa zwo wanwaho kha gireidi dzo fhiraho nahone vhuḍifuluheli havho na kufhindulele kwa mbudziso zwa aluwa. Kuvhonele kwavho kwa zwithu zwo teaho ku a aluwa. Hune vhagudi vha sa kone u dāvhidzana na vhaṅe vha luambo, vha tea u ita ṅḍowedzo dza fomaḷa na dzi si dza fomaḷa ngomu kiḷasini. Mudededzi u ḍo tea u fhaṭa ḍivhaipfi na zwivhumbeo zwa luambo zwo teaho mugudi u ita zwenezwo u amba zwi nga ḍa zwithu zwi tshuwisaho kha mugudi wa Luambo lwa u Engedzedza; ngauralo hu tea u lingedziwa nga ṅḍila dzoṭhe uri kiḷasini hu itise uri mugudi a vhe o vhoḥolowaho. ṭhoho dzo teaho nahone dzi takadzaho dzi nga thusa u ṭusa nyofho kha vhagudi. Ngona dza u funza dzine dza ita uri vhagudi vha dzhenelele nga u tou vhudzisa na u fhindula mbudziso na u ambedzana wzi ḍo thusa u ita uri vhagudi vha ḍigeḍe kha zwibveledzwa zwa u amba zwa fomaḷa na dzinyito.

Mbekanyamushumo ya u thetshesela/u amba i tea u ṭanganelana na ya zwiṅwe zwikili. Vhagudi na vhone vha tea u swikiswa kha ḍivhaipfi, zwivhumbeo na tshakha dza zwiibveledzwa musi vha sa athu u dzi ṅwala. Vha tea u thetshesela kana u vhala zwibveledzwa zwine zwa sumbedza zwivhumbeo na ḍivhaipfi zwine zwa ḍo ṭoḍea musu hu tshi ambiwa na u ṅwaliwa ha tea u wanala tshifhinga tsha u zwi ita.

Kha Gireidi dza 10-12, vhadededzi vha tea u vhona u thetshesela sa nyito ya vhuimo vhuraru:

- **U rangela u thetshesela**
- **Musi hu tshi khou thetshesela**
- **Nga murahu ha u thetshesela**

U amba hu itea nga ndila i si ya fomaḷa ngomu kilasini, tsumbo: kha mushumo wa tshigwada. Vhagudi vha dovha vha ṭoda tshifhinga tsha u haseledza hune ha sa tou kombetshedza u itea kilasini. Vhadededzi vha tea u nea ndaela kha u amba na u nekedza ha fomaḷa, tsumbo tshipitshi tsho lugiselwaho na tshi so ngo lugiselwaho, u vhaḷela nṭha, inthaviyu, dibeithi, nz. Izwi zwi anzela u vha maitele a zwiṭepe zwivhili.

- U pulana, u ita ṭhoḷisiso na u dzudzanya mihumbulo na mafhungo
- U nekedza: u sumbedza u humbulela vha ṭanganedzaho mafhungo na nyimele; u shumisa zwivhumbeo na milayo zwa luambo zwo teaho nahone zwi pfalaho; u nethedza hu re khagala; u shumisa thekheniki ya u amba na ya ngafhadzo zwo **teaho**.

U vhala na u ṭalela

U swika zwino vhe kha Gireidi ya 10, vhagudi vha tea u bveledzisa zwikili zwavho zwa u vhala uri vha vhe na vhuḍifulufheli, u vhala vho vhofoholowa kha Luambo lwa u Engedzedza lwa Vhuvhili, vha nanga zwibveledzwa zwi yelanaho na lutamo lwawe. Hone-ha zwi a itea uri izwi zwi sa itei kha mugudi muṅwe na muṅwe. Mathomoni a ṅwaha, ndi zwa ndeme u linga vhagudi kha u vhala tholokanyondivo u itela u pulanela u funza zwavhuḍi.

Kha Gireidi dza 10-12 vhadededzi vha tea u vhala sa nyito ya zwikhala zwiraru:

- **U rangela u vhala**
- **U vhala**
- **Nga murahu ha u vhala**

Zwibveledzwa zwi shumiswaho kha u vhala zwi nga kha ḡi shumiswa sa tsumbo hu tshi ṅwaliwa. Tsumbo, vhagudi vha nga vhala tshibveledzwa tsha u haseledza/ disikhesivi kha ṭhoho, 'Halwa vhu vhangana mutshinyalo muhulu - Vhu tea uri vhu iledzwe?' Vha nga vhala tshibveledzwa vha tshi shumisa maitele a vhuimo ha zwipiḡa zwiraru. Kha zwipiḡa zwa u vhala, vha nga sengulusa tshivhumbeo na mbonalo zwa luambo zwa lushaka lwa tshibveledzwa. Kha ngudo ya u ṅwala, vha nga ṅwala tshibveledzwa tsha u haseledza/ disikhesivi zwa vhone vhaṅe nga ṭhoho dze vha ḡinangela.

Kha kharikhulamu iyi hu na *zwithu zwiraru zwo fhambanaho* zwi sedzwaho khazwo:

Tsha u thoma, vhagudi vha ḡo edzisa u vhala ho dziaho ha tshibveledzwa tshipufhi vha tshi itela u pfesesa, u dzhia notsi, u nweledza na u dzhiela nzhele vhukuma luambo. Zwibveledzwa izwi zwi dzhiwa zwi tshi bva kha zwishumiswa zwinzhi vhukuma zwo ṅwalwaho, na zwi vhoneḷaho, nahone zwi nga katela zwipiḡa zwi bvaho kha nganea, nganeapufhi na athikili, khungedzelo, girafu, khathuni, zwinepe na zwinepe zwa filimu. Kha zwibveledzwa zwa u ṅwala vha tea u ḡiḡowedza na u shumisa zwikili zwa u vhala nga nṭha u itela u wana muhumbulo muhulwane na zwa u vhala nga nṭha u itela u wana zwidodomedzwa zwo khetheaho (sikima na u sikena) na u vhala ho dziaho. U dzhiela nzhele huhulwane hu nga livhiswa kha mbonalo dza luambo dza hezwi zwibveledzwa u itela ngudo yo ṭanganelanaho ya luambo: Tsumbo, arali khoḷomu ya tsivhudzo yo nangiwo u itela u vhala ho dziaho zwipiḡa zwa

luambo zwo vangaywaho zwi nga vha maiti a mamudi (tsumbo: nga kona u).

Tsha vuvhili, vhagudi vha do vhala bugu dzo randelwaho, ho sedziwa kha zwiṭaluli zwa vhuḍi (aesthetic) na mvelele (cultural) kha tshibveledzwa sa zwirendo, ḽitambwa ḽa luṭa luthihi, filimu, nganea ṭhukhu, nganeapfufhi. Ngudo ya u vhala bugu dzo randelwaho i tendela vhagudi u ḽidzhenisa nga ndila ya vhusiki kha zwibveledzwa zwa ndeme zwi sumbedzaho vhuḍi na mvelele na u ṭoḽisisa ngoho nga u tou ḽidzhenisa

Kha Gireidi dza 10-12 vhagudi vha tea u guda nganeapfufhi / zwirendo / nganea ṭhukhu / ḽirama ṭhukhu.

Tsha vuvharu, vhagudi vha tea u ḽidzhenisa kha u vhala ha maimo a nṭha ha zwibveledzwa zwo fhambanaho zwa u vhala na zwa zwithu zwa u tou vhone. Vha tea u ḽivha uri vha swikelela hani kiḽasirumu, tshikolo kana ḽaiburari ya nnyi na nnyi na filimu na inthanethe hune zwa konadzea. Vhadededzi vha tea u thusa vhagudi kha manangele avhuḍi a dzibugu dza vhuimo/murole wavho dzine dza takadza na u ṭanganedzea. U dalela ḽaiburari, kiḽaba ya ḽaiburari, ḽaiburari ya kiḽasini, magazini na gurannḽa zwo tou lambedziwaho kana u randelwaho zwi khwaṭhisedza phurogireme ya u vhala.

U ṛwala na u ṛekedza

Mathomoni a ṛwaha ndi zwa ndeme u linga vhagudi kha zwikili zwa u ṛwala. Vhadededzi vha nga wana uri hu na zwinzhi zwine zwa tea u sedzuluswa zwa dovha zwa lugisiwa hu sa athu u tshinyala zwinzhi, tsumbo, tshuvhumbeo tsha pharagirafu, tshivhumbeo tsha fhungo na ndongazwiga. Zwi nga vha zwa ndeme u isa phannḽa na u ṛea vhagudi thikhedzo na ṛḽowe-ṛḽowe ṛwaha woṭhe

ḽiga/tshipiḽa tsha u thoma kha u funza ndi u nanga lushaka lwa tshibveledzwa lwo teaho. Vhadededzi vha tea u nanga lushaka lwa tshibveledzwa lu yelanaho na vhuimo kana gireidi ine vhagudi vha vha khayoy. Dziṛwe tshakha dza zwibvedzwa, sa dza nganetshelo kana mbuletshedzo, dzo tea u shumiswa musi zwibveledzwa zwilapfu zwi tshi ṭoḽea. Vhagudi vha tea u ṛwala tshakha dzo fhambanaho dza zwibveledzwa u itela ndivho dzo fhambanaho: vhusiki, zwa muthu ene muṛe na zwa ḽifhasi ḽa mushumo.

Zwi amba uri vhadededzi vha tea u pulana kufunzele kwa lushaka lwa tshibveledzwa tsho nangwaho. Hezwi zwi angaredza na maga atevhelaho:

- U ḽivhadza ṭhoho, tsumbo: “Shango ḽashu”, kha maanea a u mbuletshedzo, izwi zwi do angaredza u ḽivhadza ḽivhaipfi ntswa yo teaho ṭhoho na vhuimo ha vhagudi
- Ho sedziwa kha tsumbo ya maanea a u mbuletshedzo u itela u sengulusa ṭhoho na mbonalo dza zwiṛwe zwibveledzwa;
- U amba nga ndivho, vha ṭanganedzaho mafhungo na nyimele zwine zwa langa tshitaila kana redzhisitara;
- U amba nga khiraitheria dzine mudededzi na vhagudi vha do dzi shumisa musi vha tshi koreka maanea a mbuletshedzo
- U ṭuṭula mihumbulo na u ita ṭhoḽisiso nga ha ṭhoho ndi iṛwe ndila ya u fhaṭa ḽivhaipfi;
- U ita mveto-mveto na u wana mivhigo nga ha ṭhoho zwi bvaho kha vhagudingae na kana mudededzi;
- U sedzulusa, u dzudzanya, na u vhalulula maanea; u sedza na u lulamisa girama, mupeleṭo na ndongazwiga.

U itela uri vhagudi vha n̄wale zwavhuḍi, vha tea u vha na n̄divho nnzhi nga ha tshaka dza zwibveledzwa, ḍivhaipfi nnzhi, u kona u amba luambo zwavhuḍi. U itela u n̄wala zwavhuḍi, vhagudi vha tea u vha na n̄divho ya tshaka dza zwibveledzwa dzo fhambanaho, ḍivhaipfi yo ṭandavhuwaho u itela u kona u laula girama zwavhuḍi mupeleṭo na ndongazwiga, na u pfesesa zwine kuṅwalele kwavho kwa bveledzai.

Zwivhumbeo zwa luambo na milayo ya kushumisele

Zwikili zwa u thetshesela, zwa u amba na zwa u n̄wala zwi nga si shumiswe zwavhuḍi musi muthu a si na n̄divho ya milayo ya zwivhumbeo zwa luambo. Vhagudi na vhone vha tea u vha na ḍivhaipfi nzhi, tshine tsha vha tshithu tsha u thoma tsha ndeme tshine tsha ita uri muthu a ite vhudavhidzano zwavhuḍi kha luambo lwa u engedza. N̄divho nnzhi ya ḍivhaipfi ndi ya ndemekha zwikili zwoṭhe zwa luambo, zwihuluhulu kha zwikili zwa u vhala na u n̄wala. Sa zwe zwa sumbedzwa afho n̄ṭha, vhadededzi vha tea u wana fhethu ho teaho ha u vhala ha nyengedzedzo u itela vhagudi vha Luambo lwa u Engedzedza lwa Vhuvhili.

Girama na ḍivhaipfi na zwone zwi tea u funzwa, zwoṭhe kha nyimele na kha nyito ho sedzeswa kha zwiteṅwa zwo khetheaho. Zwi nga funzwa kha nyimele sa tshipiḍa tsha ngudo ya tholokanyon̄divho ya u vhala. Dziṅwe dza mbudziso dzi vhudziswaho nga mudededzi dzi ḍo sedza kha kushumisele kwa luambo kha nyimele. Izwi zwi thusa vhadededzi na vhagudi u wana zwinzhi nga ha girama. Girama na ḍivhaipfi zwi nga funzwa kha nyimele ya u n̄wala. Tsumbo: kiḷasi i tshi sengulusa lushaka lwa tshibveledzwa kana lushaka lwa liṭeretsha hu u lugisela u n̄wala, vha ḍo sedza kha tshivhumbeo na mbonalo dzatsho. Musi vha tshi khou amba nga mbonalo, vha ḍo sedza kha kunangele kwa ḍivhaipfi na girama, nga in̄we n̄ḍila, kha redzhisiṭara yo shumiswaho. Musi vhagudi vha tshi vhalulula na u dzudzanya zwe vha n̄wala, vha tea u shumisavho n̄divho yavho ya girama na ḍivhaipfi. Mudedezi u ḍo tea u ṅea muvhigo une wa ḍo vha thusa kha maitele a u n̄wala.

Hu teavho u vha na nyito dzine dza sedza tshoṭhe kha girama na ḍivhaipfi sa tshipiḍa tsha mbekanyamushumo i tevhekanaho nahone sa n̄ḍila ya u lulamisa vkhukakhi ho waniwaho nga mudededzi. Girama i tea u funzwa hu na n̄divho. Tsumbo: Phasivi i shumiswa musi tshiitwa tshi tsha ndeme u fhira ṅefhungo, nahone tshi fanela u itwa ṭhoho ya fhungo, sa tsumbo: 'Musuku u bwiwa maini' kana 'Vhengele lo hombokwa madekwe'. Kushumisele kwa zwiga ku fanela u funzwa zwi tshi yelana na tshivhumbeo tsha fhungo.

Vhagudi vha tea u ṭuṭuwedzwa u shumisa ṭhalusamaipfi ya luambo luthihi na ya nyambo mbili. Vha tea u ṭuṭuwedzwa u n̄wala maipfi maswa kha bugu dzavho dza ṭhalusamaipfi. Hu tea u vha na u dzulela u sedzulusa ḍivhaipfi na mupeleṭo nga maitele a thesite na khwizi.

2.5 Ngona dza u funza luambo

Maitele a u gudisa luambo kha ano maṅwalwa yo ḍisendeka nga tshibveledzwa, vhudavh idzani, ṭhanganelano na zwo livhaho kha maitele.

Maitele o ḍisendekaho nga tshibveledzwa na maitele a vhudavhidzani vuvhili hazwo zwo ḍitika kha u dzulela u shumisa na u bveledza zwibveledzwa.

Maitele o ḍisendekaho kha tshibveledzwa a funza vhagudi uri vha vhe vhavhali, vhaṅwali, vhasedzulusi na vhabveledzi vha zwibveledzwa vha re na vhukoni, vhuḍifuluheli na vhusedzesi. Zwi dzhia u thetshesela, u vhala, u ṭalela na u sengulusa zwibveledzwa u itela u pfesesa uri zwithu zwo bveledzwa hani na uri mvelele dza hone ndi dzifhio. Nga u sedzulusa nga vhuronwane (ha tsatsaladzo), vhagudi vha bveledza vhukoni ha u ṭalusa zwibveledzwa. Zwibveledzwa zwa ndeme ndi zwiko zwa ndeme zwa zwithu zwi re ngomu na zwi re mafhungoni, kha u davhidzana, u guda ho ṭanganywaho na u gudisa nyambo. Maitele o teiwaho kha zwibveledzwa a dovha a bveledza zwibveledzwa

zwo fhambanaho u itela ndivho na vhathetsheselesi. Maitele aya a itwa nga u pfesesa uri zwibveledzwa zwi fhatwa hani.

Maitele a vhudavhidzani a amba uri musi mugudi a tshi guda luambo, u tea u divha nga maanda luambo lwo livhiwaho khalwo na zwikhala zwinzhi zwa u ita ndowendowe na u bveledza luambo. Vhagudi vha guda u vhala nga u dzula vha tshi vhala, vha guda u nwala nga u dzula vha tshi nwala.

Maga a maitele a tevhelwaho a shumiswa musi vhagudi vha tshi bveledza tshibveledzwa tsha u tou nwala na tsha ora. Vhagudi vha dzhenela maimo o fhambanaho a zwa u thetsheselesi, u amba, u vhala na maitele a u nwala. Vha tea u humbula nga ha vhathetsheselesi na ndivho musi vhe kha maitele haya. Izwi zwi do vha thusa uri vha davhidzane na u amba zwine vha khou elekanya nga ndila yone, sa tsumbo, u gudisa nga ha u nwalwa a zwi sedzi kha tshibveledzwa fhedzi, zwi sedza na ndivho na maitele a u nwala. Kha maitele a u nwala vhagudi vha gudiswa ndila ya u bvisa mihumbulo, u elekanya nga ha ndivho na vhathetsheselesi, u nwala mvetomveto, u dzudzanya mishumo yavho na u nkedza tshibveledzwa tshine tsha sumbedza kuhumbulele kwavho.

Maga a u funza litheretsha

Ndeme khulwane ya u vhala litheretsha kilasini a si u sokou vhala fhedzi lini, ndi u bveledza na u dzhiela nzhele ndeme ya kushumisele kwalo kana kwo teaho kwa luambo lwo kunakiswa, maambe, zwiga na zwine zwithu zwa amba zwone zwo dzumbamaho kha vhagudi. Musi vhezvi ha litheretsha hu zwithu zwa u mvumvusa, u takadza, kana nzumbululo, vhañwali vha ndeme vha bveledza nganea, matambwa na zwirendo ngauri vha na mihumbulo, ngelekanyo na mafhungo; maitele, mihumbulo na vhutendatenda zwine vha tama u kovhekana na vhañwe kana u dzumbululela vhavhali. U shumisa luambo nga u humbulela ndi inwe ndila ya u dzumbulula, u khwañhisa, na u ita mavhala a zwi bvaho mihumbuloni yavho.

U gudisa litheretsha a zwi leluwi, fhedzi zwi a kona hu si na u talusa nga muthu, u elekanya na u fhulufhedzea na mahumbulwa u bva kha vhone vhañe vhagudi. Arali vha sa guda u pfesesa litheretsha nga vhone vhañe, a vha nga do vha vho guda zwinzhi. Vhagudisi vha tea u sa ñea thalutshedzo na mihumbulo yavho ya litheretsha, vha tenda u dzhenelela ho tendeleaho ha vhagudi. U talusa a zwi na ndavha uri ndi zwone kana a si zwone. Ndi u todisisa tshi no amba kha muvhali.

Ndila dzavhudi dza u gudisa litheretsha dzi katela zwiñwe kana zwothe zwa zwi tevhelaho:

- U ita nga ndila dzothe u vhala hunzhi ha litheretsha kilasini hu si khou awelwa ha itwa muñwe mishumo. Izwi zwi so ngo fhira vhege mbili. Ndi zwa ndeme uri vhagudi vha vhe na muhumbulo wo tambaho nga ha zwine zwa khou bvelela kha mutheo wa tshibveledzwa. U fhedza tshifinga tshilapfu kha u vhala tshibveledzwa zwi a thithisa kha u pfesesa havhudi mudzedze wa nganetshelo na puloto. Dziñwe kilasi dzi a kona u vhala zwibveledzwa dzi si khou thusiwa. Zwi tea u tufuwedzwa. Vhurendi vhu tea u gudiswa, hu si zwirendo. Kha vha vha zwirendo zwinzhi kilasini, vha vhone uri vhagudi vha kona u nwala zwirendo nga vhone vhañe.
- Mishumo ya u nwala ine ya toda u pfesesiwa ha litheretsha ine ya khou vhalwa i a thusa vhukuma kha u swikelela maimo a u takalela zwa vhusiki kha vhagudi. U haseledza kilasini dzi a vha dzavhudi arali muñwe na muñwe a tshi dzhenelela a shela mulenzhe. Fhedzi u haseledza dza kilasini dzi no livhiswa kha mishumo ya u nwala dzi disa ndivho na mbuelo yavhudi.
- Tsha u fhedzisa, ndi zwa ndeme u sumbedza uri litheretsha a si mafhungo a uri phindulo ndi dzone lini . Tshibveledzwa tsho fhelela tshi na zwine tsha amba, hu si zwipiða nga zwipiða zwatsho, u vhalwa havhudi ha tshibveledzwa hu katela tsho fhelela kha ndowedzo ya thalutshedzelo, vhusiki, vhone na ya thodisiso.

2.6 Tshifhinga tsho avhelwaho kha kharikhulamu

Kharikhulamu ya Luambo lwa u Engedzedzo lwa Vhuvhili yo ḍisendeka nga vhege dza 40 kha ḥwaha wa tshikolo dzo avhelwa awara dza 4. nga vhege. Luambo lu funzwa u ya nga sekele ya vhege mbili ya awara dza 8. Tsumba: tshifhinga i tea u ḥea tshifhinga tsha pheroḍo ya davhulu nga vhege, u itela u tendela nyito dza nyengedzedzo dzi ngaho sa u ḥwala uri dzi fhedziswe.

Kha sekele ya vhege mbili u avhelwa ha tshifhinga hu tevhelaho ha zwikili zwo fhambanaho zwa luambo ho anganyelwa:

Zwikili	U avhelwa ha Tshifhinga nga Sekele ya vhege Mbili(Awara)	%
U thetshesela na u amba	2	25
U vhala na u ḥalela: Ḥholokanyoḍivho na Ḥlitheretsha	3	40
U ḥwala na u ḥetshedza	2	25
Zwivhumbeo zwa luambo na milayo ya kushumisele (izwi zwi khou u ḥanganywa kha zwikili zwiḥa (4)	1	10

Tshifhinga tsho avhelwaho zwikili zwa luambo zwo fhambanaho kha Gireidi dza10 na 11 ndi vhege dza 36. Vhege ḥḥa dzo vhetshelwa mulingo. Tshifhinga tsha Luambo lwa Nyengedzedzo lwa u Thoma kha Gireidi ya 12 ndi vhege dza 30. Vhege dza fumi dzo vhetshelwa milingo.

2.7 Ḥhoḍea dza u funza Luambo lwa u Engedza lwa Vhuvhili sa Thero.

- Mugudi muḥwe na muḥwe u tea u vha na:
 - (a) Bugupfarwa yo randelwaho ya luambo
 - (b) U ḥanga nganeapufhi/ zwirendo / nganea ḥhukhu / ḍirama ḥhukhu
 - (c) Ḥhalusamaipfi i thusaho u ḥea mafhungo na tsivhudzo kha luambo; arali zwi tshi konadzea vhagudi vha tea u ḥewa ḥhalusamaipfi ya nyambo mbili (tsumbo Tshivenḍa/English).
 - (d) Zwishumiswa zwa midia: khuvhanganyo ya gurannḍa na dzimagazini.
 - (e) U kona u swikelela kha zwishumiswa zwa u vhala kiḥasi, tshikoloni / kana ḥaiburari ya nnyi na nnyi u itela u vhala ho ḥandavhuwaho.
- Mudededzi u tea u vha na:
 - (a) *Tshitatamende tsha Phoḥisi ya Kharikhulamu na u Linga*
 - (b) *Phoḥisi ya Luambo kha Pfunzo (PLP)*
 - (c) Bugupfarwa dza luambo dzi shumiswaho nga vhagudi na dziḥwe dzi shumiswaho sa zwishumiswa kha u engedzedza idzo dzo randelwaho.
 - (d) Bugu dzi no fana na dza vhagudi, nganeapufhi/ zwirendo / nganea ḥhukhu / ḍirama ḥhukhu

- (e) Thalusamaipfi, ya luambo luthihi na ya nyambo mbili, na thesaurusi
- (f) Bugu ya girama ya u tola khayo girama
- (g) Zwishumiswa zwa midia: khuvhanganyo ya gurandza dzo fhambanaho, dzimagazini, burotsha na fuḷaya.
- (h) U kona u swikelela kha zwishumiswa zwa u vhala kijasini, tshikoloni kana laiburari ya nnyi na nnyi u itela u tikedza vhana kha u vhala ho tanḍavhuwaho.



KHETHEKANYO YA 3: MAGUDISWA NA PULANE DZA U FUNZA ZWIKILI ZWA LUAMBO

Heyi khethekanyo i na zwiḽiḽa ZWIVHILI: Zwikili, Zwi re ngomu na Zwiḽirathedzhi kha kharikhulamu ya Dzinyambo na Pulane dza u Funza.

3.1 U THETSHELESA NA U AMBA

U thetshelesa na u amba zwo fhambana, fhedzi ndi zwikili zwivhili zwi tikedzanaho. Vhuvhili hazwo zwi dzula zwi hone kijasirumuni naho lu si lwa fomaḽa musi vhagudi vha tshi ḽanganedza kana u amba mafhungo. U thetshelesa na u amba ha fomaḽa ho khetheaho hu ḽoda ndaela yo livhaho. U thetshelesa na u amba ha fomaḽa na hu si ha fomaḽa ho vangana na u vhalo, u ḽwala na ḽdowendowe ya luambo, nahone u amba hu nga ḽi ḽea tshibveledzwa tshivhumbeo tsha oraḽa (sa u vhalo nḽha).

U THETSHELESA

U funza u thetshelesa hu anzela u shuma nga u dzhenisa zwiḽeḽwa zwa maitela a u thetshelesa. Heyi ndi nyito ine ya dzhia maimo mararu ane a ḽana zwiḽirathedzhi zwa u thetshelesa ho ḽiimisaho nga hoḽhe, u itela u ḽalutshedza mulaedza na u pfesesa tshipitshi na zwiḽwe zwivhumbeo zwa u thetshelesa. Maga o raloho ha nga tevhelwi hoḽhe-hoḽhe kha maitela aya. Sa tsumbo, musi vhagudi vha tshi khou thetshelesa ḽalutshedzo yo rekhodiwaho vha ḽo ranga nga nyito ya u vhalo ha thangeli hune ha ḽuḽula u rangela **u thetshelesa** hu na ndivho ha dovha ha vha thusa u ḽikwamanya na tshenzhemo yavho. Nyito dza **u thetshelesa** dzi vha thusa u elelwa zwoḽhe nga vhuḽalo u ela vhuḽi ha mulaedza. **Nyito dza** nga murahu **ha u thetshelesa** dzi hu nga ita uri vhagudi vha fhindle nga ha zwe vha zwi pfa vhe kha u haseledza.



ḽdowendowe dza tholokanyondivho ya u thetshelesa na u linga zwi ri ḽea tshikhala tsha u gudisa u thetshelesa.

U rangela u thetshelesa hu ḽivhadza vhagudi nyimele ya u thetshelesa. Hu vusuludza ḽivho yavho ya kale nga ha ḽhoho, na u vha dzudzanyela u thetshelesa.

- U ḽuḽula/dzinginya ḽivho ya siangane hu sa athu thetshelesiwa
- U bvumba zwine tshibveledzwa tsha amba nga ha zwiwo zwi tshi bva kha ḽhoho
- U shuma nga maipfi a ndeme kha ḽivhaipfi i so ngo ḽowelwaho nga vhagudi
- Mudededzi a nga setha mbudziro thangeli dza u thetshelesa u itela u sedzulusa tshenzhemo ya vhagudi
- Vhagudi vha tea u ḽidzudzanya nga u vha na tshomedzo dzi ngaho sa penisela na mabambiri a u ḽwalela.

Nga tshifhinga tsha u thetshelesa vhagudi vha thetshelesa vha tshi itela ndivho dzo fhambanaho (Dzhielani nzhele uri ndi maitela avhuḽi musi vhagudi vha tshi thetshelesa tshibveledzwa lunzhi, kha zwithu zwo fhambanaho tshifhinga tshiḽwe na tshiḽwe.)

U thetshelesa u itela u wana mafhungo o khetheaho

- U ḽivha mihumbulo mihulwane na i i tikedzaho
- U dzulela u sedzulusa u pfesesa milaedza nga u ita vhuḽumani, u ita mahumbulelwa, na u dzhia tsho, u saukanya na u vhuisa mihumbulo

- U ita notsi dzi no amba, u sumbedza mishumo na zwine maipfi a amba, u mepa, u khethekanya, u nweledza, u ita mutevhe wa u sedzulusa, u țalutshedza
- U dzhiela nzhele luambo lwa muvhili na zwi vhoneleho zwi tsivhudzaho zwa tshiambi.

U thetshesela u itela tsenguluso na tsaukanyo ya vhudzivha/țsatsaladzo

- U fhambanya vhukati ha mbuno na kuvhonele kwa muthu
- U țalutshedzela na u țhațhuvha thouni ya mulaedza
- U țivha na u țalutshedzela luambo luıwe na luıwe lwa nyanyuwo na lwa u fhuredzela

U thetshesela u itela vhudavhidzani/vhukwamani

- U amba nga u sielisana kha u haseledza dza zwigwada
- U vhudzisa mbudziso u itela uri vhudavhidzani hu ți dzula hu hone
- U fhindula kha luambo, u amba nga zwipiđa zwa muvhili, u țanganya mațo na luambo lwa muvhili
- U sumbedze dzangalelo na u thetshesela nga nđila yo teacho nga mbonalo, nyimele, nz.
- U shumisa milayo yo teaho ya u sumbedza țhonifho kha vhaıwe

U thetshesela u sumbedza dzangalelo

- U fhindula tshibveledzwa tsha oraļa tsha vhuđi, tsumbo, mutevhetsindo, luvhili, zwine muungo wa ita, zwifanyiso zwa muhumbulo, luambo lwa muvhili zwine zwa wanala kha tshibveledzwa

Nga murahu ha u thetshesela hu tevhela tshenzhemo ya u thetshesela

Vhagudi vha:

- fhindula mbudziso
- sedzulusa notsi; u nweledza
- U pfukisela na mafhungo a tshi bva kha maitete a oraļa u ya kha u nđwala, sa tsumbo: u shumisa mafhungo u labela daigiramu
- U saukanya mafhungo maswa na nđivho ya u ranga
- U pendela, u țhațhuvha, u ņea mahumbulwa awe, na u fhindula nga vhusedzi ha țsatsaladzo

U AMBA

Ndaela ya u amba i tea u dzhiela nzhele masia oțhe a u amba, a fomaļa na a si a fomaļa, u bva kha u haseledza ho vhangiwaho u swika kha dibeithi dza fomaļa na u ņekedza. U amba zwi khagala, nga u elela, zwo țumekanaho, nga vhudifulufheli nahone nga ngona zwi tea u vha yone ndivho ya u funza u amba.

U funza u amba hu tea u angaredza ndivho ya maitete na zwiṭirathedzhi zwa u haseledza

Maitete a u amba

Maitete a u amba a angaredza maga a tevhelaho

- U pulana, u ita ṭhoḍisiso na u dzudzanya
- U ita ndowendowe na u nekedza

U amba hu si ha fomaḷa na mushumo wa tshigwada

Hu sedzwe "Mbonalo na milayo zwa zwibveledzwa zwa vhudavhidzani ha oraḷa" afho fhasi.

U amba na u nekedza ha fomaḷa

Maitete a u amba ha fomaḷa kanzhi a kwama 1) u pulana, u ṭoḍisisa, na u vhekanya na 2) u ita ndowendowe na u nekedza. Ndowendowe na u nekedza ha fomaḷa zwi nga ṭoḍa tshivhumbeo tsha u tou ṛwala.

U pulana, u ṭoḍisisa na u vhekanya

Vhagudi vha tea u sumbedza zwikili zwa u pulana, u ṭoḍisisa na zwikili zwa u vhekanyela u itela u nekedza ho ṭaluleaho.

- U shumisa zwiko na zwishumiswa u itela u wana na u nanga mafhungo
- U ṛwala notsi na manweledzo zwi tshi bva kha zwiko na zwickhala zwo fhambanaho
- U dzhenisa mbuno na tsumbo zwi tshi ya nga ṭhoḍea dza mushumo
- U shumisa marangaphanda na magumo zwi pfalaho
- U bveledza mihumbulo na u ṭaṭisana: u vhekanya mbuno, nga ṛḍila i lunzhedzanaho
- U shumisa zwithu zwa u thetshesela na/kana zwine wa tou vhona u itela u khwinisa u nekedza ho ṭaluleaho.

U ita ndowendowe na u nekedza

Vhagudi vha sumbedza zwikili zwa u ita ndowendowe na u amba. Vha

- shumisa ṛḍila dzo teaho dza u amba na vhatu
- sumbedza u ḍivha vhatsheshelesi
- sumbedza u ḍivha nyimele: tshipitshi tsha fomaḷa na tshi si tsha fomaḷa kana luambo lu so ngo linganywaho/ṭambaho
- bvisela khagala na u tikedza muhumbulo wau kha u haseledza na ṭhanganelano/mvanganyo
- shumisa zwivhumbeo zwa luambo na milayo zwo teaho

- shumisa thekiniki ya u amba na ya u sa amba u khwaṭhisedza zwine zwa khou ambiwa, tsumbo: thounu, u bvisa ipfi/muungo, volumu, u sielisana/thempho, u ita mafurase, u shumisa u amba nga maṭo, u amba nga tshifhaṭuwo, u amba nga zwiga na luambo lwa muvhili)
- amba zwo teaho, zwi khagala na kubulele kwone, na u ṅea muhumbulo wone.


Mbonalo na milayo zwa zwibveledzwa zwa vhudavhidzani ha oraḷa

U amba hu si ha fomaḷa na mushumo wa tshigwada

U amba/tshivhumbeo tsha tshibveledzwa tsha oraḷa	Ndivho	Mbonalo
<p>U haseledza i si ya fomaḷa/u davhidzana/mufhindulano/mushumo wa tshigwada</p> <p>Lavhelesani: Maambeke o shumiswaho kha u haseledza - Mutevhe wa zwo shumiswaho afho Fhasi</p>	<p>U kovhekana mihumbulo, mahumbulwa na kuvhonele zwo livha zwigwada zwa vhathu</p>	<ul style="list-style-type: none"> • U thoma na u bvela phanḡa na u haseledza • U shumisa milayo ya u sielisana • U ḡadzisa zwikhala na u ṭuṭuwedza muambi • U ṭalutshedza maambiwa ho teaho • U ṅea muhumbulo wau wa dovha wa kona u u imelela • U kovhekana mihumbulo na tshenzhemo • U vhudzisa na u fhindula mbudziso u itela u vhulunga vhudavhidzani • U alusa ndivho ya u shuma sa tshigwada nga u vha murangphanḡa na miṅwe mishumo • U fhindula, u ṅea ngafhadzo, u ṭanganya maṭo na luambo lwa muvhili. fhindula nga zwiga/u amba nga maṭo na u amba nga muvhili • U shuma nga zwiga na ndzudzanyo yavhuḡi nga kha u ḡibvisela khagala, kuimele na u amba nga zwipiḡa zwa muvhili
<p>U vhaḷela ṅṅha hu so ngo lugiselaho</p>	<p>U kovhekana tshiṅwalwa tsha iwe muṅe kana tsha vhaṅwe</p>	<ul style="list-style-type: none"> • U vhaḷa zwi pfaḷaho u ya nga zwine zwa amba na ndivho • U bula maipfi nga ṅḡila ine a si xedze zwine a amba



U amba na u nekeda ha foma

Tshivhumbeo tsha tshibveledzwa tsha u amba/ora	Ndivho	Mbonalo
Tshipitshi tsho lugiselwaho kha tsho ya mafhungo yo dowealeho Lushaka ulwu lu do sumbedza vhuṭanzi ha tshodiso na ndugiselo	U divhadza/ u kwengweledza/ u kovhekana na u kwhathisedza kuvhonele kwawe/kana kwa vhuṭane Muvhigo wa ora, tzedzuluso/ riviya.	<ul style="list-style-type: none"> • U ita tshodiso • U dzudzanya zwishumiswa nga ndila i tevhekanaho. nanga na u bveledza mihumbulo mihulwane hu tshi tikedzwa nga tsumbo • U shumisa tshivhumbeo, divhaipfi, luambo na milayo yalwo zwo teaho. • U shumisa mbudziso dzi sa tshi phindulo, u awela na ndovhololo • U shumisa thouni, kubvisele kwa ipfi, phimo, u tanganya maṭo, kuimele na ngafhadzo • U shumisa marangaphanda na magumo zwo teaho • U shumisa tshitaila na redzhisita zwo teaho • U shumisavho thusedzi/zwishumiswa zwa u vhonwa, zwa u pfiwa na zwa u vhonwa na u pfiwa, tsumbo: tshati, phosita, zwithu zwazwo na zwifanyiso
U vhalela nṭha ho lugiselwaho	U kovhekana tshibveledzwa tsho nwalwaho nga iwe muṭe kana nga vhaṭwe, u mvumvusa 	<ul style="list-style-type: none"> • U vhalo nga u tou elela nahone zwavhuṭi zwi tshi ya nga ndivho • U bula maipfi hu si na u khakhisa tshatshedzo • U tshuwedza tshatshedzo nga kushumisele kwone kwa thouni, kubvisele kwa ipfi, himo, kutanganyisele kwa maṭo, kuimele na ngafhadzo.

U amba u itela ndivho/nyimele dzo khetheaho

Lushaka/Tshivhumbeo tsha tshibveledzwa tsha u amba/ora	Ndivho	Mbonalo
U nea masia	U vhudza muthu uri u ya hani fhethu	<ul style="list-style-type: none"> • U shumisesa jimudi ja ndaela • U shumisa mafhungo mapfufhi a pfallaho • U shumisa nzudzanyo i lunzhedanaho • U amba /sumbedza nga ha fhethu ho khetheaho • U anganyela nga ha vhukule vhu lavhelelwaho • U nea mafhungo nga ha zwiimiswa zwi wanalaho ndilani ya u ya fhethu henefho

Ndaela	U țalutshedza kushumisele kwa thulusi/ tshithu kana tshishumiswa, sa u bika zwiłiwa, u lugisa zwo tshinyalaho, nz.	<ul style="list-style-type: none"> • U țalutshedza kushumisele kwa tshishumiswa kana kuitelele kwa tshithu • U țalusa matheriala une wa ɔo țoɔea • U țalutshedza ndaela dzi re khagala dzi re dzone nahone dzi lunzhedanaho • U shumisa ɔivhaipfi, kuambele na luambo lwa thekiniki zwo teaho
--------	--	---

Tsumbo dza maambele ane a shumiswa kha u haseledza

U HUMBELA THENDELO/KHUMBELO <ul style="list-style-type: none"> • Ndi nga...? • Ndo vha ndi tshi nga...? • Zwi nga konadzea kha nne...? • Zwo luga arali...? • Zwi nga luga arali...? • Ni nga vhilaela arali nda...? • Ndi humbela u/ntendeleni/nga vha ntendele ndi... • Ni nga tenda u...? 	U DZHENELELA <ul style="list-style-type: none"> • Pfarelo, ndi nga...? • Pfarelo, ni vhona ndi tshi nga...? • Pfarelo, ni ɔivha...? • Ndi humbela pfarelo, ni nga nthusa-vho...?
U ņETSHEDZA THUSO <ul style="list-style-type: none"> • Ndi nga ni thusa? • Ndi ni thuse? • Ni khou țoɔa tshinwe tshithu? • Ni nga țoɔa thuso? • Ni a țoɔa thuso? • Ndi nga ni thusa nga mini ņamusi? 	U HUMBELA THUSO <ul style="list-style-type: none"> • Ndi nga thuswa nga...? • Ni nga nthusa nga...? • Ndi țoɔa thuso nga...? • Ndi humbela thuso... • Ndi humbela u fariwa tshanda nga...
PFARELO <ul style="list-style-type: none"> • Pfarelo • Ndi humbela pfarelo kha... • Ndi a ɔisola • Ndi humbela khangwelo • Ndi humbela pfarelo • Mpfareleni. • Pfarelo • Ndi humbela pfarelo 	MBILAELO <ul style="list-style-type: none"> • Ndi farelwe u vhuya nda amba hezwi, fhedzi... • Ndi farelwe u vhuya nda ni dina, fhedzi... • Khamusi no hangwa u... • Ndi vhona u nga ni nga vha no hangwa u... • Ndi farelwe arali ndo bva nnda ha ndila, fhedzi... • Hu nga vha ho vha na u sa pfesesana nga ha... fhedzi • Ni so ngo ntshanda,
U ņEA TSIVHUDZO <ul style="list-style-type: none"> • A thi vhoni ni tshi tea u... • Ni tea u... • A no ngo tea u... • Arali ndo vha ndi inwi, ndo vha... • Arali ndo vha ndi kha vhuimo hanu, ndo vha ndi.. • Arali ndo vha ndi kha nyimele yanu, ndo vha ndi... • Khwiņe ni tshi nga... • Ni si vhuye na... • Kha zwothe, ni so ngo... 	U SUMBEDZA LUTAMO <ul style="list-style-type: none"> • Ni nga takalela u... • Ndi nga namba nda... • Khezwi ri sa... • Ndi zwone, nne ndo vha ndi tshi nga tama.... nwi ni ri mini? • Ni vhona ri tshi nga ita mini? • Arali zwo vha zwi kha nne ndo vha ndi.....Ndi vhona u nga ri nga...

<p>U HUMBULELA/ U ITA MAHUMBULELWA</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ndi nga ri a nga vha e tsini na u... • I nga di toḡa zwiḡwe... • A nga di vha... • Zwi vhonele u nga... • Khamusi a nga toḡa zwiḡwe... • Khamusi vha toḡa u... • Zwi a konḡa u amba, fhedzi ndi humbulela uri... • A thi tou vha na vhuḡanzi, fhedzi ndi humbula... 	<p>U NEA MUHUMBULO U So ngo FHELELAHO</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vha nga vha vhe... • Vha nga lingana... • Vha na tshivhalo tshihulu...humbulela u swika... • Ndi lushaka lwa... • Ndi lushaka lwa... • Ndi vha u..... • Zwi a konḡa u amba, fhedzi ndi humbulela... • A thi tou vha na vhuḡanzi, fhedzi ndi humbula.....
<p>U ONESA</p> <p>Nyendo ndapfu, madalo, u bviswa</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ni vhe na lwendo lwavhuḡi • Ni di phiḡe nga madalo • Ni tshimbile zwavhuḡi • Ni di phiḡe nga maḡuvha aḡu a vhuawelo/holodeni • Di phiḡeni! • Ni vhe na tshifhinga tshavhuḡi musi ni resituarenteni • Ni di phiḡe ni ḡoroboni <p>NDUMELISO NGA MURAHU HA LWENDO</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lwo vha lu hani lwendo lwaḡu nga goloi/bufho/bisi? • No di phiḡa (madaloni)? • Lwo vha lu hani lwendo nga goloi/bufho?bisi? 	<p>U DI SEDZULUSA</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hezwi zwo vha zwavhuḡi ngauri... • Ndo zwi ita zwavhuḡi ngauri... • Zwo vha zwi tshi ḡo vha zwavhuḡi arali ndo vha... • Hezwi zwo vha zwi tshi nga khwinisea arali... • Hezwi zwi nga khwinisea nga... • Mvelaphanḡa i/a i ho khagala ngauri... • Hezwi zwo bevelela ngauri...



Vhulapfu ho anganyelwaho ha zwibveledzwa zwine zwa do shumiswa kha tholokanyondvho ya u thetshesela

Zwibveledzwa	Gireidi	Kupeletele kwu so ngo patekanaho	Kupeletele kwo patekanaho
<ul style="list-style-type: none"> Oraja, zwa u vhona, zwa u vhona na u thetshesela na manwalwa manzhi a bvaho kha midia nanzhi Zwibveledzwa zwa u thetshesela (Gireidi dza10 na 11, u thetshesela tshipida (kilipu) ya tholokanyondvho tshine tsha dzhia minete mivhili. Gireidi ya12, tshipida (kilipu) tshine tsha dzhia minete miraru Zwibveledzwa zwa vhusiki Zwibveledzwa zwa u sumba sia na mafhungo Zwibveledzwa zwa u pfumbisa Zwibveledzwa zwa u vhona na u thetshesela (Filimu, mbekanyamushumo dza thelevishini na dokumenthari, zwifanyiso, mivhigo, mbekanyamushumo dza radio, video dza muzika) 	Gireidi ya10	Maipfi a 100 / minete muthihi (1)	Maipfi a 50 / minete muthihi (1)
	Gireidi ya 11	Maipfi a 150 / minete muthihi na hafu (1 ½)	Maipfi a100 / minete muthihi na hafu (1 ½)
	Gireidi ya12	Maipfi 200 / minete muthihi (2)	Maipfi a 150 / minete muthihi (2)

Tshifhinga tsho anganyelwaho tsha vhudavhidzani ha oraja

Zwibveledzwa	Tshifhinga Gireidi dza10-12
U haseledza na u haseledza	Minete i linganaho 10-30 kha tshigwada/kiyasi
Mufhindulano	Minete i linganaho 2-3 kha vhavhili, minete 4-5 kha tshigwada
Masia na ndaela	Minete i linganaho 1 - 2
Inthaviyu	Minete i linganaho 3 - 5 ya tshigwada
U vhalela ntha ho lugiselwaho	Minete i linganaho 1 - 2
Zwipitshi, muvhigo, tzedzuluso zwo lugiselwaho	Minete i linganaho 1-2
U anetshela tshitori, u anetshela zwiwo	Minete i linganaho u ya kha 3
Vhudavhidzani ha u amba ha duvha lijwe na lijwe, tsumbo; u toda thuso, u humbela pfarelo, nz. Kha vha tole Tsumbo dza maambe ane a shumiswa kha u haseledza / Mutevhe wa tsumbedzi / referentsi	Minete i linganaho 1- 2

3.2 U VHALA NA U ȚALELA

U vhalana u țalela zwi țanganya zwithu zwi vhili: 1) u guda na u shumisa zwi țirathedzhi u țalutshedza na u pfesesa tshibveledzwa 2) u guda na u shumisa ndivho ya zwi țalusu zwa tshibveledzwa. Vhuvhili ha zwi țewa izwi zwi tea u vha hone musu hu tshi gudiswa u vhalana/ u țalela zwi bveledzwa zwa L țitheretsha na zwi si zwa țitheretsha.

U vhalana u țalela magudiswa (zwi re ngomu) zwi vhekanywa nga: 1) u vhalana u pfesesa; 2) u vhalana ha u guda ha foma ța (bugupfarwa) na 3) u vhalana ha nyengedzedzo nga wo țhe

Maitela a u vhalana

U funza u vhalana zwi anzela u shuma nga u dzhenisa zwi țewa zwa maitela a u vhalana. Heyi ndi nyito ine ya dzhia maimo mararu ane a sumbedza tshi țirathedzhi tsha u vhalana ho țimisa nga ho țhe u itela u țalutshedza mulaedza na u pfesesa tshibveledzwa. Maga ha nga tevhelwi o ralo ho țhe ho țhe kha phurosesa iyi lini. Sa tsumbo, musu vhagudi vha tshi khou vhalana tshibveledzwa kana bugu ine vha si i divhe vha tea u do ranga nga u ita nyito ya **thangela u vhalana** ine ya do vha thusa u divha tshivhumbeo tsha nda tsha tshibveledzwa kana bugu yeneyo, na u thusa vhagudi u dibadekanya na bugu yeneyo zwi tshi ya na tshenzhemo yavho. Nyito dza **u vhalana** dzi do vha thusa u saukanya tshivhumbeo na mbonalo dza luambo nga vhu țalo

U rangela u vhalana zwi divhadza vhagudi lushaka lwa tshibveledzwa. Hezwi zwi țu țula vhu dibadekanyi na ndivho yo no gudwaho kha mirole yo fhelaho.

- U sikima na sekana mbonalo dza tshibveledzwa: dzina, țhoho, țhohwana, khephisheni, zwi țewa zwi vhalana, mafhungo a zwifanyiso, tsumbo, fontho, u nombora, kuvhekanyelwe kwa mafhungo, aikhoni, nyolo, girafu, tshati, dayagiramu, mapa, menu wa u kokodzela fhasi, u to ța nga u shumisa ipfi ța ndeme, nz.
- U sedza nga n țha zwi pi ța zwa bugu itela u wana muhumbulo muhulwane na zwi dombedzwa zwo khetheaho, tsumbo: sia țari ța dzina ța bugu, zwi re ngomu, ndima, gu țosari, indekisi, aphenisi, futhinoutu, nz.
- U humbulela nga u shumisa mafhungo o waniwaho kha u sikima na u sikana
- U shuma na divha ipfi ya ndeme inwe na inwe ine ya nga vha i sa divhei kha vhagudi.

U vhalana zwi katela u nea țalutshedzo kha tshibveledzwa na u dzhiela n țha mbonalo dza luambo lwo shumiswaho khatsho:

- U ita nga nungo dzo țhe uri tshibveledzwa tshi vhe na zwine tsha amba.
- U wana țalutshedzo dza maipfi na zwifanyiso zwi so ngo do weleaho nga u shumisa zwikili kha u vhalana uri nangoho tshivhalwa ndi tsha mudzio
- U shumisa zwi țirathedzhi zwa kupfesesele; u vhalana uri hu na vhu țumani, u sala murahu kupfesesele, u dzudzanya luvhilo lwa u vhalana nga ndila yone kha vhuleme vhu re hone kha tshibveledzwa, u dovha u vhalana hune zwa vha zwo tea, u vha na ndavhelelo ya mafhungo ane a nga thusa a wanalaho kha tshibveledzwa, u vhudzisa na u fhindula mbudziso (u bva kha dzi sa kon ți u ya kha dzi kon țaho) u vhalana zwithu muhumbuloni, u humbulela, u vhalana u itela u wana muhumbulo muhulwane, u shuma na kunangele kwa maipfi khathihi na zwi vhumbeo zwa luambo, u divha lushaka lwa tshibveledzwa nga u vhalana tshivhumbeo tshatsho na mbonalo dza luambo

- U ita notsi na u nweledza mihumbulo mihulwane na i tikedzaho.

Nga murahu ha u vhala zwi ita uri vhagudi vha kone u tala na u fhindula tshibveledzwa tshothe:

- U fhindula mbudziso dzine dza bva kha tshibveledzwa nga maitela a u thoma kha dzi sa konqi u ya kha dzi konqaho
- U vhambedza na u fhambanya, u sedzulusa
- U sengulusa, u humbulela mafhedzele na u bvisela vhpufiwa hau khagala
- U dovha u bveledza lushaka lwa mañwalwa nga u tou ñwala ha vhone vhañe (hune zwa tea).

U vhala wo tou fombe (ho tandavhuwaho) ha zwibveledzwa zwa litheretsha na zwi si zwa litheretsha

U vhala wo tou fombe ha zwibveledzwa zwipfufhi zwo ñwaliwaho u itela U PFESHA kha vhuimo ha ipfi

Vhagudi vha shumisa zwiñirathedzhi zwo fhambanaho u tlatshedza zwibveledzwa. Vha fhañta ñivhaipfi nga u shumisa zwa u pfesha na u shumisa tshenzhemo

- U shumisa tshilumamaipfi, thesaurasi na miñwe mishumo yo laedzwaho khayi u itela u wana zwine maipfi kana zwipiñta zwa maipfi zwa amba zwone, mupeleto, kubulele kwa maipfi, na figara dza muambo na maipfi a so ngo ñowealeho
- U ñivha tshilutshedzo dza thangi dzo ñowealeho, (tsumbo, lu-, tshi-, ñi-) na mitshila yo ñowealeho (tsumbo, -is-, -es-, -e!el-)
- U wana zwine maipfi a amba zwone na vhuñmani hao na lushaka lwa maipfi hu tshi shumiswa ñivho ya midzi, mitshila na dzithangi zwo ñowealeho
- U shumisa nyimele yo ñisendekaho nga tshibveledzwa (tsumbo, kha u tlatshedza zwine fhungo ña amba zwone), u vha na ludungela (tsumbo, khoma, zwiñvehe) na ludungelo lu ñiswaho nga zwifanyiso (tsumbo, mañedere o swifhadzwaho) u itela u wana tshilutshedzo ya maipfi a so ngo ñowealeho
- U ñivha ñiambele ñi kwamaho tshiwo tsho ñowealeho (añushini), tsumbo: 'Avhalañani u tou vha Thomasi matenda nga u vhona'
- U fhambanya vhukati ha tshilutshedzo dzi re khagala na dzo dzumbamaho
- U saukanya zwine maipfi a re na vhubvo ho fhambanaho a ñisa kha tshibveledzwa, tsumbo, daiñekiti na maipfi o pambiwaho (tsumbo, muamboni, muio, vhuñrotho, geñela, nz).
- U fhambanya vhukati ha maipfi ane a kanganyisa: homonimi, phoñisemi, tsumbo; homonimi ndi maipfi ane a fana tshivhumbeo ngeno tshilutshedzo dzi sa fani na luthihi, ngeno phoñisemi ndi maipfi ane a fana tshivhumbeo na tshilutshedzo dzi tshi fhambana ngeno dzi tshi sumbedza vhushaka.
- U ñivha tshukhufhadzo na akhironimi zwo vhalaho vhukuma.
- U shumisa ñivho ya girama u itela u wana tshilutshedzo. Sedzani tshivhumbeo tsha luambo- Mutevhe wa maipfi o laedzwaho khao afho fhasi (3.4)



U vhalo wo tou fombe ha zwibveledzwa zwi pfufhi zwo nwalwaho u itela U PFESESA kha vhuimo ha fhungo na phara

Vhagudi vha shumisa ndivho ya girama u itela un pfelesa kuvhumbela kwa mafhungo na nzudzanyo ya zwibveledzwa. Ngudo ya tshibveledzwa kha vhuimo uvhu i nea tshifhinga tsha mvanganyo ya u funza zwivhumbeo zwa luambo.

- U divha, u talutshedza na u sengulusa tshilutshedzo na mishumo ya zwivhumbeo na milayo zwa luambo kha tshibveledzwa. Sedzani zwivhumbeo zwa luambo - Mutevhe wa zwivhumbe na milayo ya kushumisele kwa luambo o laedzwaho kha afho fhasi

U vhalo wo tou fombe zwibveledzwa zwipfufhi zwo nwalwaho u itela U PFESESA kha vhuimo ha tshibveledzwa tshothe

Vhagudi vha shumisa ndivho ya tshaka dza manwalwa na zwibveledzwa zwa foma la u kona u pfelesa tshilutshedzo, ndivho na zwi bveledzwaho nga tshibveledzwa tshothe.

- U vhambedza tshibveledzwa na tshenzhemo dzavho.
- U divha lushaka lwa manwalwa na ndivho yalwo, tsumbo, u tshisana hune ha toda u fhuredzela
- U divha na u talutshedza maime a muwali na zwe a livha khazwo.
- U sengulusa zwipikwa zwa zwibveledzwa kana zwibveledzwa zwothe u itela u kona u swika kha mvalatswinga.
- U vhina; u vhumba na u imelela muhumbulo wau

U vhalo wo tou fombe zwibveledzwa zwipfufhi zwo nwalwaho u itela u nwalwa SAMARI NA U DZHIA NOTSI

Vhagudi vha shumisa u pfelesa havho mbonalo dza zwibveledzwa u nwalwa samari ya tshibveledzwa. Sedzani zwitirathedzhi zwa u vhalo afho ntha

- U sedza nga ntha na u sedzela u itela u wana muhumbulo muhulwane na thero
- U fhambanya vhukati ha mihumbulo mihulwana na mihumbulo i tikedzaho yo khetheaho
- U pfufhifhadza mihumbulo mihulwane (shumisani maipfi anu)

U vhalo zwibveledzwa zwipfufhi zwo nwalwaho wo tou fombe u tshi itela u divha KUSHUMISELE KWA LUAMBO NGA VHUDZIVHA.

Vhagudi vha shumisa u pfelesa havho ndila dzine luambo lwa kona u fareledza vhushaka vhukati ha mubveledzi na muvhali. Vha divha na u talutshedza kuvhonele kwa ndila ye tshibveledzwa tsha nwalwa ngayo

- U divha na u talutshedza luambo lwa u nyanyuwa na u fhuredzela
- U divha na u talutshedza ndila ine muwali /mubveledzi/muanetsheli/vhaanewa vha vhona ngayo zwithu na u fha vhuṭanzi hune ha tikedza hu no bva kha tshibveledzwa
- U divha na u talutshedza luambo lwa u dzhia sia na luvhengelambiluni, na u sedza sia lithihi
- U divha na u talutshedza mahumbulwa na u talutshedza zwine a bveledza

- U ḡivha na u ṭalutshedza maambiwa thwii na a khumbulelwa
- U gaganya ṅḡivho i katela ho kana u sa katela mafhungu

U vhalwa wo tou fombe ha ZWIBVELEDZWA ZWINE ZWA SHUMISA ṆḡILA NNZHI DZA VHUDAVHIDZANI NA ZWA U VHONA (Zwibveledzwa zwi shumisaho ṅḡila nnzhi dza vhudavhidzani ndi zwine zwa shumisa zwishumiswa zwa u vhona na u ṅwala kha tshibveledzwa tshithihi, tsumbo khungedzelo, khathuni. Zwi nga ḡi dovha zwa ṭanganya izwi na luambo lwa u tou ambiwa na lwa ngafhadzo)

Vhagudi vha shumisa ṅḡivho yavho ya zwifanyiso na zwithu zwi vhonealaho u pfesesa uri zwishumiswa zwinzhi zwi tikedza hani. U ṅwala kha zwibveledzwa zwine zwa shumisa ṅḡila nnzhi dza vhudavhidza ni.

- U ḡivha na u ṭalutshedzela ndivho na mulaedza kha tshibveledza tshi no tou vhoniwa u itela u wana mafhungo, tsumbo, khathuni, zwifanyiso, khungedzelo, girafu, thebuḷu, dokhumenthari tshati ya phai
- U ḡivha na u ṭalutshedzela ndivho na mulaedza wa zwibveledzwa zwi no tou vhoniwa zwo sikelwaho u ḡiphiḡa na u ḡimvumvusa, tsumbo filimu, khathuni, video dza muzika, vuvhemba ha khomiki
- U ḡivha na u ṭalutshedzela mulaedza na u shumisea ha zwibveledzwa zwi no tou vhoniwa zwine zwa tikedza u amba, tsumbo, nyolo dza phosiṭara, na kushumisele kwa data
- Ka ṅgudo filimu ya u ḡivha, u pfesesa, u sengulusa na u saukanya vuvhushaka vuvhukati ha mubvumo, tshipitshi/ zwi ambiwaho, nyito na zwi vhonealaho zwa filimu na zwinwe zwivhumbeo zwi vhonealaho na u pfala.

U vhalwa wo tou fombe kha ṆGUDO YA FOMAḶA YA ZWIBVELEDZWA ZWA ḶLITHERETSHA

Vhagudi vha vhalwa, vha sedzulusa vhuḡi na u fhindula kha mbonalo dzi nakisaho tshibveledzwa tsha Ḷlitheretsha. Lushaka LUTHIHI fhedzi lwo nangiwa u bva kha tshaka dzo fhambanaho dza litheretsha, lwo nangiwa lu tshi bva kha khathalogo ya Ḷlitheretsha ya Lushaka: vhurendi / ṅaneapfufhi / ḡirama ṭhukhu / ṅanea ṭhukhu kana zwibveledzwa zwiṅwe u itela u engedza ṅḡivho.

Kha vha sedze “Zwibveledzwa zwa ṭhanganelano/mvanganyo ya u guda, zwikili zwanyambo” afho magumoni

KHA HU DZHIELWE NZHELE: Khwaṭhisedzo/nyombedzelo kha ṅgudo ya tshibveledzwa ya fomaḶa i ḡo shanduka zwi tshi bva kha bugu yo randelwaho.

- U ḡivha na u ṭalutshedza puloto, thero, mulaedza, vhaanewa na fhethuvhupo
- U pfesesa mbonalo khulwane dza tshaka dzo fhambanaho dza Ḷlitheretsha, tsumbo, uri vhurendi vhu na mbonalo yo fhambanaho nay a ṅanea
- U ḡivha zwine muṅwali / murendi/mubveledzi a ṭoḡa u ri funza
- U ṭalutshedza kunangele kwa maipfi na zwi ḡiswaho **kha vhurendi** na u sumbedza uri zwiṭaluli/zwipiḡa zwi tikedza hani mulaedza/thero.
- U ṭalutshedza uri vhaanewa, fhethuvhupo na kushumisele kwa maipfi kha **ṅaneapfufhi / ḡirama pfufhi/ ṅanea pfufhi** zwi thusedza hani u bveledza mulaedza / thero.

- U ðivha na u ðalutshedza luambo lwo dzumbamaho na kushumisele kwa maipfi nga ndila ya musu zwi tshi bviselwa khagala kha zwibveledzwa, tsumbo, zwifanyiso zwa muhumbulo, mafanyisi, mamethafore, mamuthufhadzi, aþitheresheni, phambano, raimi, dovhololo ya lifurase, mutevhetsindo, tshigoðo, tseiso, antikilaimekisi, phani, na u awela na u ðovholola

U vhala na u ðalela nga muthu e eþhe ho engedzwaho

Vhagudi vha shumisa zwiþirathedzhi zwo shumiswaho kha u vhala wo tou fombe na kha ngudo ya fomaþa zwibveledzwa zwa literetsha zwi tshi itelwa u sokou ðivhalela-vho u woþhe u itela u ðiphiþa na ðhoðisiso. U dededziwa nga mudededzi u itela u swikelela, zwibveledzwa na vhuimo ndi zwa ndeme kha tshipiþa itshi na mbekanyamushumo iyi ya u vhala.

- U swikela laiburari na u ðivha milayo ya u vhekanya bugu
- U ðea vhuþanzi ha u vhala/u ðalela ho ðandavhuwaho zwi nga tshivhumbeo tsha tshipitshi, u haseledza ya bugu/filimu/mbekanyamushumo dza riviyu
- U vhala / sedza zwibveledzwa zwo fhambanaho, sa bugu, magazini, gurandþa, webusaiti, filimu, dokhumenthari, TV nga tshifhinga tsha tshikolo na nga murahu ha tshikolo

Tsumbo dza tshaka dza mbudziso	
Mbudziso dza ndivho	Ho iteani nga murahu ha...? Ni nga bula zwe... ðalutshedzani zwo iteaho ha.... di nnyi we a amba na...? Zwi amba mini u ri...?
Mbudziso dza tholokanyondivho	Muanewa dendele o vha e nnyi...? Ni nga ri ðea tsumbo ya...? Ni nga ðalutshedza nga maipfi aþu...?
Mbudziso tshumiswa	Ni nga elekanya nga ha zwiþwe he...? Ni nga ðalutshedza ha ni vhuþipfi ha muanewa kha mutalo uyu...?
Mbudziso dza u sengulusa	Izwi zwi fana hani na...? Izwi zwo fhambana hani na...? Thero ye ya vha i ngomu ndi...? Ndi ngani ni tshi humbula uri...?
Mbudziso dza u sedzulusa	Ro guda zwithu zwo fhambanaho nga ha muanewa. O vha e muthu-þe?
Mbudziso dza u saukanya	Kha zwirendo izwi zwivhili ni tama tshifhio...? Ndi ngani...?

ZWIBVELEDZWA ZWO SHUMISWAHO MALUGANA NA U FUNZA ZWIKILI ZWA LUAMBO NGA NDILA YA MVANGANYO KHA GIREDI DZA 10-12

Nga nda ha bugu dza u vhala dzo randelwaho ngudo dza fomaḷa, tshaka dza maḥwalwa dzine dza tea u itwa kha Gireidi dza10-12 hu katelwa zwibveledzwa zwa u tou ḥwala (zwiḥwalwa), zwivhonwa na vhunzhi ha nyanḍadzamafungo dzine dza vha na mishumo yo fhambanaho. Zwiḥwe zwibveledzwa zwi ḍo gudwa ho sedzwa vhunzani/khwaḷithi yazwo, ngeno zwiḥwe zwi tshi ḍo shumiswa sa tsumbo ya lushaka lwa maḥwalwa khathihi na u zwi shumisa sa tsumbo ya musu hu tshi ḍo ḥwaliwa. Vhagudisi vha fanela u vhona uri vhagudi vha vhala zwibveledzwa zwinzhi vhukati ha ḥwaha. Hu tea u vha na ndinganyelo vhukati ha zwibveledzwa zwipufhi na zwilapfu na vhukati ha ndivho dzo fhambanaho, tsumbo, ndivho ya zwithu zwavhuḍi (ngudo ya tshibveledzwa tsha fomaḷa kha bugu dzo randelaho) zwibveledzwa zwa u phaḍaladzwa hunzhi kha midia, zwibveledzwa zwi vhoneleho u itela u ḍhipha.

Lushaka lwa ḷitheretsha malugana na ngudo dza fomaḷa. Hu tea u vhalwa kana u gudwa dzo fhambanaho kha Gireidi dza 10-12.

Tshaka dzo themendeliwaho

Hu tea u itwa lushaka LUTHIHI lwa ḷitheretsha kha dzo themendeliwaho u bva kha Khathaḷogo ya ḷitheretsha ya Lushaka:

Nganea
Nganeapfufhi

(Gireidi ya 10 - zwiḥtori zwa 2)

(Gireidi ya 11 - zwiḥtori zwa 3)

(Gireidi ya 12 - zwiḥtori zwa 5)

Ḍirama
Vhurendi

(Gireidi ya10 - zwirendo zwa 3)

(Gireidi ya11 - zwirendo zwa 4)

(Gireidi ya 12 - zwirendo zwa 6)

Nganea ḥukhu
Ḍirama ḥukhu
U ḍifhata/u swikisedza

Fijimu

Dokumenthari kana mbekanyamushumo dzo nangwaho dza TV

Ḍirama dza radio

Maanea

Nganeavhutshilo nga muḥwe

Nganeavhutshilo nga iwe muḥe

Ngano

Mafungo dz tsiko(Mithyi) na ngano dza phukha

Zwibveledzwa zwo ḥwalelwo u wana mafungo

Ḥhalusamaipfi (Dikishinari)

Enisaikilopedia

Shedulu

Bugu ya mutevhe wa ḥingo (founu)

Bugupfarwa

Thesaurasi

Tsumbatshifhinga

Tsumbatshifhinga ya mbekanyamushumo dza TV

Zwibveledzwa zwa kha nyanḍadzamafungo/ midia

Athikili dza magazini

Athikili dza gurannḍa

Khethekanyo ya mihumbulo

Nḍivhadzo

Nganeavhutshilo ya mufu

Riviyu/Tsedzuluso

Burotshara

Khungedzelo (vhubindudzi na dzo khetheaho)

Zwiḥwalwa zwo itelwaho u thetshesela

U haseledza

Zwipitshi

Nyimbo

Miswaswo

Zwiḥwalwa zwa vhushaka na vhubindudzi

Marifhi

Dayari

Thambo

Imeiji

Sms, thwita

Notsi

Mivhigo

Zwiwaḥwa zwa vhushaka kha zwa vhubindudzi

Vhurifhi ha tshiofisi

Minethe na adzhenda

Zwibveledzwa zwinzhi/ zwa u tou vhona u itela u wana mafungo

Tshati, mapa

Girafu, thebuḷu, tshati ya phayi

Mapa wa muhumbulo, dayagiramu

Phositara

Fulaya, phamfuḷethe, burosha

Zwiga

Dokumenthari dza TV

Masiaḥari a lubuvhisia, lubuvhisia, buḷogo

Feisibugu na dziḥwe ḥumanyo dza matshilisano

Mutshini wa u vhoneleshela data

Zwivhonadzi

Zwibveledzwa zwinzhi/zwa u tou vhona u itela u nakisa

fijimu

zwifanyiso

nyolo

Zwibveledzwa zwinzhi/zwa u tou vhona zwa madzanga/u ḍimvumvusa

Fijimu

Mbekanyamushumo dza TV

Video dza muzika

Khathuni

Zwipiḍa zwa tseiso

Miswaswo (nyolo)

Girafiti

Zwibveledzwa zwa u thetshesela (Zwi thetsheswa)

Mbekanyamushumo dza radio

U vhalwa ha ḍirama

U vhalwa ha nganea kana nganeapfufhi

Zwipitshi zwo rekhodiwaho

Khungedzelo kha radio, TV, gurannḍa na magazini

Vhulapfu ha zwibveledzwa zwi no do vhalwa hu tshi itelwa u vhalwa ho tshandavhuwaho wo tou fombe tholokanyondivho na samari

LUSHAKA LWA TSHIBVELEDZWA	GIREDI	KUPELETELE KWU SO NGO PATEKANAHO	
*Tholokanyondivho	10	Maipfi a 300-350	
	11	Maipfi a 350-400	
	12	Maipfi a 400-450	
LUSHAKA LWA TSHIBVELEDZWA	GIREDI	TSHIVHALO TSHA MAIPFI	VHULAPFU HA MANWELEDZO
Manweledzo	10	Mipfi a 150	Mipfi a 50 - 60
	11	Mipfi a 180	
	12	Mipfi a 200	

*Tholokanyondivho: A hu tei u shumiswa zwibveledzwa zwi no fhira zwiraru. Tshivhalo tsha maipfi tshi sumbedza tshivhalo tsha zwibveledzwa zwothe zwine zwa tea u shumiswa



3.3 U NŴALA NA U NEKEDZA

Maitele a u nŵala

U fundza u nŵala zwi ḡo dzulela u dzhenisa maitele a u nŵala. Honeha a si zwipiḡa zwoḡhe zwa maitele a u nŵala zwine zwa ḡo shumiswa kha nyimele dzoḡhe. Tsumbo, arali vhagudi vha tshi nŵala lushaka lwo ḡowealeho lwa tshibveledzwa a vha nga tei u sengulusa tshivhumbeo na mbonalo zwa luambo nga vhuḡalo. Hu nga ḡi vha na nyimele dzine Mudededzi a nga tea u sedza kha tshivhumbeo tsha fhungo kana u nŵalwa ha phara kana vhagudi vha nŵala tshibveledzwa vha so ngo ita mvetamveto vha tshi lugisela mulingo.

Vhagudisi vha tea u ita uri vhagudi vha nŵale zwibveledzwa zwinzhi vhukati ha nŵaha. Hu tea u vha na ndinganyelo vhukati ha zwibveledzwa zwipfufhi na zwilapfu u itela u nŵalela ndivho dzo fhambanaho: ndivho ya zwa akademi, vhusiki, zwa ene muḡe / zwa vhudavhidzani na zwi yelanaho na mishumo. Vhagudi vha tea u nanga lushaka lwa tshibveledzwa na ḡhoho yo teaho ya u nŵala nga hayo, tsumbo: maanea a u anetshelanga ha ḡhoho ya mafhungo “Lwendo lwe nda vhuya nda lu fara”.

Maga kha maitele a u nŵala

U Pulana / U rangela u nŵala

- U sengulusa tshivhumbeo, zwiteḡwa zwa luambo na ridzhisḡa ya lushaka lwa tshibveledzwa/lushaka lwa maḡwalo lwo nangiwaḡo
- U dzhia tsheo kha ndivho yayo, vhaḡaleli/vhathetsheshelesi na mafhungo
- Mihumbulo ya u ḡuḡula mihumbulo ya ḡhoho ine ya khou shumiswa, sa tsumbo, mimapa ya muhumbulo
- U ita u haseledza ya maitele ane a ḡo shumiswa u sedzulusa tshipikwa tsha u nŵala
- U nanga mafhungo o teaho ḡhoho
- U topola mihumbulo mihulwane na i i tikedzaho
- U vhekanya mihumbulo ya vha na ndunzhendunzhe u itela uri zeinw ya amba zwi pfale

U ita mvetomveto

- U nŵala mvetomveto ya u thoma u sumbedza ndivho, vhathetsheshelesi/vhaḡaleli, ḡhoho na lushaka lwa tshibveledzwa.
- U nanga maipfi o teaho, sa tsumbo, kha nganetshelo kana tshirendo hu tshi khou shumiswa maipfi a nyanyulaho na mafurase u itela uri u nŵala hu vhe havhuḡi.
- U dzudzanya mihumbulo hu na thevhekano i pfallaho u itela uri i vhe i pfallaho kha maanea
- U dzudzanya mihumbulo na/kana zwifanyiso u itela uri tshiḡori kana tshirendo zwi vhe zwi pfallaho
- U ita uri ipfi na tshitaela khazwo hu vhonele vhuḡe
- U vhalala mvetamveto nga vhuronwane wa u wana mawanwa u bva kha Mudededzi na thangana dzau

U dovhola, u sedzulusa, u vhalulula itela u khakhulula na u nekedza

- U shumisa maga a u sedzulusa mushumo wavhou na wa vharwe hu tshi zwi itela u khwinisa
- U khwinisa kunangele kwa maipfi, mafhungo na tshivhumbeo tsha phara
- U ita thevhekano na thumanyo ya phara
- U bvisela thungo mafhungo a siho khagala, u dovhola zwi so ngo fanela na luambo lwa u dikukumusa
- Kushumisele kwone kwa girama, mupeleto na zwiiga zwa u vhalala
- U dzudzanya mvetomveto ya u fhedza ho katelwa na kuvhekanyeke kwa mafhungo, sa tsumbo, dziho na fonho
- U nekedza tshibveledza.

Zwivhumbeo zwa luambo na milayo kha maitele a u nwala***Redzhisitara, tshitaela na ipfi***

- U shumisa redzhisitara na tshitaela zwo teaho (lwa foma la na lu si lwa foma la)
- U bveledza ipfi la muthu ene muhe, tsumbo, u nwala u bva kha kuhumbulele kwawe

Kunangele kwa maipfi

- U divha na u kona u shumisa divhaipfi dzo vhalaho
- U divha thalutshedzo dza maipfi dzi pfalaho na dzi sa pfali
- U divha uri ipfi ilo ndi figara-de ya muambo na zwauro ji shumiswa hani kha fhungo
- U divha uri ipfi ndi la foma la, kana a si foma la naa, kana luambo lwa ndilani (kana lu khukhulisaho) na zwauro lu shumiswa hani nga ndila yo teaho (kana na luthihi)
- U peleta maipfi nga ndila yone
- U shumisa thalusamaipfi ya nyambo nthihi na ya nyambo mbili na thesaurasi u itela u Engedzedza divhaipfi
- U vha na thalusamaipfi ya vhuhe kana bugu ya divhaipfi u itela u Engedzedza divhaipfi.

Kuvhumbele kwa fhungo

- U nwala mafhungotswititi, mafhungotserekani na mafhungombumbano
- U shumisa matanganyi u tanganya mafhungodavhi kha mafhungo mbumbano: na, hone, kana, ngauri, nz.
- U shumisa matanganyi u tanganya mafhungodavhi kha mafhungo tserekano:
 - o Mafhungodavhi a tshifhinga: musu, phanda ha, murahu ha, musu, sa, u swika
 - o Mafhungodavhi a nyimele: arali, naho

- o Mafhungodavhi a ndivhoanele u itela uri, uri
- o Mafhungodavhi a tshiitisi: ngauri, vhunga, samusi
- o Mafhungodavhi a mvelelo: u itela uri
- o Mafhungo davhi a thendelo: naho, musi
- o Mafhungo davhi a fhethu: ngafhi, hune na he
- o Mafhungodavhi a maitele: sa, u fana na, nga ndila
- o U shumisa mafhungodavhi a vhushaka ane a talula na a sa taluli
- o U shumisani mafurase a madzina, mafurase a mataluli, mafurase a madadzisi u Engedzedza mafungo, sa tsumbo, Mukalaha mulapfu we a vha a tshi khou lwala o takuwa a tshimbila nga u tavhanya.

U n̄wala pharagirafu

- U n̄wala phara dzine dza vha na thoho ya fhungo na thikhedzo ya mafungo kha zwibveledzwa zwi si zwa fikishini
- U dzudzanya fhungo nga thevhekano kwayo u itela u sika phara i pfalaho nahone yo teaho lushaka lwa tshibveledzwa tsha litheretsha
- U shumisa thevhekano i pfalaho u tumekanya mafungo kha phara
 - o Thevhekano ya mihumbulo: tsha u thoma, tsha vhuvhili, tsha u fhedzisa, nz.
 - o Nyengedzedzo: hone, arali ha, sa nyengedzedo, nz.
 - o Pfanywa: zwi fanaho, u fana na, nga ndila i fanaho, nz.
 - o Phambana: naho, kha linwe sia
 - o Tshiitisi: ngauri, honeha, arali ho, nga u tevhekana
 - o Nyimele: arali, arali ha nga, arali ho, nz.
 - o Thevhekano kha tshifhinga: tshi tevhelaho, zwenezwino, nga murahu, hafhu, nga murahu, zwinozwino, nz.
 - o U shumisa matanganyi a pfalaho, masala na ndovhololo ya maipfi, pfanywa na mafhambanyi u itela u sika phara dzi pfalaho (i. phara ine ya vha na thumano ine ya dzi tumekanya u itela uri i vhe na zwine ya amba).

Milayo ya kushumisele kwa luambo (Zwiga zwa u vhala na mupeleto)

U divha na u kona u shumisa zwiga zwa u vhala zwo shumiswa nga ndila yone: tshiawelo, khoma, kholoni, zwiðevhe, haifeni, deshe, apositirofi, tshivhudzisi, tshigagarukela, buraketse, zwiðevhe zwa khouthesheni

Tshaka tsha zwibveledzwa- zwivhumbeo na mbonalo dza luambo.

Vhadededzi vha tea u vhona uri vhagudi vha ñwale zwibveledzwa zwo vhalaho vhukati ha ñwaha. Hu tea u vha na u linganyiswa ha zwibveledzwa zwipfufhi na zwilapfu na u ñwalela ndivho dzo fhambanaho: u humbula lwa akademi, vhusiki, vhushaka na zwi kwamaho mushumo. Vhadededzi vha tea u nanga lushaka lwa tshibveledzwa na thoho yo teaho zwa u ñwala ngazwo, sa tsumbo: maanea a nganetshelo nga thoho: “*Lwendo lwe nda lu fara*”.

Thebulu dzi re afho fhasi dzi ðalisa tshaka dza zwibveledzwa zwine vhagudi vha tea u funzwa kha Giredi ya 10-12; zwiñwe zwibveledzwa zwi nga ði longelwa ho teaho.

Maanea kana zwibveledzwa zwa vhusiki

Lushaka lwa tshibveledzwa	Ndivho	Tshivhumbeo tsha tshibveledzwa	Mbonalo dza Luambo
Nganetshelo	U mvumvusa	U ðivhadza Zwiwo Mafhedzo / phendelo	<ul style="list-style-type: none"> Zwo ñwalwa kha muthu wa u thoma kana wa vhuraru Zwo ñwalwa zwi kha tshifhinga tsho fhiraho Zwiwo zwo dodombedzwa nga ndila ine ya vha na ndunzhendunzhe. Mañanganyi ane a sumbedza tshifhinga. Tsumbo, nga murahu, luthihi, nz. Luambo lwo shumiswaho u bveledza mutsindo kha muvhali, tsumbo: maðadzisi, mañaluli, zwifanyiso, nz.
Mbuletshedzo	U buletshedza zwithu zwa vha khagala	Vhuñalusi: u ñea mafhungo nga u tou angaredza nga ha thoho. Tsumbo, <i>Ho vha hu na buka ðihulu</i> U buletshedza mbuletshedzo ya zwiñalusi zwa thoho.	<ul style="list-style-type: none"> Hu nga shumiswa tshifhinga tshiñwe na tshiñwe U ita kana u sika zwifanyiso nga maipfi U shumisa maðadzisi, mañaluli, n.z U shumisa luambo lwo dzumbamaho/zwifanyiso zwa muambo, tsumbo: mafanyisi, mamethafore, maedzamuthu, ndovhololo ya mibvumo (pfalandothe kana themba)

Zwibveledzwa zwilapfu na zwipfufhi zwa vhudavhidzani (zwa vhuñe / vhushaka / bisimusi)

Lushaka lwa tshibveledzwa	Ndivho	Tshivhumbeo tsha tshibveledzwa	Mbonalo dza Luambo
Ndaela, sumbanjila	U ðalutshedza kana u ñea ndaela ya kuitele kwa zwithu nga ndila ine ha vha na u lungekana ha maga	<ul style="list-style-type: none"> Tshipikwa: tshitamennde tsha zwine zwa tea u swikelelwa, zwishumiswa zwine zwa ðodea zwo nwalwa u ya nga mutevhe wone, Thevhekano ya maga u itela u swikelela tshipikwa, tsumbo: Hu nga ði vha na tshibveledzwa tsha u tou vhona, tsumbo: bodo ya zwifanyiso, zwifanyiso / daigiramu, n.z. 	<ul style="list-style-type: none"> U shumisa ðimudi la ndaela U ñwala nga u tevhekana U shumisa nomboro na dzibuletse u sumbedza mutevhe U bvisela khagala zwiitisi na zwine zwa ita kha vhavhali


Tsedzuluso (Riviyu ya tshitori kana filimu)	U nweledza, u sengulusa na u thindula zwibveledzwa kana zwithu zwine zwa khou itiwa	<ul style="list-style-type: none"> Nyimele: mafhungo a siangane, tsumbo: muñwali, muoli, lushaka lwa mushumo Mbuletshedzo ya tshibveledzwa: u buletshedza zwipiqa zwa tshibveledzwa kana u bveledzisa sa vhabvumbedzwa vhahulwane, zwiwo zwa ndeme dza tshitaela U linga / sedzulusa mushumo nga u amba vhupfiwa kana tsheo yau 	<ul style="list-style-type: none"> U ñwala zwi kha tshifhinga tsha zwino / tsho thiraho U shumiswa ha ñivhaipfi i no sumbedza u takalela na hanedza u itela u ñhañhuvha tshibveledzwa
Muvhigo/ripoto pfufhi	U buletshedza/ ñalusa tshiwo	<ul style="list-style-type: none"> Ñhaluso ya tshiwo I nga vha na zwibveledzwa zwa u tou vhona tsumbo, zwifanyiso / daigiramu, zwifanyiso kana tshinepe. 	<ul style="list-style-type: none"> U ñwala kha tshifhinga tsho teaho U bva kha zwithu zwazwo u ya kha zwo khetheaho Hu nga shumiswa ñivhaipfi ya thekhnikañala
Dayari	U rekhoda na u sedzulusa tshenzhemo ya vhuñe	<ul style="list-style-type: none"> I anzela u ñwalwa kha bugu yo khetheaho (dayari/ dzhenala) I ñwaliwa misi yoñhe (tsumbo: ñuvha ñiñwe na ñiñwe kana nga vhege Zwi ñwalwaho zwi na datumu. 	<ul style="list-style-type: none"> I anzela u ñwalwa nga tshifhinga tsho fhelaho Nga tshitaela tshi si tsha fomañala Muñwali u khou ñwalelal ene muñe
Vhurifhi ha vhukonani / tshishakane	U ñivhadza na khañhisa vhushaka	<ul style="list-style-type: none"> Ñiresi, datumu na theshano Zwi re ngomu Mafhedzo / phendelo Dzina ña muñwali 	<ul style="list-style-type: none"> I anzela u shuma tshitaela tshi si tsha fomañala fhedzi zwi nga shanduka zwi tshi ya nga ndivho ya mulaedza, Mbonalo dza luambo dzi do shanduka zwi tshi ya nga ñdivho
Garaña ya thambo/ posikaraña	U ramba muthu mutamboni kana u ita zwiñwe zwithu (hu nga vha na u tenda kana u hana)	<ul style="list-style-type: none"> Vhu nga dzhia tshivhumbeo tsha vhurifhi ha vhukonani / tshishaka kana u shumisa garaña ya thambo i angaredza: Nyimele ya tshiwo Datumu na tshifhinga Zwiambaro zwo teaho Dzina ña murambi Hu dzheniswe na vhane ha tea u fhindulwa khavho I nga vha na makolo Phindulo i nga vha kha tshivhumbeo tsha notsi kana vhurifhi 	<ul style="list-style-type: none"> I nga vha na tshitaela tsha fomañala kana tshi si tsha fomañala I tea u vha pfufhi - I tea u shumis milayo ya mafurase U fhindulo hu na khuliso,
Vhurifhi ha tshiofisi	O fhambanana sa ha khumbelo ya mushumo kana bazari, u swikisa mbilaelo. Khumbelo n.z	<ul style="list-style-type: none"> Ñiresi ya muñwali, datumu, ñiresi ya muñanganedzi, magumo Hu nga ñi vha na ñhoho ya mafhungo Tshivhumbeo tsha mulaedza tshi fhambana zwi tshi ya nga ndivho, tsumbo: vhurifhi ha mbilaelo Mafhedzo / phendelo 	<ul style="list-style-type: none"> Tshitaela ndi tsha fomañala Hu tevhelwa milayo ya luambo sa, Aa, Wavho a fulufhedzeaho Nga u angaredza hu vhe vhpufufhi -vhu buletshedze/ vhu so ngo monamona
U ñadza fomo	Ho fhambana sa khumbelo ya mushumo, fhethu kha univesithi, n.z.	<ul style="list-style-type: none"> Zwi fhambana u ya nga ñdivho 	<ul style="list-style-type: none"> Muñadzi wa fomo u tea u pfufhifhadza, fomañala, vhudele Munwalo u vhe u vhonehalo, u no vhalea)

Fulaya / phosiṭara	U kwengweledza muthu uri a renge tshithu kana u shumisa tshumelo	<ul style="list-style-type: none"> • Muelo muṭuku tsumbo: Bammbiri ḽa A5 • Ṭhohwana dzi kungaho maṭo, zwilogeni kana dzilogo • Ṭhalutshedzo pfufhi nga ha tshibveledzwa/ tshirengiswa • Mutevhe wa mbuelo kana zwine zwa ṅetshedzwa • Zwidombedzwa zwa vhukwamani, tsumbo: webusaithi • I fanela u vha na zwi vhonwaho nga maṭo, na zwiteṅwa zwa nyolo 	<ul style="list-style-type: none"> • I amba na muvhali tswi • Luambo lwo pfufhifhadzawho • Luambo lu shumiswe nga vhutsila zwi sie hu na zwine lwa ita kha vhavhali, tsumbo: maḽadzisi, maṭaluli, maambeke, tsumbo: mafanyisi, aḽitharesheni, na mamethafore
Khungedzelo	U kwengweledza muthu uri a renge tshithu kana u shumisa tshumelo	<ul style="list-style-type: none"> • I nga dzhia zwivhumbeo zwinzhi • Hu shuma zwilogeni na dzilogo • Hu anzela u vha na tshifanyso • U shumisa thekheniki dza khungedzelo • Hu shumiswa dizaini u ita khumgedzelo dzi kokodzaho maṭo 	Maambeke na luambo lwa vhurendi zwi shumiswa u sia luambo lu humbuleaho sa mametafore, mafanyisi, ndo vhololo, raimi na mutevhetsindo,
Emejli (tshibveledzwa tshipfufhi)	U ḽivhadza na u vhulunga vhushaka	<ul style="list-style-type: none"> • Aḽiresi ya muṅwalelwa - ine tshifhinga tshinzhi, ndi dzina na seva na shango hune imeḽi ya swikela hone na shango ḽine seva ya simuwa khaḽo. Tsumbo, muofhea (dzina) gmail. (seva) za (shango) • Cc: ha vha vha nga vha vhaṅwalelwa vhane vha khou ṭoḽiwa uri vha wane • Mulaedza • Dzina ḽa murumeli • Dzhielani nzhele: Aḽiresi ya murumeli i mboḽi sumbedza musi imeḽi i tshi ṭanganedziwa. <p>Murumeli a nga nanga u rumela zwiṅwe zwidombedzwa zwa vhuṭumani mafheloni. Hezwi zwi pfi ndi tsaino.</p>	U haseledza i no nga tshipitshi
Mufhindulano (tshibveledzwa tshilapfu)	Ndi rikhodo ya zwiitei zwi tshi itea, u ya nga kuvhonele kwa zwithu kwa muambi	<ul style="list-style-type: none"> • Musi hu tshi ṅwalwa mufhindulano; Kha hu ṅwalwe madzina a vhabvumbedzwa kha tshanḽa tsha monde tsha siaṭari. • Hu shumiswe kholoni nga murahu ha dzina ḽa mubvumbedzwa ane a khou amba: • Hu shumiswe mutaladzi muswa u sumbedza muambi muswa. • Tsivhudzo kha vhabvumbedzwa (vhavhali) nga ha uri vha nga amba kana vha nga ṅekedzisa hani nyito zwi tea u fanela u ṅwalwa i kha zwiṭangi musi maipfi a sa athu u ambiwa • Hu tea u humbulelwa mabono muri hu sa athu u thomiwa u ṅwaliwa 	<ul style="list-style-type: none"> • Musi mufhindulano u tshi kwama vha muṭa kana khonani dza tsini (tshitaela tsho ḽowealeho" tshi a shumiswa. Fomula yo ḽowealeho ya khumbelo, mbudziso, ndaela, tsivhudzo na ndivhuwo dzi a shumiswa. • Musi u haseledza hu tshi kwama vhatsinda tshitaela tsha vhudavhidzani tshi sumbedza pfano na u pfesesana zwi shumuswaho kha khumbelo, mbudziso, ndaela na ndivhuwo.

Tshipitshi (Tshilapfu)	U ŋea mulaedza, u funza, u tsivhudza na u mvumvusa tshishavha	<ul style="list-style-type: none"> • U thoma u ŋwala tshitaila tshine tsha ḡo shumiswa, tshi no sumbedza uri zwo itea lini, ngafhi, ngani na ndivho, nnyi (vhathetsheshelesi) na mini. • Muŋwali u kunga vhathetsheshelesi • U fhaṭa mbuno zwavhuḡi wo litsha u shumisesa maipfi nga ṅḡila yo kalulaho lune a sala a si tshe na ndeme • U linganya tsatsaladzo na u ŋea ṅḡila dza khwine dza kuitele kwa zwithu • Magumo ndi a ndeme, a si manweledzo a zwe zwa ŋwalwa 	U shumisa mafhungo mapfufhi a re na mihumbulo yo leluwaho na tsumbo dzi no ḡivhea
---------------------------	---	---	---

U itela nyengedzedzo: Ḳiŋwalo ḡa vhuṅe na vhurifhi ha u fhelekedza, sms, imeḡi, fekisi, mulaedza mupfufhi, tsumbo: wa u fhindula mutshini wa u fhindula, notsi dza tshixwatudzi, n.z.

Vhulapfu ha zwibveledzwa zwine zwa tea u ŋwaliwa

Zwibveledzwa	Gireidi	Tshivhalo tsha maipfi
Maanea: Nganetshelo / mbuletshedzo	10	150-180
	11	180-200
	12	200-250
Zwibveledzwa zwilapfu zwa vhudavhidzani: Vhurifhi ha fomaḡa / Vhurifhi ha vhokenani (ha khumbelo/ ha mbilaelo/ ha u apulaya/ ha tshiofisi/ ha ndivhuho/ ha u fhululedza/ ha u lilisa / ripoto ṭhukhu / rivuwu ya nganea pfufhi kana fiḡimu / tshipitshi / daiḡogo	 10-12	80 - 100 (zwi re ngomu fhedzi)
Zwibveledzwa zwipfufhi zwa vhudavhidzani: Khungedzelo / Dayari / Posikaraṭa / Garaṭa dza thambo / U ḡadza dzifomo / ndaela / masia / fuḡayasi / phosiṭara/ Emeḡi	10-12	50-70 (zwi re ngomu fhedzi)

3.4 ZWIVHUMBEO NA MILAYO YA KUSHUMISELE KWA LUAMBO - MUTEVHE WA REFERENTS/ TSEMBEDZI

Tshivhumbeo tsha luambo tshi tevhelaho tshi do gudiswa mafhungoni a u vhala na a u n'wala, tsha dovha hafhu tsha vha tshipiḁa tsha mbekanyamushumo ya girama i sumbedzaho thevhekano. Zwiḁwe zwa zwivhumbeo zwi do vha zwo no gudiswa gireidi dza murahu naho zwi tshi nga ḁoda u vusuludzwa. Zwiḁwe zwivhumbeo zwa girama zwi gudisiwa kha Gireidi 10-12.

ZWIVHUMBEO NA MILAYO YA KUSHUMISELE KWA LUAMBO	
Mveledziso ya ḁivhaipfi na kushumisele kwa luambo	
<p>Mabulazwithihi (pfanywa), mafhambanyi, pharonimi, phojiseimi, homonimi, homofounu, ipfi ḁithihi ḁo imela ḁifurase (makateli)</p> <p>Figara dza muambo (ḁifanyisi, ḁimetafore, ḁiedzamuthu, okizimoroni, methonimi, onomatopia kulilele, ḁiḁaḁedzi haiphaboulu, mbambedzo, muhoyo, tshigodo, ḁishandi maḁhakhe-shanda, tshiga, ḁinakisedzi, pharadokisi, phani, /maidoma/mirero, luambo lwa musanda</p> <p>maipfi o tou pambiwaho, maipfi maswa (khadzimiso) na vhubvo ha maipfi</p> <p>Zwipiḁa zwa ipfi: Thangi, mudzi na mutshila</p>	
Zwivhumbeo zwa fhungo na milayo	Tshaka
Madzina	<p>Zwi vhaleaho (tsumbo: tshidulo/ zwidulo) na zwi sa vhalei (tsumbo: muhumbulo) madzina</p> <p>Mbalo (vhuthihi na vhunzhi) tsumbo: tshidulo/ zwidulo</p> <p>Madzina ane a si shanduke kha mbalo musi a kha tshivhumbeo tsha vhuthihi tsumbo: vhutshilo, maḁi, nz</p> <p>Zwo ḁowealeho (tsumbo: musadzi) na madzina vhukuma (tsumbo: Maemu, Masindi, nz)</p> <p>Madzina khumbulelwa tsumbo: lufuno, nyofho, ḁhompfo, fulufhedzea</p> <p>Madzina a vhuḁe tsumbo: desike ya Takalani, desike dza vhagudi, zwitambiswa zwa vhana</p> <p>Madzina guḁe na maḁaluli tsumbo: guma ḁa ḁotshi, murivha wa zwiḁoni</p> <p>Ndovhololo</p>
Masumbi	<p>Masumbi: tshino, itshi, tshiḁa, izwo, izwi (tsumbo: Heyo bugu ndi yanga, Vhunzhi 1: woḁhe, zwiḁwe, vhunzhi, si na, si na (tsumbo: Vhagudi nga vhunzhi vho pfesesa ngudo.)</p> <p>Vhunzhi 2: zwoḁhe, kana, kana (tsumbo: Vhagudi vhoḁhe vho ima.)</p> <p>Vhunzhi 3: vhunzhi, zwiḁuku, zwinzhi, zwinzhi, zwiḁukuḁuku (tsumbo: Tshikolo tshi na vhagudi vhanzhi.)</p> <p>Vhunzhi 4: zwiḁwe, tshiḁwe, tshiḁwe na tshiḁwe (tsumbo: Tshidina tshiḁwe na tshiḁwe tsho ima zwavhuḁi.)</p>
Masala	<p>Masala a vhathu sa ḁefhungo: Nḁe, inwi/iwe, ene, tshone, riḁe, vhone (tsumbo: Ene u khou vhala bugu) Masala a vhathu sa nyito yo livhaho kana i so ngo livhaho: nḁe, iwe, inwi ene, tshone, riḁe, vhone (tsumbo: Ene o ḁea nḁe tshone.)</p> <p>Masala a vhu ḁiambi: nḁemuḁe, iwemuḁe/ inwimuḁe, enemuḁe, riḁevhaḁe, vhoiwivhaḁe/ vhoiwevhaḁe (tsumbo: O ḁiḁanzwa enemuḁe nga tshisibe.)</p> <p>Masala a vhushaka: tshine, ane, ane, tsha nnyi, ngafhi (tsumbo: Munna ane a vhone o ima fasiḁereni ndi Mudededzi wanga.)</p> <p>Masala a mavhudzisi: nnyi, mini, tshifhio, tsha nnyi, (tsumbo: Ndi bugu ya nnyi?)</p>

Vhuṭaluli/ Maṭaluli	<p>Vhuimo ha maṭaluli/ vhuṭaluli tsumbo: Munna tshihulwane (hu sa athu u ḡa dzina); Mutukana o vha wa u silinga.</p> <p>Maṭaluli ane a fhela nga -ho, tsumbo, mangadzaho, boraho, takadaho, lwalaho, nz</p> <p>Maṭaluli ane a vha na vhushaka, tsumbo; Mutukana ane a mangadza, mutukan ane a bora, musidzana ane a lwala</p> <p>Mbambedo ya maṭaluli, dakalo, dakalo jihulu, dakalo jihulusa; thanya, thanyesa, thanyesesa; (tsumbo: Ḳo vha ḡuvha Ḳa dakalo vhutshiloni hanga takales; Ndi ene ane a vha musidzana o thanyesesa.)</p> <p>Ndovhololo</p>
Maḡadzisi	<p>Maḡadzisi a maitele tsumbo: ṅangavhedza, zwavhuḡi, vhuronwane, vhulenda, ṭhavhanyedza</p> <p>Maḡadzisi a tshifhinga tsumbo: mulovha, matshelo, mahoḲa, vhege yo fhelaho, Ḳinwe ḡuvha</p> <p>Maḡadzisi a ṭhavhanyedzo tsumbo: tshifhinga tshoṭhe, kanzhi, dzulela, tshinwe tshifhinga, na luthihi</p> <p>Maḡadzisi a nyombedzelo/ u kana kana tsumbo: khwaṭhisedzo, tshoṭhe, ṭhamusi, zwi nga itea</p> <p>Maḡadzisi a khonadzeo tsumbo: kha ḡi, ndi kha ḡi, na luthihi</p> <p>Maḡadzisi a tshikalo tsumbo: fhelela,, tshoṭhe, zwoṭhe, vhukuma, kha ḡi</p> <p>Mafurase a maḡadzisi tsumbo: ngadeni, ṅṭha ha ṭafula</p>
Thangeli	<p>Fhethu na sia tsumbo: ṅṭha, fhasi, ngomu, nga fhasi, kha, ṅṭha, murahu, vhukati, nga tsini</p> <p>Maṭaluli na thangeli tsumbo: u ofha, u shone, u borwa nga, u sa kona u lindela, u sinyutshela Dzina na thangeli tsumbo, thambo kha, u ya kha, tshiitisi tsha, ṭhompfo kha, mahumbulwa kha</p>
Maiti	<p>Maitimapfukeli na maiti a sa pfukeli tsumbo: O renga peni/ Ḋuvha Ḳo kovhela.</p> <p>Maiti ane a vha na zwiitwa zwivhili (o livhaho na a so ngo livhaho) tsumbo: O mpha bugu</p>
Zwifhinga kha maiti	<p>Tshifhinga tsha zwino tsumbo: ndi tamba thenisi vhege inwe na inwe/Ḳowa ndi zwikokovhi.</p> <p>Tshifhinga tsha zwino tshine tsha kha ḡi ya phanḡa (kana tshi sa gumi) tshifhinga tsumbo: U khou ṭalela theḲevishini zwino.</p> <p>Tshifhinga tshino tsho fhiraho tsumbo: Ndo tshila Miluwani vhutshilo hanga hoṭhe.</p> <p>Tshifhinga tshino tshine tsha kha ḡi ya phanḡa (tshi sa gumi) tshifhingatsumbo: U khou ḡi guda nga maanḡa vhege yoṭhe.</p> <p>Tshifhinga tsho fhelaho tsumbo: O vuwa thovhoni nga matsheloni.</p> <p>Tshifhinga tsho fhelaho tshine tsha kha ḡi ya phanḡa tsumbo: Muṭa wo vha wo eḡela musi mulilo u tshi ṅanga Tshifhinga tshino tsho fhelaho tsumbo: O ya hayani ngauri o vha o hangwa khii dzawe.</p> <p>Tshifhinga tshino tsho fhelaho tshine tsha kha ḡi ya phanḡa (tshi sa gumi) tsumbo: Ndo vha ndo no lindela awara mbili musi a tshi swika.</p> <p>U sumbedza tshifhinga tshi ḡaho:</p> <p>ḡo + dzinaliiti tsumbo: Mufumakadzi Vho Marandela vha ḡo funza Gireidi ya 10./ Ndi na fulufhelo uri ni ḡo takadzwa nga baisikopo.</p> <p>U ya + dzinaliiti tsumbo: Vha khou ya u dalela vhomakhulu wawe./ Ndi vho na u nga i khou ya u na matshelo.</p> <p>Tshifhinga tsha zwino tshine tsha shumisiwa u amba nga ha tshidaho tsumbo: Matshelo ndi holodei.</p> <p>Tshifhinga tshikaho tshine tsha kha ḡi ya phanḡa tsumbo: Ndi ḡo vha ndi khou shuma vhege idaho yoṭhe.</p> <p>Tshifhinga tshino tshidaho tsumbo: Vhege idaho ndi ḡo vha ndo fhedza mushumo. Tshifhinga tshino tshidaho tshine tsha kha ḡi ya phanḡatsumbo: Ḳwaha u ḡaho ndi ḡo vha ndo funza kha hetshi tshikolo miṅwaha ya mahumi mavhili</p>
Ḳipfanisi	<p>Pfano ya Ḳipfanisi Ḳa ṅefhungo tsumbo: U kha ḡi bva u swika zwino./ Vha kha ḡi bva u swika zwino; Ndo vha ndi tshi khou ṭuwa./ Vho vha vha tshi khou ṭuwa.</p> <p>Ndovhololo</p>

U itea na u sa itea	<p>U sumbedza u itea/ u sa itea tsumbo Ndi a kona u amba Tshidzheremane./ A thi koni u amba Tshifura. U a kona u vhuelela mushumoni./A nga si kone u humela mushumoni.</p> <p>U sumbedza thendelo tsumbo: Ndi nga shumisa nndũthukhu? Ndi nga tuwa u tavhanya? Ndi nga vhudzisa mbudziso? Ee, vha nga kona.</p> <p>U sumbedza ndaela/ khumbelo: Vha nga vula fasiṭere./Ndi nga tendelwa u dzhena.</p> <p>U sumbedza khonadzeo/ u sa konadzea tsumbo: Hezi zwi nga vhanga thaidzo. Ni khou amba ngoho. Vh nga vha khou amba ngoho Ho ngo kona u zwiḍivha.</p> <p>U sumbedza khonadzeo/ u sa konadzeatsumbo: Ri tea u swika Tḥohoyandou nga 10 p. ./ Ri fanela u swika Tḥohoyandou nga 10 p. ./A ho ngo tea u vha na thaidzo/A ho ngo fanela u vha na thaidzo.</p> <p>U sumbedza zwone zwone tsumbo: Vha fanela u vha vho hangwa.</p>
Mafungo a nyimele	<p>Nyimele ya u thoma i sumbedzaho khonadzeo tsumbo: Arali ya na, ri ḍo imisa lwendo</p> <p>Nyimele ya vhuvhili i sumbedzahotshithu tshine tsha nga si sokou itea kana u konadzeatsumbo: Arali nda nga wina lotto ndi ḍo rengela mme anga nndũ ya kamara dza fumi.</p> <p>Nyimele ya vhuraru i sumbedzaho tshithu tsha khumbulelwa tsumbo: Arali ndo vha ndo shumesa ndo vha ndi tshi ḍo vha ndo phasa maṭiriki.</p>
Maambaitwa	<p>Tshifhinga tsha zwino tsumbo: Gethe Ji valwa nga awara ya vhurathi madekwana maṁwe na maṁwe.</p> <p>Tshifhinga tsha zwino tshine tsha kha ḍi ya phanḍa tsumbo: Lufhera lu khou kuniswa zwino.</p> <p>Tshifhinga tshino tsha zwino tsumbo: Suphamakete muswa wo vuliwa uno ṁwaha.</p> <p>Tshifhinga tsho fhelaho tsumbo: Laiburari yo vha yo vala nga holodei.</p> <p>Tshifhinga tsho fhelaho tshine tsha khou ya phanḍa tsumbo: Vho ḍo tea u lindela ngauri moḍoro wo vha u kha ḍi kuniswa.</p> <p>Tshifhinga tshino tsho fhiraho tsumbo: O Jiswa mulimo nga khomba yawe.</p> <p>Tshifhinga tshidaho: tsumbo: Nwakni kiḷasi i ḍo funzwa nga Vho-Mudau./Nwakani laiburari ntswa i khou ya u fhaṭiwa.</p>
Maambiwa	<p>Mbudziso dza maambiwa tsumbo: O mmbudzisa uri ndi ngani ndo lenga ngauralo./ O mmbudzisa uri ndi takalela nyimbo-ḍe.</p> <p>'Uri' kiloso: O amba uri ha zwiḍivhi./O mmbudza uri o xedza bugu.</p>
Zwiga zwa luambo	<p>kholoni, luṅanga</p> <p>zwiḍevhe</p> <p>tshivhudzisi</p>
Mupeleṭo	<p>kupeleṭele</p> <p>milayo na maitete a u peleṭa</p> <p>pfufhifhadzo/aburivesheni</p> <p>akhironimi</p>
Nḍivho ya kushumiselwe kwa luambo lwa vhudzivha	
<ul style="list-style-type: none"> • Tḥalutshedzo yo dzumbamaho na ya u tou anganyela, • U ḍivha na u ḥalutshedza muhumbulo wa muṁwali / muanetsheli / mubveledzi / muanewa na u fha thikhedzo ya vhuṭanzi vhu no bva kha zwibveledzwa • U ḍivha na u ḥalutshedza luambolune lwa nyanyula na lune lwa u fhuredzela • U dzhia sia, luvhengelambiluni na u vhona sia Jiṭhihi • U ḍivha na u ḥalutshedza mahumbulelwa na ndeme ine a ḍisa. • U ḍivha na u ḥalutshedza mafungo ane ḥalutshedzo dza vha khagala na ane ḥalutshedzo dzao dzo dzumbama. • Ndivho ya u dzhenisa kana u siedza maṁwe mafungo 	

3.5. PULANE DZA U FUNZA

Liñwalo ili li amba uri mumono muñwe na muñwe u do katela yunithi nthihi kana mbilil dzo livhaho kha tshiñwe na tshiñwe tsha zwikili: u thetshelesa, u amba, u vhala, u talela, u ñwala, na kushumisele kwa luambo . Sekele inwe na inwe i do ñea nyito dza uri vhagudi vha gude, vha vhale, vha talele zwibveledzwa zwa u ñwala na zwa u vhona. Kha sekele inwe na inwe nyito dzi do ita uri vhagudi vha dzihiele ntha kushumisele kwa girama na tshaka dza litheretsha. Ñwaha u tshi fhela, sekele dzi lingana 18 dzi do katela zwipiða zwothe zwa kharikhulamu nga vhege dza 36. U engedza kha izwo , v huimo ha vhuleme vhu do vha vhu tshi khou engedzea themo nga themo, ñwaha nga ñwaha u swikela miñwaha miraru i tshi fhela lune vhagudi vha do vha vho no dilugisela u ñwala mulingo wa gireidi 12. U bvelaphanda ngaralo hu do vha tshipiða tsha nzudzanyo ya mbekanya mushumo ya u guda. Tshivhumbeo itshi tshi ñea tshifhinga vhagudi na vhadededzi tsha u fhaða nyimele, u kuvhanganya divhaipfi, u dowela zwivhumbeo zwa luambo kha vhege mbili vha sa athu pfukela phanda kha zwiñwe zwikili. Nga tshifhinga tshenetshi tshithihi i ñea khonadzeo ya zwithu zwo fhambanaho nahone i nga kha di itwa uri i takadze tshigwada. Tsumbo 'Mutambo wa bola ya milenzhe' yo vha thero ya u funza yo dowealeho ya u funza nga tshifhinga tsha 'Bola ya Lifhasi'

Tshanganyelo/ Mvanganyo ya u funza luambo: sekele ya/mumono wa u funza

U itela uri hu shume, tshanganelo i amba u tshanganyisa zwithu zwo fhambanaho: phambano ya zwivhumbeo, ya nyito, ya zwibveledzwa na thero. Musi hu tshi itwa mumono wa vhege mbili, mudededzi u tea u badakanya dziñwe dza nyito kha thoho nthihi, tsumbo , shango la mishumo; zwithu tsumbo Musi hu tshi dizainiwa sekele ya mvanganyo ya vhege mbili, mudededzi a nga di badakanya nyito kha thoho yo newaho(lifhasi la vhashumi) zwithu (tsumbo tshanduko ya kilima), bugu yo randelwaho, tshikili tshi bvaho kha kharikhulamu (tsumbo, dibeiti, aanea a u tatakhani, zwivhumbeo zwa u tafa, kana tshibveledzwa kana tshigwada tsha zwibveledzwa tshi bvaho kha 'tshibveledzwa tsho shumiswaho kha u funza ha mvanganyo ha zwikili zwa luambo.' U tevhekana ha ngudo kha sekele ya vhege mbili hu nga tevhelela nzudzanyo inwe na inwe (tsumbo sekele i nga thoma nga u vhala ya bvela phanda nga u haseledza (u amba, hune ha do tevhelwa nga u ñwala). Hu nga vha tshibveledzwa tsha bugu yo randelwaho (ho teaho) kana tshiñwe tshibveledzwa tshi nga di shumiswa kha nyito i sumbedzwaho a fha fhasi

Mudededzi u tea u nanga bugu dzo randelwaho vhagudi dza murole wonoyo. Izwi zwi nga vha sa tshigwada tsha zwirendo, nganea, na mutevhe wa nganea pfufhi, dirama kana filimu.(sedzani 'Tshibveledzwa tsho shumiswaho kha mvanganyo ya u funza zwikili'). I zwi zwi bvelela sa Uvhala na u talela kha Pulane ya u Funza sa tshibveledzwa tsha litheretsha.

Kharikhulamu hei i sumbedza u dzhielwa ntha ha girama. Honeha nyombedzelo i tshi di vha heneffa kha u i funza kha nyimele. ga u pfufhifhadza luambo lu do shumisa awara 1 kha vhege mbili.. U engedzedza kha izwi girama i tea u wana tshifhinga musu hu tshi khou itwa mushumo wa u khakhulula vkhakhaki ho itwaho hu tshi ñwalwa maanea.

Thero dzo dzinginywaho – Mutevhe wa tsunbedzi/referentsi

<ul style="list-style-type: none"> • Vhudavhidzani • Mvelele • Miloro • Pfunzo • Fesithivaḷa • Mutakalo • U ḡiḡivha • Mishumo/Tshelede • Mulayo • Zwa u ḡimvumvusa • Lufuno/Madakalo/Vhukonani 	<ul style="list-style-type: none"> • Muzika • Vhupo ha hashu • Shango ḷa hashu • Mupo • Poḷitiki • Lutendo • Mazhakaḡila • Mitambo • Thekhinoḷodzhi • Vhuendelelamashango • Vhutshilo ha ḡoroboni/Mahayani
---	---

U shandula Pulane ya U Funza ya vha nyito dza u funza na u guda

Tsumbo iyi yo ḡisendeka kha PULANE YA U FUNZA ya Gireidi ya 10, Themo ya 3, Vhege dza 23 na 24 (Ngudo dza minetse ya 12 x 40) = Awara dza 8 dza u funza

Thero ya sekele: U wana milaedza. Ṱhohwana: Thambo**Ngudo ya 1: (kanzhi ndi oraḷa)**

- Marangaphanda: U thetshesela tshibveledzwa tshi re na ḡivhaipfi yo teaho thero.
- U ḷalutshedza ḡivhaipfi ntswa
- Tshuḡwahaya: Nḡowedzo kha ḡivhaipfi ntswa.

**Ngudo ya 2: (kanzhi ndi oraḷa)**

- U thetshesela (u bva kha luraru) kha zwibveledzwa hune khazwo, sa tsumbo, milaedza ya vha yo siwa kha mutshini wa fhindula.
- Vhagudi vha a thetshesela vha kona u zwi Ṱumanya na tsumbo dzavho dza milaedza mipfufhi, ine vha ḡo ḡekana na na vhaḡwe kiḷasini.
- Tshuḡwahaya: Tsumbo: ḡwalani milaedza mivhili kha ine na vha nayo.

Ngudo ya 3: (kanzhi ndi oraḷa)

- Tsumbo: U edzisela musi a tshi ramba khonani uri vha ye huḡwe
- Mugudisi vha ita mutevhe wa vkhakhakhi ho ḡowealeho vha ita ndulamiso na vhagudi.

Ngudo ya 4: (kanzhi ndi oraḷa)

- Vhalani, sa tsumbo, tshirendo tshi ambaho nga ha vhukonani.
- U ḷalutshedzwa nga ha ḡivhaipfi ntswa.
- U ambedzana u itela u pfesesa tholokanyongivho

Ngudo ya 5: (kanzhi ndi u vhala)

- Mbudziso dza tholokanyondivho (zwo tou n̄waliwa u bva kha tshibveledzwa tsha ngudo ya 4).
- Dziñwe tsumbo dzi si gathi dza milaedza mipfufhi.
- U lulamisa girama u bva kha vhukhaki ho d̄owealeho kha u n̄wala afho kha ngudo ya 4.

Ngudo ya 6: (u vhala na girama)

- Dziñwe mbonalo dza girama dzo t̄anganelanaho u bva kha tshibveledzwa.
- U sengulusa tshivhumbeo tsha milaedza mipfufhi ya fhambanaho.
- Tshuñwahaya: N̄dowedzo dza girama.

Ngudo ya 7: (kanzhi ndi u vhala na girama yo vanganaho/t̄anganelanaho)

- U maka tshuñwahaya
- U khwañhisedza mbonalo dza girama u bva kha ngudo ya 6.

Ngudo ya 8: (u n̄wala)

- Musi hu sa athu u n̄walwa: Vhalani, sa tsumbo, imeñi ya khonani i no khou ramba vhagudi uri uya madaloni.
- Ambani nga ha zwiñalusi zwa u n̄wala mulaedza mupfufhi, sa imeñi/notsi dza firidzhini/mulaedza wa mutshini u no fhindula
- Tshuñwahaya: ñivhaipfi – maipfi a so ngo d̄owealeho u bva kha tshibveledzwa (Mushumo wa dikishinari).

**Ngudo ya 9: (kanzhi ndi u n̄wala)**

- Vhagudi vha vha vhuisa mihumulo nga ha u n̄wala, sa tsumbo, u nyanyuwa kha vhurifhi ha khonani kha ngudo ya 8
- U n̄wala mvetomveto ya u thoma.

Ngudo ya 10: (yo t̄anganyisa)

- Vhagudi vha thetshesela vha dovha vha vhala tsumbo ya thambo i kha tshiñwe tshivhumbeo, sa mufhindulano.
- Vhagudi vha a rambana u ya fhethu ho fhambanaho vha tshi shumisa ñivhaipfi ntswa i bvaho kha ngudo ya 8 – vha dzhieze nzhele ndulamiso yo itwaho kha ngudo ya 3 (ya oraña).

Ngudo ya 11: (yo t̄anganyisa)

- Mugudi u ita ndulamiso ya vhukhaki ho d̄owealeho/ vhu fanaho musu hu tshi n̄walwa mvetomveto ya u ranga.
- Zwiñalusi zwa girama zwo t̄anganelaho.
- N̄dowedzo dza ndulamiso nga ha zwiñalusi zwa girama.

Ngudo ya 12: (kanzhi ndi u ḁwala)

- U ḁwala mvetomveto ya u fhedzisa.
- Vhagudi vha vhala mushumo yavho ye vha ḁwala vho tshintshana sa mushumo wa nga murahu ha u ḁwala.

Kha masiaḁari a tevhelaho ho ḁewa Pulane dza U Funza kha iḁwe na iḁwe ya giredi 10, 11 na 12. Vha humbelwa uri vha zwi dzhieḁe nzhele uri izwi zwi tou vha TḂUMBO ya uri u funza Luambo lwa Vhuvhili lwa u Engedza kha tshifhinga tshi linganaho ḁwaha zwi nga dzudzanywa hani.



3.5.1 PULANE YA U FUNZA YA GIREDI YA 10


GIREDI YA 10 THEMO YA 1				
Vhege	U thetshelesa na u Amba awara 2	U Vhala na u Talela awara 3	U Nwala na u Nokedza awara 2	Zwivhumbeo zwa Luambo na milayo na kushumisele awara 1 (u funza nga u vanga na u funza zwi khagala)
1 na 2	<p>U thetshelesa u itela u divha mafhungo:</p> <p>U shuma nga vhavhili vhavhili na nga kijasi yothe:</p> <p>U divhadza</p> <p>mugudingae hu tshi shumiswa mafhungo o newaho</p>	<p>U vhala u itela u pfesesa:</p> <ul style="list-style-type: none"> U vhala wo tou fombe zwibveledzwa zwipfufhi u itela manweledzo na u dzhia notsi U vhala tshibveledzwa tsha mafhungo u itela u wana mafhungo (tsumbo: phara ya mbuletshedzo) U divha na u divhadza mihumbulo na mbuno zwi leluwaho zwa ndeme. <p>U vhala/ u talela ha muthu e ethe ho engedzwaho: U divhadza thandela ya u vhala ho engedziwaho.</p>	<p>Pharagirafu ya mbuletshedzo:</p> <p>U nwala pharagirafu ya mbuletshedzo. U sedza kha u fhaṭa na u ṭalutshedza divhaipfi na fhungo.</p> <p>Livhanya kha:</p> <p>Maitele a u nwala:</p> <p>U pulana, u ita mvetomveto, u dovholola, u dzudzanya, u vhalulula u itela u khakhulula zwo khakheaho, u nokedza</p> <p>Tshivhumbeo tsha tshibveledzwa na mbonalo dza luambo (Hu sedzwe kha 3.3)</p>	<p>Zwitamennde.</p> <p>Zwivhumbeo zwa mafhungo, (Nefhungo - liiti - tshiitwa), maṭaluli.</p> <p>U shumisa jikhathi ja zwino.</p> <p>Divhaipfi i bvaho kha tshibveledzwa tsho shumiswaho</p>
3 na 4	<p>U thetshelesa u itela u wana mihumbulo:</p> <p>U bvisela khagala mihumbulo nga ha ṭhoho yo ambiwaho nga hayo kijasini.</p>	<p>Tshibveledzwa tsha litharetsha:</p> <p>Marangaphanda a litharetsha</p> <p>Marangaphanda a mbonalo dza litharetsha.</p> <p>U vhala wo tou fombe tshibveledzwa tshipfufhi u itela u pfesesa maimo a mafhungo na a pharagirafu:</p> <p>U sedza kha mbonalo nthihi i divhadzaho na u amba nga ha mushumo wayo.</p> <p>U vhala na u amba nga ha tshibveledzwa.</p>	<p>Pharagirafu ya u anetshela:</p> <p>U nwala pharagirafu mbili dza u anetshela malugana na zwiteṅwa zwo sedzwaho kha tshibveledzwa tsha litharetsha</p> <p>KANA</p> <p>U nwala pharagirafu mbili dzine khadzo ha bveledzwa kuhumbulele nga ha ṭhoho yo ambiwaho nga hayo kijasini.</p> <p>Livhanya kha:</p> <p>Maitele a u nwala:</p> <p>U pulana, u ita mvetomveto, u dovholola, u dzudzanya, u vhalulula u itela u khakhulula zwo khakheaho, u nokedza</p> <p>Tshivhumbeo tsha tshibveledzwa na mbonalo dza luambo (Hu sedzwe kha 3.3)</p>	<p>U bvisela khagala u nyanyuwa:</p> <p>Maḡadzisi na maṭaluli (ndovhololo)</p> <p>Dzilafho ha vhukhaki ha girima nga murahu ha mushumo wa vhagudi wa u nwala.</p> <p>Divhaipfi:</p> <p>U vhumba maḡadzisi (tsumbo, u ṭavhanya-o gidima nga u ṭavhanya) na maṭaluli (tsumbo:lapfa-mulapfu -musidzana mulapfu o swika.</p> <p>Digirii / vhuimo ha mbambedzo</p>

GIREDI YA 10 THEMO YA 1				
Vhege	U thetshelesa na u Amba awara 2	U Vhala na u T̄alela awara 3	U Nwala na u N̄ekedza awara 2	Zwivhumbeo zwa Luambo na milayo na kushumisele awara 1 (u funza nga u vanga na u funza zwi khagala)
5 na 6	<p>U thetshelesa u itela u wana mafhungo na u pfesesa:</p> <p>U funza mbonalo dza u thetshelesa u itela u wana mafhungo na u pfesesa</p> <p>U vhala tholokanyondivho, tsumbo, u haseledza nga ha mubvumbedzwa. mufhindulano kana nganeapfufhi, tholokanyondivho ya u thetshelesa</p>	<p>U vhala nga u tou fombe zwibveledzwa zwipfufhi zwo n̄walelwaho u pfesesa kha maimo a fhungo na pharagirafu:</p> <p>Mveledziso ya ðivhaipfi ya u bvisela khagala muhumbulo.</p> <p>Tshibveledzwa tshi sumbedzaho muhumbulo / u ðivha maime na u t̄alutshedza muhumbulo wa muñwali</p> <p>U t̄alutshedza maime a iwe muñe/ muhumbulo</p> <p>Tshibveledzwa itshi tshi nga livhanywa na thero yo shumiswaho kha u thetshelesa.</p>	<p>Zwibveledzwa zwilapfu zwa vhudavhidzani: Mufhindulano</p> <p>Livhanya kha: Maitele a u n̄wala</p> <p>U pulana, u ita mvetomveto, u dovholola, u dzudzanya, u vhalulula u itela u khakhulula zwo khakheaho, u n̄ekedza</p> <p>Tshivhumbeo tsha tshibveledzwa na mbonalo dza luambo (Hu sedzwe kha 3.3)</p>	<p>Zwivhumbeo zwa jifurase na zwi fhungo na milayo ya kushumisele.</p> <p>kushumisele kwa milayo ya zwiga zwa u vhala kha mafhungo o livhaho na a so ngo livhaho kana o vhihwaho na mufhindulano.</p> <p>Mavhudzisi.</p> <p>Ðivhaipfi: i re na vhushaka na tshibveledzwa tsha u vhala.</p>
7 na 8	<p>U amba hu si ha fomaḷa</p> <p>U haseledza. ha u angaredza</p>	<p>Zwibveledzwa zwipfufhi zwa vhudavhidzani:</p> <p>U ḡadza fomo, tsumbo: u itela muḡat̄isano</p> <p>Livhanya kha: Maitele a u n̄wala:</p> <p>U pulana, u ita mvetomveto, u dovholola, u dzudzanya, u vhalulula u itela u khakhulula zwo khakheaho, u n̄ekedza</p> <p>Tshivhumbeo tsha tshibveledzwa na mbonalo dza luambo (Hu sedzwe kha 3.3)</p>	<p>Zwibveledzwa zwa L̄itharetsha:</p> <p>U tevhela mveledziso ya mubvumbedzwa kha nganeapfufhi/ u haseledza ya mbonaloya vhirendi</p> <p>Zwibveledzwa zwa L̄itharetsha:</p> <p>U vhala zwibveledzwa zwa j̄itharetsha u itela u takalela</p>	<p>Zwiga zwa u vhala zwa tshipitshi tsho livhaho na tshi so ngo livhaho (ndovhololo)</p> <p>Dzilafho ha vhukhaki ha girama nga murahu ha mushumo wa vhagudi wa u n̄wala</p> <p>Ðivhaipfi: u wana zwine maipfi a amba zwone kha u vhala-ðivhaipfi.</p>
9 na 10	<p>U thetshelesa u itela u wana mafhungo na u pfesesa:</p> <p>U thetshelesa zwibveledzwa zwo fhambanaho, tsumbo. luimbo. / maipfi a luimbo</p> <p>U haseledza</p> <p>KANA</p> <p>U anetshela tsh̄itori: thandela ya u vhala ha nyengedzedzo</p>	<p>U vhala nga u tou fombe zwibveledzwa zwi vhonealaho zwinzhi:</p> <p>U ðivhadza mbonalo ya zwibveledzwa zwa u tou vhona</p> <p>U t̄alela na u ita u haseledza nga ha zwibveledzwa zwo fhambanaho zwa u tou vhona tsumbo. girafu, nyolo na zwifanyiso</p>	<p>Zwibveledzwa zwipfufhi zwa vhudavhidzani: phosiḡara / fulaya u itela, tsumbo vhuḡambo ha muzika</p> <p>Livhanya kha: Maitele a u n̄wala:</p> <p>U pulana, u ita mvetomveto, u dovholola, u dzudzanya, u vhalulula u itela u khakhulula zwo khakheaho, u n̄ekedza</p> <p>Tshivhumbeo tsha tshibveledzwa na mbonalo dza luambo (Hu sedzwe kha 3.3)</p>	<p>Maiti, maḡaluli na madzina - ndovhololo yo t̄anganelana u vhala na u n̄wala.</p> <p>U t̄alutshedza zwine maiti a amba zwone, maḡaluli na madzina a no khou shumiswa.</p> <p>Khakhululo-dzilafho ya girama kha zwo vhagudi vha n̄wala</p> <p>Ðivhaipfi: kha nyimele.</p>

Mishumo ya u linga ha Fomaḷa kha Themo ya 1.			
Mushumo wa 1	Mushumo wa 2	Mushumo wa 3	Mushumo wa 4
Oraḷa: Tholokanyoḍivho ya u thetshesesa.	Oraḷa: U haseledza	U ḱwala: Zwibveledzwa zwilapfu / zwipufhi zwa vhudavhidzani tsumbo, mufhindulano KANA Phosiḱara /fuḷaya	Thesite ya 1: Kushumisele kwa luambo kha nyimele: Tholokanyoḍivho Manweledzo Zwivhumbeo na milayo ya kushumisele kwa luambo



GIREDI YA 10 THEMO YA 2				
Vhege	U Thetshelesa na u Amba Awara dza 2	U Vhala na u Țalela Awara dza 3	U Ŋwala na u Ŋekedza Awara dza 2	Zwivhumbeo zwa Luambo na milayo na kushumiselwe Awara ya 1 (Țhanganelano na u vha khagala)
11 na 12	U amba hu si ha fomaȚa: U ŋea ndaela kana u sumba masia. (tsumbo, Kuitele kwa tie) nga zwigwada /e eȚhe	U vhala ha u tou fombe kha zwibveledzwa zwipfufhi zwo tou ŋwalwaho u itela u pŋesesa kha vhuimo ha ipfi: U vhala tsumbo dza ndaela na dza u sumba masia.	Zwibveledzwa zwipfufhi zwa vhudavhidzani: U ŋwala masia kana ndaela, tsumbo Kuitele kwa tie Livhanya kha: Maitele a u ŋwala: U pulana, u ita mvetomveto, u dovholola, u dzudzanya, u vhalulula u itela u khakhulula zwo khakheaho, u ŋekedza Tshivhumbeo tsha tshibveledzwa na mbonalo dza luambo (Hu sedzwe kha 3.3)	Mamudi Ța ndaela MaȚanganyi MaȚanganyi a lunzhedzanaho a sumbedzaho zwiitisi zwa zwithu (tsumbo: ngauri, hone, ngauralo-ha) na tshifhinga (tsumbo, zwiȚa, nga murahu) Thangeladzina (Phiriphozishini) (ndovhololo) Țivhaipfi i yelanaho na zwibveledzwa zwa u vhala.
13 na 14	U amba na u ŋekedza ha FomaȚa: U amba nga mbonalo dza tshipitshi tsho lugiselwaho U amba ho lugiselwaho	Tshibveledzwa: U vhala u itela u Țivha na u amba nga ha kushumisele kwa, tsumbo: zwifhinga zwo Țivhadzwaho	Tshibveledzwa tshilapfu tsha vhudavhidzani: Tshipitshi tsho lugiselwaho. Livhanya kha: Maitele a u ŋwala: U pulana, u ita mvetomveto, u dovholola, u dzudzanya, u vhalulula u itela u khakhulula zwo khakheaho, u ŋekedza Tshivhumbeo tsha tshibveledzwa na mbonalo dza luambo (Hu sedzwe kha 3.3)	Ndovhololo na u Țivhadza zwifhinga. Dzilafho ha vkhakhi ha girama nga murahu ha mushumo wa vhagudi wa u ŋwala Țivhaipfi kha nyimele.
15 na 16	U thetshelesa u itela u wana zwidodombedzwa zwo khetheaho: Tholokanyoŋivho ya u thetshelesa 2.U thetshelesa u itela ŋivho yo khetheaho Tsumbo: khungedzelo ya u tou pfa, kana ya mufhindulano.	Tshibveledzwa tsha u tou vhoŋa: U vhala na u Țalutshedzela mbonalo dza, tsumbo: khathuni, zwifanyiso zwa khomiki / khomiki dza video. Tshibveledzwa tsha Țitharetsha. U vhala tshibveledzwa tsha Țitharetsha u itela u takalela	Tshibveledzwa tshipufhi tsha vhudavhidzani: U ŋwala khungedzelo / posikaraȚa / garaȚa ya thambo Livhanya kha: Maitele a u ŋwala: U pulana, u ita mvetomveto, u dovholola, u dzudzanya, u vhalulula u itela u khakhulula zwo khakheaho, u ŋekedza Tshivhumbeo tsha tshibveledzwa na mbonalo dza luambo (Hu sedzwe kha 3.3)	Zwivhumbeo zwa Țifurase na fhungo zwa na milayo ya kushumisele Dzilafho ha vkhakhi ha girama nga murahu ha mushumo wa vhagudi wa u ŋwala Țivhaipfi kha nyimele.

GIREIDI YA 10 THEMO YA 2				
Vhege	U Thetshelesa na u Amba Awara dza 2	U Vhala na u Talela Awara dza 3	U Nwala na u Nokedza Awara dza 2	Zwivhumbeo zwa Luambo na milayo na kushumiselwe Awara ya 1 (thanganelano na u vha khagala)
17 na 18	<p>U amba na u nokedza ha foma:</p> <p>Nyedziselo nga ha mulaedza sa vhuṭanzi vhu re kha tshibveledzwa tsha litharetsha</p>	<p>Tshibveledzwa tsha litharetsha:</p> <p>U vhala tshibveledzwa tsha litharetsha u itela u takalela</p>	<p>Pharagirafu dza Mbuletshedzo / nganetshelo:</p> <p>U nwala ndima ya pharagirafu mbili nga ha tshibveledzwa tsho nangiwo tsha litharetsha</p> <p>Livhanya kha:</p> <p>Maitela a u nwala:</p> <p>U pulana, u ita mvetomveto, u dovholola, u dzudzanya, u vhalulula u itela u khakhulula zwo khakheaho, u nokedza</p> <p>Tshivhumbeo tsha tshibveledzwa na mbonalo dza luambo (Hu sedzwe kha 3.3)</p>	<p>U talusa/ divha na u kwhaṭhisedza zwivhumbeo zwo thambanaho zwa luambo na kushumisele kwa milayo ya luambo</p> <p>Divhaipfi kha nyimele.</p>
19 na 20	<p>Milingo ya Vhukati ha nwaha.</p> 			

Mishumo ya u linga ha Foma ya Themo ya 2

Mushumo wa 5	Mushumo wa 6	Mushumo wa 7
<p>Orala:</p> <p>Tshipitshi tsho lugiselwaho.</p>	<p>Litheretsha:</p> <p>Mbudziso pfuphi</p>	<p>Milingo ya vhukati ha nwaha:</p> <p>Bambiri ja 1 – Luambo kha nyimele na litheretsha</p> <p>Bambiri ja 2 – U nwala</p>

GIREIDI YA 10 THEMO YA 3				
Vhege	U thetshelesa na u Amba Awara 2	U vhala na u T̄alela. Awara 3	U n̄wala na u N̄ekedza Awara 2	Zwivhumbeo zwa Luambo na milayo na kushumisele Awara 1 (ṭhanganelano na u vhala zwi khagala)
21 and 22	<p>U vhalela n̄tha ho lugiselwa hu na ndivho:</p> <p>U vhala ho sedzwa kha u elela, mubulo wa maipfi na thouni</p> <p>Tsumbo: Vhurifhi ha vhukonani ho n̄walwa nga mugudi/ vhagudi-nga kana vhaṅwe</p>	<p>U vhala wo tou fombe kha tshibveledzwa tshipfufhi tsho n̄walwaho u itela u pfesesa kha maimo a tshibveledzwa tshoṭhe:</p> <p>U vhala u itela u takalela:</p> <p>U vhala tsumbo dza marifhi a vhukonani</p>	<p>Tshibveledzwa tsha vhudavhidzani tshilapfu: Vhurifhi ha vhukonani</p> <p>Livhanya kha:</p> <p>Maitete a u n̄wala:</p> <p>U pulana, u ita mvetomveto, u dovhoolola, u dzudzanya, u vhalulula u itela u khakhulula zwo khakheaho, u n̄ekedza</p> <p>Tshivhumbeo tsha tshibveledzwa na mbonalo dza luambo (Hu sedzwe kha 3.3)</p>	<p>Vhushaka ha n̄efhungo na tshiiṭwa kha ḷiiti na maṭaluli kha zwivhumbeo zwa fhungo.</p> <p>Nzudzanyo ya maipfi</p> <p>Ḍivhaipfi i kha nyimele</p>
23 and 24	<p>U thetshelesa u itela vhuṭumani:</p> <p>U thetshelesa na u n̄ekedza, tsumbo. milaedza mipfufhi / ndaela / n̄divhadzo</p> <p>U amba hu si ha fomaḷa:</p> <p>Nyedzisele</p>	<p>U vhala u itela u pfesesa:</p> <p>Mveledziso ya ḍivhaipfi na kushumisele kwa luambo</p> <p>Tshibveledzwa tsha ḷitheretsha: U vhala tshibveledzwa tsha ḷitheretsha u itela u takalela</p>	<p>Tshibveledzwa tsha vhudavhidzani tshipfufhi: mulaedza mupfufhi, tsumbo. i-meḷi / notsi dzi re kha vothi ḷa firidzhi /milaedza i re kha mutshini wa u fhindula</p> <p>U n̄wala mulaedza mupfufhi nga ṭhoho dzo fhambanaho</p> <p>Livhanya kha:</p> <p>Maitete a u n̄wala:</p> <p>U pulana, u ita mvetomveto, u dovhoolola, u dzudzanya, u vhalulula u itela u khakhulula zwo khakheaho, u n̄ekedza</p> <p>Tshivhumbeo tsha tshibveledzwa na mbonalo dza luambo (Hu sedzwe kha 3.3)</p>	<p>U khwaṭhisedza ḷimudi ḷa ndaela</p> <p>Tshivhumbeo tsha luambo: fhungo ḷa ṭhoho na zwidombedzwa zwi tikedzaho</p> <p>Zwifhinga</p> <p>Ḍivhaipfi i kha nyimele</p>

GIREDI YA 10 THEMO YA 3				
Vhege	U thetshelesa na u Amba Awara 2	U vhala na u T̄alela. Awara 3	U ṅwala na u Ṇekedza Awara 2	Zwivhumbeo zwa Luambo na milayo na kushumisele Awara 1 (ṭhanganelano na u vhala zwi khagala)
25 na 26	U vhalela n̄ṭha ho lugiselwaho hu na ndivho: tsumbo. tshibveledzwa tsho nangiwaho	Tshibveledzwa tsha ḷitheretsha: U vhala tshibveledzwa tsha ḷitheretsha u itela u takalela	Maanea a nganetshelo: tsumbo. u anetshelo tshiwo tshi takadzaho Livhanya kha: Maitele a u ṅwala: U pulana, u ita mvetomveto, u dovhoolola, u dzudzanya, u vhalulula u itela u khakhulula zwo khakheaho, u Ṇekedza Tshivhumbeo tsha tshibveledzwa na mbonalo dza luambo (Hu sedzwe kha 3.3)	Zwivhumbeo zwa luambo na milayo na kushumisele: Dzilafho ha vhukhaxhi ha girama nga murahu ha mushumo wa vhagudi wa u ṅwala Ḍivhaipfi kha nyimele
27 na 28	U thetshelesa u itela u wana mafungo na u pfesesa: U thetshelesa ḍirama ya radio / tshipitshi tsho rekhodiwaho /u ita nyedziselo / u vhala nga ṅḍila ya u tamba	Tshibveledzwa tsha ḷitheretsha U vhala tshibveledzwa tsha ḷitheretsha u itela u takalela	Pharagirafu dza Mbuletshedzo / nganetshelo: U ṅwala pharagirafu mbili dzine khadzo ha ambiwa mihumbulo na u i tikedza zwi tshi yelana na tshithu tsho khetheaho Livhanya kha: Maitele a u ṅwala: U pulana, u ita mvetomveto, u dovhoolola, u dzudzanya, u vhalulula u itela u khakhulula zwo khakheaho, u Ṇekedza Tshivhumbeo tsha tshibveledzwa na mbonalo dza luambo (Hu sedzwe kha 3.3)	Thouni, ipfi, zwi ḍiswaho Mamudi Ḍivhaipfi kha nyimele

GIREIDI YA 10 THEMO YA 3				
Vhege	U thetshesela na u Amba Awara 2	U vhala na u Ṭalela. Awara 3	U ṅwala na u Ṇekedza Awara 2	Zwivhumbeo zwa Luambo na milayo na kushumisele Awara 1 (ṭhanganelano na u vhala zwi khagala)
29 na 30	U amba hu si ha fomaḷa U haseledza hu yelanaho na zwibveledzwa zwa ḷitharetsha.	Tshibveledzwa tsha ḷitheretsha U vhala tshibveledzwa tsha ḷitheretsha u itela u takalela U vhala/ u ṭalela e eṭhe ha nyengedzedzo Tshibveledzwa tsha u engedzedza ṅdivho tsumbo:fanthasi, muloro	Tshibveledzwa tsha vhudavhidzani tshipfufhi:: U ṅwala kha dayari Livhanya kha: Maitele a u ṅwala: U pulana, u ita mvetomveto, u dovholola, u dzudzanya, u vhalulula u itela u khakhulula zwo khakheaho, u ṅekedza Tshivhumbeo tsha tshibveledzwa na mbonalo dza luambo (Hu sedzwe kha 3.3)	Madzina Tshivhumbeo tsha vthuthi na vthunzhi Dzilafho ha vhukhaxhi ha girama nga murahu ha mushumo wa vhagudi wa u ṅwala Ḍivhaipfi yelanaho na tshibveledzwa tsha u vhala

Mishumo ya u linga ya fomaḷa ya Themo ya 3		
Mushumo wa 8	Mushumo wa 9	Mushumo wa 10
Orala: U vhalela ṅṭha ho lugiselwaho / u haseledza	U ṅwala: Maanea	Thesite ya 2: Luambo kha nyimele: Tholokanyonḍivho Manweledzo Zwivhumbeo na milayo ya kushumisele kwa luambo KANA ḷitheretsha: Mbudziso pfufhi

GIREDI YA 10 THEMO YA 4				
Vhege	U thetshelesa na thetshelesa Awara 2	U vhala na u Tala Awara 3	U Nwala na u Nkedza awara 2	Zwivhumbeo zwa luambo na milayo na kushumisele Awara 1 (u thanganelano na u funza zwi khagala)
31 na 32	<p>U thetshelesa u itela u wana mafhungo:</p> <p>U haseledza</p>	<p>U vhala u itela u Kushumisele kwa Luambo nga ndila ya Vhudzivha:</p> <p>Tsumbo: u bvisela khagala u nyanyuwa, milaedza yo fhambanaho u fha muvhali vhuimo</p> <p>U engedza ndivho: Zwithu zwa ndeme zwa u vhala:</p> <p>U divha thalutshedzo dzo dzumbamaho.</p>	<p>Tshibveledzwa tsha vhudavhidzani tshilapfu: U nwala vhurifhi ha u tamela mashudu khonani / u livhuwa mudededzi</p> <p>Livhanya kha:</p> <p>Maitela a u nwala:</p> <p>U pulana, u ita mvetomveto, u dovhola, u dzudzanya, u vhalulula u itela u khakhulula zwo khakheaho, u nkedza</p> <p>Tshivhumbeo tsha tshibveledzwa na mbonalo dza luambo (Hu sedzwe kha 3.3)</p>	<p>Maambaita na maambaitwa</p> <p>Thalutshedzidzi re khagala na thalutshedzo dzo dzumbamaho</p> <p>Divhaipfi kha nyimele</p>
33 na 34	<p>U thetshelesa u itela u wana mafhungo:</p> <p>Ngowedzo dza u nwala notsi. U thetshelesa u itela u wana mihumbulo mihulwane, tsumbo: n.z.</p>	<p>Tshibveledzwa tsha litheretsha:</p> <p>U vhala tshibveledzwa tsha litheretsha u itela u takalela</p>	<p>Tshibveledzwa tsha vhudavhidzani tshipufhi:</p> <p>U nwala notsi dza ya kha mafhungo o fhelelaho</p> <p>U nwala manweledzo</p> <ul style="list-style-type: none"> • U funza mbonalo dza u nwala manweledzo • U nweledza tshibveledzwa tsho newaho nga tshivhumbeo tsha mbuno <p>Livhanya kha:</p> <p>Maitela a u nwala:</p> <p>U pulana, u ita mvetomveto, u dovhola, u dzudzanya, u vhalulula u itela u khakhulula zwo khakheaho, u nkedza</p>	<p>Maambaita na maambaitwa</p> <p>Matanganyi</p> <p>Dzilafho ha vkhakhi ha girama nga murahu ha mushumo wa vhagudi wa u nwala</p> <p>Divhaipfi kha nyimele</p>

GIREDI YA 10 THEMO YA 4				
Vhege	U thetshelesa na thetshelesa Awara 2	U vhala na u ṽalela Awara 3	U ṽwala na u ṽekedza awara 2	Zwivhumbeo zwa luambo na milayo na kushumisele Awara 1 (u ṽhanganelano na u funza zwi khagala)
35 na 36	<p>U thetshelesa u itela u takalela:</p> <p>tsumbo:..muzika, u vhala ho rekhodiwaho, nyimbo, u renda tshirendo</p>	<p>U vhala / u ṽalela zwibveledzwa zwa nyengedzedzo nga ene muṽe:</p> <p>U itela u takalela na u ḍiphiṽa.</p>	<p>Tshibveledzwa tsha vhudavhidzani tshilapfu:</p> <p>Vhurifhi ha u takalela / u bvisela khagala vhuḍipfi ha u ḍiphiṽa</p> <p>Livhanya kha:</p> <p>Maitele a u ṽwalaU pulana,</p> <p>u ita mvetomveto u dovholola, u dzudzanya, u vhalulula u itela u khakhulula zwo khakheaho,u ṽekedza</p> <p>Tshivhumbeo tsha tshibveledzwa na mbonalo dza luambo (Hu sedzwe kha 3.3)</p>	<p>Maitele a vhulenda na mafurase a dzindivhuwo nga u tou angaredza. Maitele a u amba na vthathu mvelele</p> <p>Redzhisitara</p> <p>ḍivhaipfi kha nyimele</p>
37 na 38	<p>U amba hu si ha fomaṽa:</p> <p>Ndovhololo: u haseledza ya kilasi na ya tshigwada i si ya fomaṽa hu tshi khou lugiselwa mulingo</p>	<p>Tshibveledzwa tsha ḷitheretsha:</p> <p>U itela ndovhololo</p>	<p>Ndugiselo ya mulingo:</p> <p>U ṽwala kha zwe vha nanga zwi tshi bva kha lushaka lwa tshibveledzwa tsha vhusiki - u nanga ṽhoho na u ṽuṽula muhumbulo / u ita mapa wa muhumbulo</p> <p>Livhanya kha:</p> <p>Maitele a u ṽwala U pulana,</p> <p>u ita mvetomveto u dovholola, u dzudzanya, u vhalulula u itela u khakhulula zwo khakheaho,u ṽekedza</p> <p>Tshivhumbeo tsha tshibveledzwa na mbonalo dza luambo (Hu sedzwe kha 3.3)</p>	<p>Mushumo wa ṽhalusamaipfi / u shumisa maidioma / mirero / maambe o teaho tshibveledzwa tshine tsha khou gudiwa</p> <p>Dzilafho ha vhukhaxhi ha girama nga murahu ha mushumo wa vhagudi wa u ṽwala</p> <p>ḍivhaipfi kha nyimele</p>

GIREIDI YA 10 THEMO YA 4				
Vhege	U thetshelesa na thetshelesa Awara 2	U vhala na u T̄alela Awara 3	U Nwala na u N̄ekedza awara 2	Zwivhumbeo zwa luambo na milayo na kushumisele Awara 1 (u t̄hanganelano na u funza zwi khagala)
39 na 40	Milingo ya mafheloni a n̄waha			

Mishumo ya u linga ya fomaḷa kha Themo ya 4

Mushumo wa 11

Milingo ya mafheloni a n̄waha:

Bambiri ḷa 1 – Luambo kha nyimele na ḷitheretsha

Bambiri ḷa 2 – U n̄wala

Bambiri ḷa 3 – *Oraḷa

***Oraḷa:** Maraga dza oraḷa dza n̄waha dzo bvaho kha u amba na u thetshelesa . Maraga dza u fhedzisela dzi tea u vha dzi na mushumo muthihi wa tshipitshi tsho lugiselwaho, mushumo muthihi wa u thetshelesa, mushumo muthihi wa u vhalela n̄ḥa ho lugiselwaho, na mushumo muthihi wa u haseledza.



3.5.2 PULANE YA U FUNZA YA GIREDI YA 11

GIREDI YA 11 THEMO YA 1				
Vhege	U thetshelesa na u amba Awara 2	U vhala na u țalela Awara 3	U nřwala na u ņekedza Awara 2	Zwivhumbeo zwa Luambo na Milayo ya kushumisele Awara 1 (u funza nga u țanganela na u funza zwi khagala)
1 na 2	<p>U thetshelesa u itela u wana mafhungo:</p> <p>U shuma nga vhavhili-vhavhili na nga kijasi yoțhe:</p> <p>U đivhadza ho țandavhudzwaho ha mugudi ngae hu tshi shumiswa mafhungo o ņewaho</p>	<p>U vhala wo tou fombe ha zwibveledzwa zwipfupfi u itela u nweledza na u ita notsi:</p> <ul style="list-style-type: none"> Tshibveledzwa tsha mafhungo (tsumbo: ndima ya mbuletshedzo) Manweledzo a sa konđi nga ha mbuno dza ndeme <p>U đivhadza mbuno na muhumbulo wawe</p> <p>U vhala na u țalela ha nyengedzedzo ha mugudi e ețhe:</p> <p>U đivhadza thandela ya u vhala ya nyengedzedzo</p>	<p>Maanea a mbuletshedzo:</p> <p>Livhanya kha:</p> <p>Maitele a u nřwala:</p> <p>U pulana, u ita mvetomveto, u dovholola, u dzudzanya, u vhalulula u itela u khakhulula zwo khakheaho, u ņekedza</p> <p>Tshivhumbeo tsha tshibveledzwa na mbonalo dza luambo (Hu sedzwe kha 3.3)</p>	<p>Zwitatamennde, tshivhumbeo tsha fhungo (Nefhungo -liti - tshiiwa), mațaluli</p> <p>U shumisa tshifinga tsha zwino</p> <p>Đivhaipfi i bvaho kha tshibveledzwa tsho itwaho</p>
3 na 4	<p>U thetshelesa u itela u wana mafhungo na u pfesesa:</p> <p>U funza mbonalo dza u thetshelesa u itela u wana mafhungo na u pfesesa</p> <p>Mushumo wa u thetshelesa u itela u pfesesa</p>	<p>U vhala u itela u pfesesa:</p> <p>Mveledziso ya đivhaipfi na kushumisele kwa luambo</p> <p>Tshibveledzwa tsha litheretsha</p> <ul style="list-style-type: none"> U đivhadza nga ha litheretsha U sedza kha mbonalo na u haseledza nga ha mishumo yadzo U vhala na u ita u haseledza nga ha tshibveledzwa 	<p>Maanea a mbuletshedzo:</p> <p>U nřwala maanea a mbuletshedzo</p> <p>Livhanya kha:</p> <p>Maitele a u nřwala:</p> <p>U pulana, u ita mvetomveto, u dovholola, u dzudzanya, u vhalulula u itela u khakhulula zwo khakheaho, u ņekedza</p> <p>Tshivhumbeo tsha tshibveledzwa na mbonalo dza luambo (Hu sedzwe kha 3.3)</p>	<p>U bvisela khagala u nyanyuwa:</p> <p>Mađadzisi na mațaluli (ndovhololo)</p> <p>Đivhaipfi kha nyimele</p> <p>U vhumba mađadzisi (tsumbo, u țavhanya - o gidima nga u țavhanya) na maņwe (tsumbo: u mangala - mutukana o ri majo a wela fhasi)</p> <p>Digirii / Vhuimo ha mbambedzo</p>

GIREDI YA 11 THEMO YA 1				
Vhege	U thetshelesa na u amba Awara 2	U vhala na u tala Awara 3	U n'wala na u nekedza Awara 2	Zwivhumbeo zwa Luambo na Milayo ya kushumisele Awara 1 (u funza nga u t'anganela na u funza zwi khagala)
5 na 6	<p>U thetshelesa u itela u wana mafhungo:</p> <p>U thetshelesa u itela u wana muhumbulo</p> <p>U bvisela khagala muhumbulo wawe nga ha t'ohho yo ambiwaho nga hayo kijasini</p> <p>U amba na u nekedza ha foma</p> <p>Nyedziselo</p>	<p>U vhala wo tou fombe kha zwibveledzwa zwo tou n'walwaho zwipfufhi hu tshi itelwa u pfesesa kha vhuimo ha maipfi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • U funza divhaipfi ya u bvisela muhumbulo khagala • Tshibveledzwa tshi sumbedzaho muhumbulo / maima. U divha na u t'atutshedza muhumbulo / maima a mu'nwali. • U t'atutshedza maima / kuvhonele kwau • Tshinveledzwa tshi nga vha na vhushaka na thero yo shumiswaho kha u thetshelesa 	<p>Tshibveledzwa tsha vhudavhidzani tshilapfu:</p> <p>U n'wala mufhindulano</p> <p>Livhanya kha:</p> <p>Maitela a u n'wala:</p> <p>U pulana, u ita mvetomveto, u dovholola, u dzudzanya, u vhalulula u itela u khakhulula zwo khakheaho, u nekedza</p> <p>Tshivhumbeo tsha tshibveledzwa na mbonalo dza luambo (Hu sedzwe kha 3.3)</p>	<p>Milayo ya ndongazwiga / zwiga zwa u vhala ya tshipitshi tsho livhaho na mufhindulano</p> <p>Maṭanganyi</p> <p>Mavhudzisi</p> <p>Divhaipfi: i elanaho na tshibveledzwa tsha u vhala</p> <p>Dzilafho ha vhukhaxhi ha girama nga murahu ha mushumo wa vhagudi wa u n'wala</p>
7 na 8	<p>U amba hu si ha foma</p> <p>U haseledza, mbonalo dza tshibveledzwa tsho gudiwaho.</p>	<p>U vhala u itela u pfesesa:</p> <p>Mveledziso ya divhaipfi na kushumisele kwa luambo</p> <p>Tshibveledzwa tsha jitheretsha</p> <ul style="list-style-type: none"> • U vhala tshibveledzwa tsha jitheretsha u itela u wana mafhungo na u pfesesa • U tevhela mveledziso ya vhaanewa / mubvumbedzwa kha nganea pfufhi / u haseledza nga ha mbonalo dza tshirendo 	<p>Tshibveledzwa tsha vhudavhidzani tshipfufhi: U dadza fomo, tsumbo, fomo dza khumbelo ya mushumo</p> <p>Livhanya kha:</p> <p>Maitela a u n'wala:</p> <p>U pulana, u ita mvetomveto, u dovholola, u dzudzanya, u vhalulula u itela u khakhulula zwo khakheaho, u nekedza</p> <p>Tshivhumbeo tsha tshibveledzwa na mbonalo dza luambo (Hu sedzwe kha 3.3)</p>	<p>Zwiga zwa u vhala</p> <p>Tshipitshi tsho livhaho na tsho vhwigwaho</p> <p>Madzina</p> <p>Masala</p> <p>Dzilafho ha vhukhaxhi ha girama nga murahu ha mushumo wa vhagudi wa u n'wala</p> <p>Divhaipfi kha nyimele</p>

GIREIDI YA 11 THEMO YA 1				
Vhege	U thetshelesa na u amba Awara 2	U vhala na u țalela Awara 3	U řwala na u řekedza Awara 2	Zwivhumbeo zwa Luambo na Milayo ya kushumisele Awara 1 (u funza nga u țanganela na u funza zwi khagala)
9 na 10	<p>U thetshelesa u itela u wana mafhungo na u pfesesa:</p> <p>U thetshelesa zwibveledzwa zwo fhambanaho, tsumbo: luimbo/ maipfi a luimbo.</p> <p>U ita u haseledza KANA</p> <p>U anetshela tshĩtori: thandela ya u vhala ya nyengedzedzo</p>	<p>U vhala wo tou fombe kha zwibveledzwa zwo fhambanaho zwa u tou vhona:</p> <ul style="list-style-type: none"> • U ġivhadza mbonalo ya tshibveledzwa tsha u tou vhona • U țalela na u ita u haseledza nga ha zwibveledzwa zwo fhambanaho zwa u tou vhona, tsumbo, girafu, nyolo, tshinepe 	<p>Tshibveledzwa tsha vhudavhidzani tshipufhi: Posiřara / fuřaya, tsumbo: vhuřambo ha u alusa tshikwama tsha tshimiswa</p> <p>Livhanya kha:</p> <p>Maitele a u řwala:</p> <p>U pulana, u ita mvetomveto, u dovholola, u dzudzanya, u vhalulula u itela u khakhulula zwo khakheaho, u řekedza</p> <p>Tshivhumbeo tsha tshibveledzwa na mbonalo dza luambo (Hu sedzwe kha 3.3)</p>	<p>Maiti, mařaluli na madzina - ndovhololo yo țanganelanaho na u vhala na u řwala</p> <p>Zwifhinga</p> <p>U țalutshedza zwine maiti, mařaluli na madzina ane a khou shumiswa a amba zwone</p> <p>Dzilafho ha vhukhaxhi ha girama nga murahu ha mushumo wa vhagudi wa u řwala</p> <p>Đivhaipfi kha nyimele</p>

Mishumo ya u linga ha Fomařa kha Themo ya 1			
Mushumo wa 1	Mushumo wa 2	Mushumo wa 3	Mushumo wa 4
<p>Orařa:</p> <p>Tholokanyođivho ya u thetshelesa</p>	<p>Orařa:</p> <p>U haseledza</p>	<p>U řwala:</p> <p>Tshibveledzwa tsha vhudavhidzani tshilapfu / tshipufhi</p>	<p>Thesite ya 1:</p> <p>Luambo kha nyimele: Tholokanyođivho Manweledzo Zwivhumbeo na milayo ya kushumisele kwa luambo</p>

GIREIDI YA 11 THEMO YA 2				
Dzivhege	U thetshelesa na u amba Awara 2	U vhala na u tala Awara 3	U n'wala na u nekedza Awara 2	Zwivhumbeo zwa luambo na milayo ya kushumisele Awara 1 (u funza nga u t'anganelana na u funza zwi khagala)
11 na 12	<p>U amba hu si ha foma:</p> <p>U nea ndaela kana masia (tsumbo: tsumbandila ya bada ya bisi) nga zwigwada / nga muthihi-muthihi</p>	<p>U vhala wo tou fombe ha zwibveledzwa zwo tou n'walwaho zwipfufhi hu tshi itelwa u pfesesa kha vhuimo ha maipfi</p> <p>U vhala tsumbo dza ndaela kana masia</p>	<p>Tshibveledzwa tsha vhudavidzani tshipfufhi: U n'wala ndaela kana masia nga ha, tsumbo: u swika huwe fhethu nga u shumisa tsumbandila ya bada ya bisi</p> <p>Livhanya kha:</p> <p>Maitela a u n'wala:</p> <p>U pulana, u ita mvetomveto, u dovholola, u dzudzanya, u vhalulula u itela u khakhulula zwo khakheaho, u nekedza</p> <p>Tshivhumbeo tsha tshibveledzwa na mbonalo dza luambo (Hu sedzwe kha 3.3)</p>	<p>Mamudi a ndaela Maṭanganyi</p> <p>Masala</p> <p>Maṭanganyi a lunzhedzanaho a sumbedzaho zwiitisi zwa zwithu, (tsumbo: <i>ngauri, hone-ha, zwino-ha</i>) na tshifhinga (tsumbo: <i>zwino-ha, ha tevhela, nga murahu</i>)</p> <p>Thangeladzina (Ndovhololo)</p> <p>Divhaipfi kha nyimele</p>
13 na 14	<p>U amba na u nekedza ha foma:</p> <p>U ita u haseledza nga ha mbonalo ya tshipitshi tsho lugiselwaho</p> <p>U amba ho lugiselwaho</p>	<p>U vhala u itela u pfesesa:</p> <p>Mveledziso ya divhaipfi na kushumisele kwa luambo, tsumbo, u divha na u ita u haseledza nga ha mushumo waa zwitenwa zwa girama, tsumbo, zwifhinga, maṭaluli</p>	<p>Tshibveledzwa tsha vhudavidzani: tshilapfu: U n'wala tshipitshi tsho lugiselwaho</p> <p>Livhanya kha:</p> <p>Maitela a u n'wala:</p> <p>pulana</p> <p>U ita mvetomveto, u dovholola, u dzudzanya, u vhalulula u itela u khakhulula zwo khakheaho, u nekedza</p> <p>Tshivhumbeo tsha tshibveledzwa na mbonalo dza luambo (Hu sedzwe kha 3.3)</p>	<p>Ndovhololo ya zwifhinga</p> <p>Thangeladzina</p> <p>Mushumo wa thalusamaipfi</p> <p>Dzilafho ha vhukhaki ha girama nga murahu ha mushumo wa vhagudi wa u n'wala</p> <p>Divhaipfi kha nyimele</p>

GIREDI YA 11 THEMO YA 2				
Dzivhege	U thetshelesa na u aamba Awara 2	U vhala na u țalela Awara 3	U řwala na u řekedza Awara 2	Zwivhumbeo zwa luambo na milayo ya kushumisele Awara 1 (u funza nga u țanganelana na u funza zwi khagala)
15 na 16	<p>U thetshelesa u itela u wana mafhungo:</p> <p>U thetshelesa tholokanyonđivho</p> <p>U thetshelesa u itela u wana mafhungo o khetheaho</p> <p>Tsumbo. Khungedzelo ya u tou aamba kana mufhindulano</p>	<p>U vhala u itela u pfesesa:</p> <p>U vhala na u țalutshedza mbonalo ya, tsumbo; zwibveledzwa zwa u tou vhona</p> <p>khathuni, zwipiđa zwa khomiki / vidio dza khomiki</p> <p>Tshibveledzwa tsha Ľitheretsha:</p> <p>U vhala tshibveledzwa tsha Ľitheretsha u itela u wana mafhungo na u pfesesa</p>	<p>Tshibveledzwa tsha vhudavidzani tshipfufhi:</p> <p>U řwala khungedzelo / posigarařa / garařa ya thambo</p> <p>Livhanya kha:</p> <p>Maitele a u řwala:</p> <p>U pulana, u ita mvetomveto, u dovhoolola, u dzudzanya, u vhalulula u itela u khakhulula zwo khakheaho, u řekedza</p> <p>Tshivhumbeo tsha tshibveledzwa na mbonalo dza luambo (Hu sedzwe kha 3.3)</p>	<p>Zwiga zwa u vhala zwa tshipitshi tsho livhaho na tshi so ngo livhaho (ndovhololo)</p> <p>Maambaita na maambaitwa</p> <p>Dzilafho ha vhukhaxhi ha girama nga murahu ha mushumo wa vhagudi wa u řwala</p> <p>Đivhaipfi kha nyimele</p>
17 na 18	<p>U aamba na u řekedza ha fomařa:</p> <p>Nyedziselo kha mulaedza wa tshibveledzwa tsha Ľitheretsha</p>	<p>U vhala u itela u pfesesa:</p> <p>Mveledziso ya đivhaipfi na kushumisele kwa luambo</p> <p>Tshibveledzwa tsha Ľitheretsha:</p> <p>U vhala tshibveledzwa tsha Ľitheretsha u itela u wana mafhungo na u pfesesa</p>	<p>Tshibveledzwa tsha vhudavidzani tshipfufhi: U shumisa tshibveledzwa tsha Ľitheretsha sa murango wa u řwala dayari kana vhurifhi ha khonani</p> <p>Livhanya kha:</p> <p>Maitele a u řwala:</p> <p>U pulana, u ita mvetomveto, u dovhoolola, u dzudzanya, u vhalulula u itela u khakhulula zwo khakheaho, u řekedza</p> <p>Tshivhumbeo tsha tshibveledzwa na mbonalo dza luambo (Hu sedzwe kha 3.3)</p>	<p>U đivha na u khwařhisedza phambano ya zwivhumbeo zwa luambo na milayo i shumiswaho kha luambo</p> <p>Đivhaipfi kha nyimele</p>
19 na 20	Milingo ya vhukati ha řwaha			

Mishumo ya u linga ha fomařa kha themo ya 2

Mushumo wa 5	Mushumo wa 6	Mushumo wa 7
<p>Orařa: U aamba ho lugiselwaho</p>	<p>Ľitheretsha: Mbudziso pfufhi</p>	<p>Milingo ya vhukati ha řwaha: Bambiri řa 1 – Luambo kha nyimele na Ľitheretsha Bambiri řa 2 – U řwala</p>

GIREIDI YA 11 THEMO YA 3				
Vhege	U thetshelesa na u amba Awara 2	U vhala na u tala Awara 3	U nwala na u nekedza Awara 2	Zwivhumbeo zwa Luambo na Milayo Awara 1 (mvanganyo na/u funza nga u vanga na u funza zwi khagala)
21 na 22	<p>U vhalela ntha ho lugiselwaho hu re na ndivho:</p> <p>U vhalela ntha ho sedzaho kha u vhala nga u tou elela, mubulo wa maipfi na thounu</p> <p>tsumbo: vhurifhi ha fomaļa ho nwalwaho nga ene muṅe/ vhagudi ngae kana vhaṅwe</p>	<p>U vhala na u tala ha nyengedzedzo ha mugudi e eṅhe:</p> <p>U vhala u itela u takalela:</p> <p>U vhala tsumbo dza marifhi a fomaļa</p>	<p>Tshibveledzwa tsha vhudavhidzani tshilapfu: U nwala vhurifhi ha fomaļa</p> <p>Livhanya kha:</p> <p>Maitele a u nwala:</p> <p>U pulana, u ita mvetomveto, u dovhoolola, u dzudzanya, u vhalulula u itela u khakhulula zwo khakheaho, u nekedza</p> <p>Tshivhumbeo tsha tshibveledzwa na mbonalo dza luambo (Hu sedzwe kha 3.3)</p>	<p>Vhushaka vhukati ha nehungo na tshiiwa kha liiti na maḡadzisi kha zwivhumbeo zwa fhungo</p> <p>Liipfanisi</p> <p>Nzudzanyo ya maipfi</p> <p>Divhaipfi kha nyimele</p>
23 na 24	<p>U thetshelesa u itela vhukwamani:</p> <p>U thetshelesa na u nekedza tsumbo: milaedza mipfufhi / ndaela / nqivhadzo</p>	<p>U vhala u itela u pfesesa:</p> <p>Mveledziso ya divhaipfi na kushumisele kwa luambo</p> <p>Tshibveledzwa tsha litheretsha</p> <p>U vhala tshibveledzwa tsha litheretsha u itela u wana mafhungo na u pfesesa</p>	<p>Tshibveledzwa tsha vhudavhidzani tshipfufhi: Imeiji / notsi dzi no vhewa kha vothi la firidzhi / mulaedza u re kha mutshini wa u fhindula</p> <p>Livhanya kha:</p> <p>Maitele a u nwala:</p> <p>U pulana, u ita mvetomveto, u dovhoolola, u dzudzanya, u vhalulula u itela u khakhulula zwo khakheaho, u nekedza</p> <p>Tshivhumbeo tsha tshibveledzwa na mbonalo dza luambo (Hu sedzwe kha 3.3)</p>	<p>U khaṅhisedza limudi la ndaela</p> <p>Zwivhumbeo tsha luambo: Fhungo la thoho na zwidodombedzwa zwine zwa li tikedza</p> <p>Zwifhinga</p> <p>Liipfanisi</p> <p>Divhaipfi kha nyimele</p>
25 na 26	<p>U vhalela ntha ho lugiselwaho hu re na ndivho:</p> <p>Tsumbo: Tshibveledzwa tsho nangiwaho</p>	<p>U vhala u itela u pfesesa:</p> <p>Mveledziso ya divhaipfi na kushumisele kwa luambo</p> <p>Tshibveledzwa tsha litheretsha</p> <p>U vhala tshibveledzwa tsha litheretsha u itela u wana mafhungo na u pfesesa</p>	<p>Maanea a nganetshelo: Tsumbo: U talutshhedza zwe wa vhuya wa ṅangana nazwo zwa shandukisa vhutshilo hau.</p> <p>Livhanya kha:</p> <p>Maitele a u nwala:</p> <p>U pulana, u ita mvetomveto, u dovhoolola, u dzudzanya, u vhalulula u itela u khakhulula zwo khakheaho, u nekedza</p> <p>Tshivhumbeo tsha tshibveledzwa na mbonalo dza luambo (Hu sedzwe kha 3.3)</p>	<p>Zwivhumbeo na milayo ya na kushumisele kwa luambo</p> <p>Dzilafho ha vhukhaki ha girama nga murahu ha mushumo wa vhagudi wa u nwala</p> <p>Divhaipfi kha nyimele</p>

GIREIDI YA 11 THEMO YA 3				
Vhege	U thetshelesa na u amba Awara 2	U vhala na u țalela Awara 3	U űwala na u űekedza Awara 2	Zwivhumbeo zwa Luambo na Milayo Awara 1 (mvanganyo na/u funza nga u vanga na u funza zwi khagala)
27 na 28	U thetshelesa hu re na u takalela: U thetshelesa ġirama ya radio / tshipitshi tsho rekhodiwaho / nyedziselo / u tamba nga u edzisela u vhala	U vhala u itela u pfesesa: Mveledziso ya ġivhaipfi na kushumisele kwa luambo Tshibveledzwa tsha ġitheretsha U vhala tshibveledzwa tsha ġitheretsha u itela u takalela na u pfesesa	Ndima: U űwala ndima ine wa ġo bvisela khagala na u tikedza mihumbulo yau nga ha tshinwe tshithu Livhanya kha: Maitele a u űwala: U pulana, u ita mvetomveto, u dovhoolola, u dzudzanya, u vhalulula u itela u khakhulula zwo khakheaho, u űekedza Tshivhumbeo tsha tshibveledzwa na mbonalo dza luambo (Hu sedzwe kha 3.3)	Thounu, ipfi / vhuġipfi, zwi ġiswaho nga mamudi ġivhaipfi i re kha nyimele
29 na 30	U amba hu si ha fomaġa: U haseledza hu elanaho na tshibveledzwa tsha ġitheretsha	Tshibveledzwa tsha ġitheretsha: U vhala tshibveledzwa tsha ġitheretsha u itela u takalela na u pfesesa U vhala na u țalela ha nyengedzedzo ha mugudi e ethe Tshibveledzwa tsha u engedza ndivho, tsumbo: fanthasi, muġoro	Tshibveledzwa tsha vhudavhidzani tshipfufhi: U űwala dayari / u sedzulusa tshġori tshipfufhi Livhanya kha: Maitele a u űwala: U pulana, u ita mvetomveto, u dovhoolola, u dzudzanya, u vhalulula u itela u khakhulula zwo khakheaho, u űekedza Tshivhumbeo tsha tshibveledzwa na mbonalo dza luambo (Hu sedzwe kha 3.3)	Madzina Vhuthihi na vhnunzhi Mavhudzisi Khanedza Dzilafho ha vkhakhaki ha girama nga murahu ha mushumo wa vhagudi wa u űwala ġivhaipfi i elanaho na tshibveledzwa tsha u vhala

Mishumo ya u linga ha fomaġa kha themo ya 3

Mushumo wa 8	Mushumo wa 9	Mushumo wa 10
Oraġa: U vhaleta nřha ho lugiselwaho	U űwala: Maanea Nganetshelo / Mbuletshedzo	Thesite ya 2: Luambo kha nyimele: Tholokanyondivho Manweledzo Zwivhumbeo na milayo ya kushumisele kwa luambo KANA ġitheretsha: Mbudziso pfufhi

GIREDI YA 11 THEMO YA 4				
Vhege	U thetshelesa na u amba Awara 2	U vhala na u țalela Awara 3	U űwala na u űekedza Awara 2	Zwivhumbeo zwa luambo na milayo ya kushumisele kwa luambo awara 1 (u funza nga u țhanganelanona u funza zwi khagala)
31 na 32	<p>U thetshelesa u itela u wana mafhungo:</p> <p>U amba hu si ha fomaļa</p> <p>U haseledza, tsumbo dza marifhi a khumbelo / mbilaelo</p>	<p>U vhala u itela u đivho kushumisele kwa luambo nga vhudzivha:</p> <p>U engedza űdivho: Zwithu zwa u vhala zwa ndeme</p> <p>U đivha țhalutshedzo yo dzumbamaho</p> <p>Tshibveledzwa tsha ļitheretsha</p> <p>U vhala tshibveledzwa tsha ļitheretsha u itela u wana mafhungo na u pfesesa</p>	<p>Tshibveledzwa tsha vhudavhidzani tshilapfu:</p> <p>U űwala vhurifhi ha khumbelo kana mbilaelo</p> <p>Livhanya kha:</p> <p>Maitele a u űwala:</p> <p>U pulana, u ita mvetomveto, u dovhoolola, u dzudzanya, u vhalulula u itela u khakhulula zwo khakheaho, u űekedza</p> <p>Tshivhumbeo tsha tshibveledzwa na mbonalo dza luambo (Hu sedzwe kha 3.3)</p>	<p>Maambaita na maambaitwa</p> <p>Țhalutshedzo i re khagala na yo dzumbamaho</p> <p>űdivho ya kushumisele kwa luambo nga űđila ya vudzivha</p> <p>Đivhaipfi kha nyimele</p>
33 na 34	<p>U thetshelesa u itela u wana mafhungo:</p> <p>U thetshelesa: U guda u űwala notsi</p> <p>U thetshelesa u itela u wana muhumbulo muhulwane, n.z.</p>	<p>U vhala u itela u pfesesa</p> <p>Mveledziso ya đivhaipfi na kushumisele kwa luambo</p> <p>Tshibveledzwa tsha ļitheretsha:</p> <p>U vhala tshibveledzwa tsha ļitheretsha u itela u takalela na u pfesesa</p>	<p>Tshibveledzwa tsha vhudavhidzani tshipufhi: U űwala notsi dza vhumba mafhungo o fhelelaho</p> <p>U űwala manweledzo:</p> <p>U nweledza tshibveledzwa tsho űewaho nga u tou űwala mbuno u ya nga buļethe</p> <p>Livhanya kha:</p> <p>Maitele a u űwala:</p> <p>U pulana, u ita mvetomveto, u dovhoolola, u dzudzanya, u vhalulula u itela u khakhulula zwo khakheaho, u űekedza</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Ndovhololo ya maambaita na maambaitwa • Mațanganyi • U shumisa luambo nga vhudzivha <p>Dzilafho ha vkhakhi ha girama nga murahu ha mushumo wa vhagudi wa u űwala</p> <p>Đivhaipfi kha nyimele</p>
35 and 36	<p>U amba hu si ha fomaļa:</p> <p>U haseledza, tsumbo: ļiriki dza luimbo</p>	<p>U vhala u itela u pfesesa:</p> <p>Mveledziso ya đivhaipfi na kushumisele kwa luambo</p> <p>U vhala na u țalela ha nyengedzedzo ha mugudi e eļhe:</p> <p>Tshibveledzwa tsha ļitheretsha u takalela na u điphina</p>	<p>Nđima: U űwala ndima ya u vhuisa muhumbulo ya pharagirafu mbili kha kushumisele kwa luambo kha muzika</p> <p>Livhanya kha:</p> <p>Maitele a u űwala:</p> <p>U pulana, u ita mvetomveto, u dovhoolola, u dzudzanya, u vhalulula u itela u khakhulula zwo khakheaho, u űekedza</p> <p>Tshivhumbeo tsha tshibveledzwa na mbonalo dza luambo (Hu sedzwe kha 3.3)</p>	<p>Mațaluli</p> <p>U shumisa luambo nga vhudzivha</p> <p>űđila ya u lumelisa i yelanaho na mvelele</p> <p>Redzhisițara</p> <p>Đivhaipfi kha nyimele</p>

GIREIDI YA 11 THEMO YA 4				
Vhege	U thetshesela na u amba Awara 2	U vhala na u țalela Awara 3	U řwala na u řekedza Awara 2	Zwivhumbeo zwa luambo na milayo ya kushumisele kwa luambo awara 1 (u funza nga u țhanganelanona u funza zwi khagala)
37 na 38	U amba hu si ha fomaļa: Ndovhololo: kijasi i si ya fomaļa na u haseledza ya tshigwada nga tshifhinga tsha ndugiselo ya mulingo	Tshibveledzwa tsha řitheretsha: Tsha ndugiselo ya mulingo	Ndugiselo ya mulingo: U řwala zwi tshi bva kha zwivhumbeo zwa vhusiki zwo nangwaho - u nanga țhoho na u țuțula muhumbulo / mapa wa muhumbulo Livhanya kha: Maitele a u řwala: U pulana, u ita mvetomveto, u dovholola, u dzudzanya, u vhalulula u itela u khakhulula zwo khakheaho, u řekedza Tshivhumbeo tsha tshibveledzwa na mbonalo dza luambo (Hu sedzwe kha 3.3)	Zwivhumbeo zwa luambo na milayo ya kushumisele Mushumo wa dikishinari / țhalusamaipfi / u guda maidioma / mirero / maambele a elanaho na tshibveledzwa tsho gudwaho Dzilafho ha vhukhaxhi ha girama nga murahu ha mushumo wa vhagudi wa u řwala řivhaipfi kha nyimele
39 na 40	Milingo ya mafheloni a řwaha			

Mishumo ya u linga ha fomaļa kha Themo ya 4

Mushumo wa 11

Milingo ya mafheloni a řwaha

Bammbiri řa 1 – Luambo kha nyimele na řitheretsha

Bammbiri řa 2 – U řwala

Bammbiri řa 3 – *Oraļa

*Maraga dza řwaha dza oraļa dza u amba, u thetshesela na a vhala. Maraga dza u fhedzisela dzi tea u katela na mushumo muthihi wo lugiselwaho wa u amba, mushumo muthihi wa u thetshesela na mushumo muthihi wo lugiselwaho wa u vhalela nřha na mushumo muthihi wa u haseledza.

3.5.3 PULANE YA U FUNZA YA GIREDI YA 12

Pulane ya n̄waha i nekedza mushumo muṭuku une wa fanela u itiwa na u lingiwa

Kha Gireidi ya 12 tshibveledzwa tsha ngudo ya fomaḷa (maṅwalwa o randelwaho) o vhaliwa u bva 1 u swika 12, tsumbo: awara dzine dza nga lingana mbili nga sekele ya tshirendo tshithihi kana nganeapfufhi nthihi kana tsiṗidatshithihi tsha nganea kana ḡirama. Arali nganea kana ḡirama ya luṭa luthihi yo nangiwa, mugudisi u tea u khethekanya mushumo nga yuniti dzine dza fanela u itiwa nga tshenetsho tshifhinga.

Kha gireidi 12 ho fanelwa u fhedzwa tshifhinga tshinzhi hu tshi khou itiwa ndovhololo na u lugisela vhagudi mulingo wa u fhedzisela wa n̄ḡa.

GIREDI YA 12 THEMO YA 1				
Vhege	U Thetshesela na u Amba Awara 2	U vhala na u ṭalela Awara 3	U N̄wala na u N̄kedza Awara 2	Zwivhumbeo zwa Luambo na Milayo ya kushumisele awara 1 (u funza ho ṭanganelanaho na hu re khagala)
1 na 2	<p>U thetshesela u itela u wana mafhungo</p> <p>Nga vhavhili-vhavhili na nga kilasi yoṭhe:</p> <p>U ḡivhadza mugudi-ngae hu tshi shumiswa mafhungo o n̄ewaho</p>	<p>U vhala wo tou fombe ha zwibveledzwa zwipufhi u itela u nweledza na u ita notsi:</p> <ul style="list-style-type: none"> Tshibveledzwa tsha mafhungo (tsumbo, ndima ya mbuletshedzo) Manweledzo a sa kondi a mbuno dza ndeme <p>U ḡivhadza mbuno na muhumbulo</p> <p>U vhala/ ṭalela ha Nyengedzedzo ha ene muṅe</p> <p>Thandela ya u vhala ho engedzedzwaho i a thomiwa</p>	<p>Nganetshelo / Maanea a mbuletshedzo</p> <p>Livhanya kha:</p> <p>Maitele a u n̄wala:</p> <p>U pulana, u ita mvetomveto, u dovholola, u dzudzanya, u vhalulula u itela u khakhulula zwo khakheaho, u n̄kedza</p> <p>Tshivhumbeo tsha tshibveledzwa na mbonalo dza luambo (Hu sedzwe kha 3.3)</p>	<p>Zwitatamennde, tshivhumbeo tsha fhungo (N̄efhungo - ḷiti - tshiiwa), maṭaluli</p> <p>U shumisa tshifhinga tsha zwino</p> <p>ḡivhaipfi bvaho kha tshibveledzwa tsho shumiswaho</p>
3 na 4	<p>U thetshesela u itela u wana mafhungo na u pfesesa:</p> <p>U funza mbonalo dza u thetshesela u itela u wana mafhungo na u pfesesa</p> <p>Mushumo wa tholokanyoḡivho ya u thetshesela</p>	<p>U vhala u itela u pfesesa</p> <p>Mveledziso ya ḡivhaipfi na kushumisele kwa luambo.</p> <p>Tshibveledzwa tsha ḷitheretsha</p> <ul style="list-style-type: none"> U ḡivhadza nga ha ḷitheretsha U sedza kha mbonalo wa ambedzana nga hadzo U vhala na u ambedzana nga tshibveledzwa. 	<p>Maanea a nganetshelo / mbuletshedzo</p> <p>Livhanya kha:</p> <p>Maitele a u n̄wala:</p> <p>U pulana, u ita mvetomveto, u dovholola, u dzudzanya, u vhalulula u itela u khakhulula zwo khakheaho, u n̄kedza</p> <p>Tshivhumbeo tshtshibveledzwa na mbonalo dza luambo (Hu sedzwe kha 3.3)</p>	<p>U bvisela khagala u nyanyuwa:</p> <p>maḡadzisi na maṭaluli (ndovhololo)</p> <p>ḡivhaipfi kha nyimele :</p> <p>U vhumba maḡadzisi (tsumbo.u ṭavhanya - u tshimbila nga u ṭavhanya) na maṭaluli (tsumbo: <i>Munna mulapfu o ḡa</i>)</p> <p>Digirii/ Vhuimo ha mbambedzo</p>

GIREDI YA 12 THEMO YA 1				
Vhege	U Thetshesela na u Amba Awara 2	U vhala na u T̄alela Awara 3	U Nwala na u N̄ekedza Awara 2	Zwivhumbeo zwa Luambo na Milayo ya kushumisele awara 1 (u funza ho t̄anganelanaho na hu re khagala)
5 na 6	<p>U amba na u n̄ekedza ha fomaḷa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • U n̄ekedza muvhigo mupfufh lwa oraḷai • U bvisela khagala muhumbulo nga ha t̄hoho yo ambiwaho nga hayo kilasini. 	<p>U vhala wo tou fombe ha zwibveledzwa zwipfufhi zwo tou n̄walwaho u itela u p̄fesesa kha vhuimo ha ipfi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • U funza ḡivhaipfi ya u bvisela khagala muhumbulo kana u n̄ea muvhigo • Tshibveledzwa tshi sumbedzaho muhumbulo / maime • U ḡivha na u t̄alutshedza kuvhonele kwa muvhali / maime. • U t̄alutshedza maime awe / kuvhonele kwawe • Tshibveledzwa itshi tshi nga yelana na t̄hoho yo shumiswaho kha u thetshesela. 	<p>Tshibveledzwa tsha vhudavhidzani tshilapfu:</p> <p>U n̄wala muvhigo mupfufhi</p> <p>Livhanya kha:</p> <p>Maitele a u n̄wala:</p> <p>U pulana, u ita mvetomveto, u dovhoolola, u dzudzanya, u vhalulula u itela u khakhulula zwo khakheaho, u n̄ekedza</p> <p>Tshivhumbeo tsha tshibveledzwa na mbonalo dza luambo (Hu sedzwe kha 3.3)</p>	<p>Milayo ya zwigwa zwa u vhala ya tshipitshi tsho livhaho na tshipitshi tshi so ngo livhaho</p> <p>U ita ndovhololo ya maambaita na maambaitwa</p> <p>Maḷangangayi</p> <p>Mavhudzisi</p> <p>Ḋivhaipfi: zwi tshi yelana na tshibveledzwa tsho vhalwaho</p> <p>Dzilafho ha vkhakhi ha girama nga murahu ha mushumo wa vhagudi wa u n̄wala</p>



GIREDI YA 12 THEMO YA 1				
Vhege	U Thetshesela na u Amba Awara 2	U vhala na u Talela Awara 3	U Nwala na u Nokedza Awara 2	Zwivhumbeo zwa Luambo na Milayo ya kushumisele awara 1 (u funza ho tlanganelanaho na hu re khagala)
7 na 8	<p>U amba hu si ha foma:</p> <p>U haseledza, mbonalo dza zwibveledzwa zwa litheretsha zwo gudwaho</p>	<p>U vhaela u itela u pfesesa:</p> <p>Mveledziso ya divhaipfi na kushumisele kwa luambo.</p> <p>Tshibveledzwa tsha litheretsha</p> <p>U tevhela mveledziso ya mubvumbedzwa kha nganeapfufhi/ u haseledza kha mbonalo dza tshirendo</p> <p>U vhala tshibveledzwa tsha litheretsha u itela u takalela na u pfesesa.</p>	<p>Tshibveledzwa tsha vhudavhidzani tshipfufhi:</p> <p>U dda fomo / khungedzelo / poswogara / gara ya thambo /</p> <p>U nwala notsi dza vhumba mafhungo o fhelelaho</p> <p>Tshibveledzwa tsha vhudavhidzani tshipfufhi</p> <p>U nwala manweledzo:</p> <p>U nweledza tshibveledzwa tsho newaho nga u tou nwala mbuno u ya nga dzibulethe</p> <p>Livhanya kha:</p> <p>Maitele a u nwala:</p> <p>U pulana, u ita mvetomveto, u dovhola, u dzudzanya, u vhalulula u itela u khakholula zwo khakheaho, u nokedza</p> <p>Tshivhumbeo tsha tshibveledzwa na mbonalo dza luambo (Hu sedzwe kha 3.3)</p>	<p>Zwiga zwa u vhala / Ndongazwiga</p> <p>Tshipitshi tsho livhaho na tshi so ngo livhaho</p> <p>Madzina</p> <p>Masala</p> <p>Dzilafho ha vhukhaki ha girama nga murahu ha mushumo wa vhagudi wa u nwala</p> <p>Divhaipfi i re kha nyimele</p>
9 na 10	<p>U thetshesela u itela u takalela:</p> <p>U thetshesela zwibveledzwa zwo fhambanaho, tsumbo. nyimbo / maipfi a nyimbo. U haseledza.</p> <p>KANA</p> <p>U anetshela tshitori:</p> <p>thandela/ phurodzhekiti ya nyengedzedzo ya u vhala</p>	<p>U vhala wo tou fombe ha zwibveledzwa zwi vhoneho zwo fhambanaho:</p> <ul style="list-style-type: none"> • U divhadza mbonalo dza tshibveledzwa tsha u tou vhona • U talela na u amba nga zwibveledzwa zwa u tou vhona zwo fhambanaho tsumbo. girafu, diagiramu, zwiwanyiso 	<p>Zwibveledzwa zwa vhudavhidzani zwipfufhi: / phositora / fujaya</p> <p>tsumbo: vhuambo ha u alusa tshikwama tsha tshimiswa</p> <p>Livhanya kha:</p> <p>Maitele a u nwala:</p> <p>U pulana, u ita mvetomveto, u dovhola, u dzudzanya, u vhalulula u itela u khakholula zwo khakheaho, u nokedza</p> <p>Tshivhumbeo tsha tshibveledzwa na mbonalo dza luambo (Hu sedzwe kha 3.3)</p>	<p>Maiti, mataluli na madzina - ndovhololo yo tlanganelo na u vhala na u nwala</p> <p>Zwifinga</p> <p>U talutshedza tshutshedzo ya maiti, mataluli na madzina a shumiswaho</p> <p>Dzilafho ha vhukhaki ha girama nga murahu ha mushumo wa vhagudi wa u nwala</p> <p>Divhaipfi: i re kha nyimele</p>

Mishumo ya u linga ya fomaḷa Themo Ya 1			
Mushumo wa 1	Mushumo wa 2	Mushumo wa 3	Mushumo wa 4
Oraḷa: Tholokanyonḑivho ya u thetshesela	Oraḷa: U haseldza	U ḡwala: Zwibveledzwa zwa vhudavhidzani zwilapfu / zwipfufhi	Thesite ya 1: Tholokanyonḑivho, manweledzo na zwivhumbeo na milayo na kushumisele Luambo kha nyimele: Tholokanyonḑivho Manweledzo Zwivhumbeo na milayo ya kushumisele kwa luambo



GIREIDI YA 12 THEMO YA 2				
Vhege	U Thetshelesa na u Amba Awara 2	U vhala na u Talela Awara 3	U n̄wala na u N̄kedza Awara 2	Zwivhumbeozwa luambo na milayo ya kushumisele Awara 1 (mvanganyo na u funza zwi khagala)
11 na 12	U amba hu si ha fomaḷa: U ṅea ndaela kana masia (tsumbo.tsumbanḡila ya bada ya bisi) zwigwadani / e eṭhe	U vhala wo tou fombe ha zwibveledzwa zwipfufhi zwo tou ṅwalwaho kha vhuimo ha fhungo na ha pharagirafu: U vhala tsumbo dza ndaela na masia	Zwibveledzwa zwa vhudavhidzani zwipfufhi: U ṅwala ndaela kana masia nga ha, tsumbo:u swika huṅwe fhethu nga u shumisa tsumbanḡila ya bada ya bisi Livhanya kha: Maitele a u ṅwala: U pulana, u ita mvetomveto, u dovholola, u dzudzanya, u vhalulula u itela u khakulula zwo khakheaho, u ṅekedza Tshivhumbeo tsha tshibveledzwa na mbonalo dza luambo (Hu sedzwe kha 3.3)	Mamudi a ndaela Masala Maṅanganyi a lunzhedanaho a sumbedzaho zwiitisi (tsumbo.ṅauri, hone, honeha) na tshifhinga (tsumbo. zwiḡa,zwi tevhelaho,nga murahur) Thangeladzina (ndovhololo) Ḍivhaipfi kha nyimele
13 na 14	U amba na u ṅekedza ha fomaḷa: U ambedzana ha fomaḷa U ambedzana nga ha ṭhoho na u dzhenelela kha u haseledza	U vhaḷela u itela u pfesesa: Mveledziso ya ḡivhaipfi na kushumisele kwa luambo, tsumbo, u ḡivha na u ita u haseledza nga ha mushumo waa zwiteṅwa zwa girama, tsumbo, zwifhinga, maṭaluli Tshibveledzwa tsha ḷitheretsha U vhala tshibveledzwa tsha ḷitheretsha u itela u takalela na u pfesesa	Zwibveledzwa zwa vhudavhidzani zwilapfu: U ṅwala tshipitshi tsho lugiselwaho Livhanya kha: Maitele a u ṅwala: U pulana, u ita mvetomveto, u dovholola, u dzudzanya, u vhalulula u itela u khakulula zwo khakheaho, u ṅekedza Tshivhumbeo tsha tshibveledzwa na mbonalo dza luambo (Hu sedzwe kha 3.3)	U dovholola zwivhumbeo zwa luambo na milayo ya kushumisele kwa luambo Ndivho ya kushumisele kwa luambo nga ṅila ya vudzivha Thangeladzina) Mushumo wa ṭhalusamaipfi Dzilafho ha vhukhaki ha girama nga murahu ha mushumo wa vhagudi wa u ṅwala Ḍivhaipfi kha nyimele
15 na 16	U thetshelesa u itela u wana mafhungo: Tholokanyonḡivho ya u thetshelesa u thetshelesela u wana mafhungo o khetheaho Tsumbo, khungedzelo dzi pḡalaho kana mufhindulano U amba hu si ha fomaḷa U amba nga ha zwiṭalusi zwa tshibveledzwa tsha u tou vhona	U vhaḷela u itela u pfesesa: U vhala na u ṭalutshedzela mbonalo dza, tsumbo: zwibveledzwa zwa u tou vhona tsumbo.: khathuni,zwiṭripi zwa khomiki / khomiki dza vidio Tshibveledzwa tsha ḷitheretsha U vhala tshibveledzwa tsha ḷitheretsha u itela u takalela na u pfesesa	Zwibveledzwa tsha vhudavhidzani tshipfufhi U ṅwala khungedzelo / phoswogaraṭac/ garaṭa dza thambo Livhanya kha: Maitele a u ṅwala: U pulana, u ita mvetomveto, u dovholola, u dzudzanya, u vhalulula u itela u khakulula zwo khakheaho, u ṅekedza Tshivhumbeo tsha tshibveledzwa na mbonalo dza luambo (Hu sedzwe kha 3.3)	U dovholola ya zwivhumbeo zwa luambo na milayo ya kushumisele kwa luambo U dzhiela nzhele vhukuma kushumisele kwa luambo Mafurase, zwivhumbeo na milayo na kushumisele Dzilafho ha vhukhaki ha girama nga murahu ha mushumo wa vhagudi wa u ṅwala Ḍivhaipfi i re kha nyimele

GIREIDI YA 12 THEMO YA 2				
Vhege	U Thetshelesa na u Amba Awara 2	U vhala na u Tala Awara 3	U n̄wala na u N̄kedza Awara 2	Zwivhumbeozwa luambo na milayo ya kushumisele Awara 1 (mvanganyo na u funza zwi khagala)
17 na 18	<p>U amba ha fomaḷa na u n̄kedza:</p> <p>U ita nyedzisele kha mulaedza kha tshibveledzwa tsha ḷitheretsha</p>	<p>U vhalela u itela u pfesesa:</p> <p>Mveledziso ya ḡivhaipfi na u shumisa luambo</p> <p>Tshibveledzwa tsha ḷitheretsha</p> <p>U vhala tshibveledzwa tsha ḷitheretsha u takalela na u pfesesa</p>	<p>Zwibveledzwa zwa vhudavhidzani zwipfufhi: U shumisa tshibveledzwa tsha ḷitheretsha sa murango wa u n̄wala dayari kana vhurifhi ha vhukonani</p> <p>Livhanya kha:</p> <p>Maitele a u n̄wala:</p> <p>U pulana, u ita mvetomveto, u dovholola, u dzudzanya, u vhalulula u itela u khakhulula zwo khakheaho, u n̄kedza</p> <p>Tshivhumbeo tsha tshibveledzwa na mbonalo dza luambo (Hu sedzwe kha 3.3)</p>	<p>U dovholola ya zwivhumbeo zwa luambo na milayo ya kushumisele</p> <p>Ndivho ya kushumisele kwa luambo nga n̄ḡila ya vudzivha</p> <p>U ḡivha na u khwaḡhiseza zwivhumbeo na milayo na kushumisele .</p> <p>Ḋivhaipfi i re kha nyimele</p>
19 ana 20	<p>Milingo ya vhukati ha n̄waha</p>			

Mishumo ya u linga ya fomaḷa kha THEMO YA 2		
Mushumo wa 5	Mushumo wa 6	Mushumo wa 7
<p>Oraḷa:</p> <p>Tshipitsi tsho lugiselwaho</p>	<p>ḷitheretsha:</p> <p>Mbudziso pfufhi</p>	<p>Milingo ya vhukati ha n̄waha:</p> <p>Bambiri ḷa 1 – Luambo kha nyimele na ḷitheretsha</p> <p>Bambiri ḷa 2 – U n̄wala</p>

GIREIDI YA 12 THEMO YA 3				
Vhege	U Thetshelesa na u Amba Awara 2	U Vhala na u Tala Awara 3	U űwala na u űekedza Awara 2	Zwivhumbeo zwa luambo na milayo ya kushumisele Awara 1 (thanganelano/kana yo ima i yothe)
21 na 22	<p>U vhalela ntha ho lugiselwaho hu re na ndivho:</p> <p>U vhalela ntha ho sedzaho kha u vhala nga u tou elela, mubulo wa maipfi na thounu Tsumbo: Vhurifhi ha fomaļa ho űwalwa nga ene muņe / vhagudi ngae kana vhaņwe</p>	<p>U vhala / u tala ha nyengedzedzo ha mugudi e ethe:</p> <ul style="list-style-type: none"> • U vhala u itela u takalela: • U vhala tsumbo dza marifhi a fomaļa <p>Tshibveledzwa tsha Litheretsha:</p> <p>U vhala tshibveledzwa tsha litheretsha u itela u takalela na u pfesesa</p>	<p>Tshibveledzwa tsha vhudavhidzani tshilapfu:</p> <p>U űwala vhurifhi ha fomaļa kana ha khumbelo / khumbelo ya mushumo / mbilaelo / u pfela vhuņungu / thambo / u livhuwa / u fhululedza</p> <p>Livhanya kha:</p> <p>Maitela a u űwala:</p> <p>U pulana, u ita mvetomveto, u dovhola, u dzudzanya, u vhalulula u itela u khakhulula zwo khakheaho, u űekedza</p> <p>Tshivhumbeo tsha tshibveledzwa na mbonalo dza luambo (Hu sedzwe kha 3.3)</p>	<p>U dovhola ya zwivhumbeo zwa luambo na milayo na kushumisele</p> <p>Ndivho ya kushumisele kwa luambo nga nđila ya vudzivha</p> <p>Vhuņumani ha űefhungo na tshiiwa na liti na litaluli kha tshivhumbeo tsha fhungo</p> <p>Mapfanisi</p> <p>Nzudzanyo ya maipfi</p> <p>Divhaipfi kha nyimele</p>
23 na 24	<p>U thetshelesa u itela zwa u ambedzana:</p> <p>U thetshelesa na u nekedza, tsumbo Milaedza mipfufhi / ndaela / dzinđivhadzo</p> <p>U amba hu si ha fomaļa</p> <p>U haseledza, tsumbo: Nđila dza kale na nđila ntswa dza u haseledza</p>	<p>U vhala u itela u pfesesa:</p> <p>Mveledziso ya divhaipfi na kushumisele kwa luambo</p> <p>Tshibveledzwa tsha Litheretsha</p> <p>U vhala tshibveledzwa tsha litheretsha u itela u takalela na u pfesesa</p>	<p>Tshibveledzwa tsha vhudavhidzani tshipfufhi:</p> <p>U dovhola mbonalo dza u űwala milaedza mipfufhi tsumbo: Imejiji / notsi dzi no vheva kha vothi ļa firidzhi / mulaedza u re kha mutshini wa u fhindula</p> <p>KANA</p> <p>Ndaela kha thoho dzo nangiwo</p> <p>Livhanya kha:</p> <p>Maitela a u űwala:</p> <p>U pulana, u ita mvetomveto, u dovhola, u dzudzanya, u vhalulula u itela u khakhulula zwo khakheaho, u űekedza</p> <p>Tshivhumbeo tsha tshibveledzwa na mbonalo dza luambo (Hu sedzwe kha 3.3)</p>	<p>Zwivhumbeo zwa luambo na milayo ya kushumisele</p> <p>Ndivho ya kushumisele kwa luambo nga nđila ya vudzivha</p> <p>U khaņhisedza ļimudi ļa ndaela</p> <p>Tshivhumbeo tsha luambo: fhungo ļa thoho na zwidodombedzwa zwine zwa ļi tikedza</p> <p>Liti</p> <p>ļipfanisi</p> <p>Divhaipfi kha nyimele</p>

GIREIDI YA 12 THEMO YA 3				
Vhege	U Thetshelesa na u Amba Awara 2	U Vhala na u Ƨalela Awara 3	U űwala na u űekedza Awara 2	Zwivhumbeo zwa luambo na milayo ya kushumisele Awara 1 (Ƨhanganelano/kana yo ima i yoƧhe)
25 na 26	<p>U vhalela nƧha ho lugiselwaho hu re na ndivho:</p> <p>Tsumbo: tshibveledzwa tsho nangiwaho</p> <p>U haseledza</p>	<p>U vhala u itela u pfesesa:</p> <p>Mveledziso ya Ƨivhaipfi na kushumisele kwa luambo</p> <p>Tshibveledzwa tsha Ƨitheretsha:</p> <p>U vhala tshibveledzwa tsha Ƨitheretsha u itela u takalela na u pfesesa</p>	<p>Maanea a Ƨhaluso / a nganetshelo</p> <p>Tsumbo: Tshenzhemo nthihi ye ya shandukisa vhutshilo hanga</p> <p>Livhanya kha:</p> <p>Maitele a u űwala:</p> <p>U pulana, u ita mvetomveto, u dovhola, u dzudzanya, u vhalulula u itela u khakhulula zwo khakheaho, u űekedza</p> <p>Tshivhumbeo tsha tshibveledzwa na mbonalo dza luambo (Hu sedzwe kha 3.3)</p>	<p>Zwivhumbeo na milayo ya kushumisele kwa luambo</p> <p>Dzilafho ha vhukhaxhi ha girama nga murahu ha mushumo wa vhagudi wa u űwala</p> <p>Ƨivhaipfi i re kha nyimele</p>
27 na 28	<p>U thetshelesa u itela u takalela:</p> <p>U thetshelesa Ƨirama ya radio / tshipitshi tsho rekhodiwaho / nyedzisele / u vhala Ƨitambwa</p> <p>U amba hu si ha fomaƧa:</p> <p>U haseledza nga zwigwada, tsumbo: u bvisela khagala muhumbulo u bva kha tshibveledzwa tsha u tou pfa</p>	<p>U vhala u itela u pfesesa:</p> <p>Mveledziso ya Ƨivhaipfi na u shumisa luambo</p> <p>Tshibveledzwa tsha Ƨitheretsha</p> <p>U vhala tshibveledzwa tsha Ƨitheretsha u itela u takalela na u pfesesa</p>	<p>Tshibveledzwa tsha vhudavhidzani tshilapfu:</p> <p>U űwala riviya/ tzedzuliso ya tshitori tshipufhi tsho vhalwaho</p> <p>Livhanya kha:</p> <p>Maitele a u űwala:</p> <p>U pulana, u ita mvetomveto, u dovhola, u dzudzanya, u vhalulula u itela u khakhulula zwo khakheaho, u űekedza</p> <p>Tshivhumbeo tsha tshibveledzwa na mbonalo dza luambo (Hu sedzwe kha 3.3)</p>	<p>U dovhola ya zwivhumbeo zwa luambo na milayo ya kushumisele kwa luambo</p> <p>Ndivho ya kushumisele kwa luambo nga nƧila ya vudzivha</p> <p>Thounu, ipfi, zwine zwa Ƨisa</p> <p>mamudu</p> <p>Ƨivhaipfi kha nyimele</p>
29 na 30	<p>Tshipitshi tshi si tsha fomaƧa:</p> <p>U haseledza yo livhaho kha tshibveledzwa tsha Ƨitheretsha</p>	<p>Tshibveledzwa tsha Ƨitheretsha:</p> <p>U vhala tshibveledzwa tsha Ƨitheretsha u itela u takalela na u itela u pfesesa</p> <p>U vhala na u Ƨalela ha nyengedzedzo ha muthu e eƧhe:</p> <p>Tshibveledzwa tsha u engedza nƧivho tsumbo, zwa khumbulelwa / fanthasi, muloro</p>	<p>Tshibveledzwa tsha vhudavhidzani tshipufhi: U űwala dayari / u ita tzedzuliso ya tshitori tshipufhi</p> <p>Livhanya kha:</p> <p>Maitele a u űwala:</p> <p>U pulana, u ita mvetomveto, u dovhola, u dzudzanya, u vhalulula u itela u khakhulula zwo khakheaho, u űekedza</p> <p>Tshivhumbeo tsha tshibveledzwa na mbonalo dza luambo (Hu sedzwe kha 3.3)</p>	<p>U dovhola zwivhumbeo na milayo ya kushumisele kwa luambo</p> <p>Ndivho ya kushumisele kwa luambo nga nƧila ya vudzivha</p> <p>Madzina - kha vhuthihi na kha vhunzhi</p> <p>Mavhudzisi</p> <p>Khanedza</p> <p>Dzilafho ha vhukhaxhi ha girama nga murahu ha mushumo wa vhagudi wa u űwala</p> <p>Ƨivhaipfi i elanaho na tshibveledzwa tsha u vhala</p>

Mishumo ya u linga ya fomaḷa kha themo ya 3		
Mushumo wa 8	Mushumo wa 9	Mushumo wa 10
Oraja: U vhalela nṭha ho lugiselwaho	U ṅwala: Maanea	*Milingothangeli Bammbiri 1 – Luambo kha nyimele na ḷitheretsha (120) Bammbiri 2 – U ṅwala (80) KANA Thesite yo ṅwaliwaho

***Milingothangeli:** Kha Gireidi ya 12 muṅwe wa mishumo kha Themo ya 2 kana Themo ya 3 u tea u vha mulingo wa nga ngomu. Kha nyimele ine mulingo muthihi kha mivhili ya nga ngomu ya ṅwalwa kha Gireidi ya 12, muṅwe wa milingo u tea u imelwa nga thesite mafheleloni a themo (mushumo wa 8 na wa 10).



GIREDI YA 12 THEMO YA 4				
Vhege	U Thetshelesa na u Amba Awara 2	U Vhala na u Tala Awara 3	U Nwala na u Nokedza Awara 3	Zwivhumbeo zwa luambo na milayo ya kushumisele
31 na 32	<p>U amba hu si ha fomaļa: U haseledza ya kilasi na ya tshigwada i si ya fomaļa hu tshi itelwa ndugiselo ya mulingo</p>	<p>U vhala wo tou fombe zwibveledzwa zwipfufhi zwo tou nwalwaho u itela u pfesesa vhuimo ha fhungo na ha phara U shumisa mabambiri a mulingo a kale u itela u vusuludza ngudo ya tshibveledzwa tsha fomaļa na zwiṭirathedzhi zwa u vhala mugudi o tou fombe hu tshi itelwa ndugiselo ya mulingo wa nnḁa</p>	<p>U shumisa mabambiri a kale a mulingo u ita ndovhololo ya tshivhumbeo tsha mulingo u itela ndugiselo ya mulingo wa nnḁa Livhanya kha: Maitele a u nḁwala: U pulana, u ita mvetomveto, u dovholola, u dzudzanya, u vhalulula u itela u khakhulula zwo khakheaho, u nokedza shivhumbeo tsha tshibveledzwa na mbonalo dza luambo (Hu sedzwe kha 3.3)</p>	<p>Zwivhumbeo zwa luambo na milayo ya kushumisele Ndivho ya kushumisele kwa luambo nga nḁila ya vudzivha U shumisa mabambiri a mulingo a kale u ita ndovhololo ya luambo hu u itela dzindugiselo dza u nḁwala mulingo wa nnḁa</p>
33 na 34	<p>U amba hu si ha fomaļa: U haseledza nga kilasi na nga tshigwada hu si ha fomaļa hu tshi itelwa u ita ndugiselo ya mulingo</p>	<p>U vhala wo tou fombe tshibveledzwa tsho tou nḁwaliwaho tshipfufhi u itela u pfesesa kha vhuimo ha ipfi: U shumisa mabambiri a mulingo a kale u itela u vusuludza ngudo ya tshibveledzwa tsha fomaļa na zwiṭirathedzhi zwa u vhala mugudi o tou fombe hu tshi itelwa ndugiselo ya mulingo wa nnḁa</p>	<p>U shumisa mabambiri a kale a mulingo u ita ndovhololo ya tshivhumbeo tsha mulingo u itela ndugiselo ya mulingo wa nnḁa Livhanya kha: Maitele a u nḁwala: U pulana, u ita mvetomveto, u dovholola, u dzudzanya, u vhalulula u itela u khakhulula zwo khakheaho, u nokedza Tshivhumbeo tsha tshibveledzwa na mbonalo dza luambo (Hu sedzwe kha 3.3)</p>	<p>Zwivhumbeo zwa luambo na milayo ya kushumisele kwa luambo Ndivho ya kushumisele kwa luambo nga nḁila ya vudzivha U shumisa mabambiri a mulingo a kale u ita ndovhololo ya luambo hu u itela dzindugiselo dza u nḁwala mulingo wa nnḁa Divhaipfi i elanaho na tshibveledzwa tsha u vhala i tshi bva kha mabambiri a mulingo wo fhiraho</p>
35 na 36	MULINGO WA NNḁA			
37 na 38	MULINGO WA NNḁA			
39 na 40	MULINGO WA NNḁA			
<p>Mulingo wa mafheloni a nḁwaha: Bambiri ļa 1 – Luambo kha nyimele na Lṭitheretsha Bambiri ļa 2 – U nḁwala Bambiri ļa 3 – *Oraļa *Oraļa: Maraga dza nḁwaha dza mushumo wa oraļa wa u amba, u thetshelesa na u vhala. Maraga dza u fhedzisela dzi fanela u katela mushumo muthihi wa u amba wo dzudzanyelwaho, mushumo muthihi wa u thetshelesa na miṁwe, sa u vhala ho dzudzanyelwaho, u amba hu so ngo dzudzanyelwaho/u amba hu si ha fomaļa kha mushumo wa tshigwada.</p>				

KHETHEKANYO YA 4.: U LINGA KHA LUAMBO LWA U ENGEDZEDZA LWA VHUVHILI

4.1 Marangaphanda

U linga ndi maitete o dzudzanywaho ane a do dzula a tshi khou itea hu tshi topolwa, u kuvhanganya na u talutshedza mafhungo nga ha kushumele kwa vhagudi, hu tshi khou shumiswa zwivhumbeo zwo fhambanaho zwa u linga. Zwi dzhia maga maṅa: u bvedza na u kuvhanganya vhuṅanzi ha tswikelelo; u sedzulusa vhuṅanzi uho; u rekhoda mawanwa na u shumisa mafhungo aya u itela u pfesesa na u do thusa kha mveledziso ya mugudi u itela u khwinisa maitete a u guda na u funza.

U linga hu tea u katela maitete oṅhe mavhili ane a si vhe fomaḷa (U linga ha vhugudisi) na ha fomaḷa (U linga ha u Guda). Kha nzulele dzoṅhe idzi mbili vhagudi vha tea u vhighelwa murahu tshifhinga tshoṅhe u itela u khwaṅhisedza tshenzhemo ya u guda.

U linga zwikili zwa luambo zwi tea u ṅanganywa. U linga tholokanyondivho zwi tea u ṅumanywa na kushumisele kwa laumbo. U linga u ṅwala zwi tea u dzhenisa ṅhoho dzine dza vha dza zwithu zwi no bvelela kha vhutshilo ha vhukuma.

4.2 U linga ha ḍuvha ḷiṅwe na ḷiṅwe kana hu si ha fomaḷa

U linga ha vhugudisi hu na ndivho ya u kuvhanganya mafhungo tshifhinga tshoṅhe nga ha vhukoni ha mugudi vhune hu nga shumiswa kha u khwinisa u guda havho.

U linga hu si ha fomaḷa ndi mushumo wa ḍuvha ḷiṅwe na ḷiṅwe wa u lavhelesa mvelephanda ya vhana. Izwi zwi itwa nga ndavheleso, u haseledza, tsumbedzo dza phrakhithikhala, khoniferentsi dza mudededzi na vhana, u ṅangana hu si ha fomaḷa kiḷasini, nz. U linga hu si ha fomaḷa hu leluwa u fana na u ima nga tshifhinga tsha ngudo, u lavhelesa fhanu kana u amba na vhana uri u guda hu khou bvela hani phanda. U linga hu si ha fomaḷa hu tea u shumiswa u vhigha mawanwa na u thusa u pulana kufunzele, fhedzi a hu tei u rekhodiwa. Zwi so ngo vhoneḷa zwi zwine zwa vha thungo na mishumo ya u guda i no khou itea kiḷasini. Vhagudi kana vhagudisi vha nga kona u koreka iyi mishumo ya u linga.

U ḍilinga na u linga khonani zwi dzhenisa vhagudi kha ndingo. Izwi ndi zwa ndeme sa izwo zwi tshi tendela vhagudi u guda na u vhuisa mihumbulo nga ha vhukoni havho. Mvelele dza mishumo ya u linga i si ya fomaḷa dza ḍuvha ḷiṅwe na ḷiṅwe a dzi rekhodiwi lwa fomaḷa nga nṅani ha musi arali mudededzi a tshi ṅoda u ita zwenezwo zwa u linga. Mvelelo dza mishumo ya u linga i si ya fomaḷa dza ḍuvha ḷiṅwe na ḷiṅwe a dzi dzhielwi ṅṅha kha u phasisa na kha ṅhanziela.

4.3 U linga ha fomaļa

Mishumo yoṭhe ya u linga ine ya vhumba mbekanyamushumo dza u linga dza fomaļa dza ṅwaha dzi dzhiwa sa u linga ha fomaļa. Mishumo ya u linga ya fomaļa i a korekiwa na u rekhodiwa lwa fomaļa nga mudededzi lwa u phasisa na ṭhanziela. Mishumo yoṭhe ya u linga ya fomaļa i tea u modarethiwa u itela uri nangoho vhunzani hu dzule hu ha maimo a ṅṅha na u vhona uri maimo o teaho o swikelelwa.

U linga ha fomaļa hu ṅea vhagudisi ṅṅila ya sisitemethikhi ya u ṭṭhaṭhuvha yavhuḍi ine vhagudi vha khou bvelela ngayo kha gireidi na kha thero. Tsumbo ya u linga ha fomaļa ndi Thesite, milingo, mishumo ya phrakhithikhala, thandela, u ṅetshedza ha oraļa, tsumbedzo, kushumele, nz. Mishumo ya u linga ya fomaļa i vha tshipiḍa tsha mbekanyamushumo ya u linga ya ṅwaha woṭhe kha gireidi iṅwe na iṅwe na kha thero.iṅwe na iṅwe.

Thebuļu i tevhelaho i ṅea ṭṭhoda dza u linga ha fomaļa kha Luambo lwa u Engedzedza lwa Vhuvhili:

Thebuļu ya 1: Nyangaredzo ya thodea dza mbekanyamushumo ya u linga Gireidi dza 10-11

U linga ha fomaļa		
Vhukati ha ṅwaha	Mulingo wa mafheloni a ṅwaha	
25%	75%	
U linga ho teiwaho tshikoloni (LTT/SBA)	Mabambiri a mulingo wa mafheloni a ṅwaha	
25%	50 %	25 %
<ul style="list-style-type: none"> • Thesite mbili (2) • Mishumo ya 7 • Mulingo muthihi (1) (vhukati ha ṅwaha) 	Milingo ya u ṅwala Bammbiri 1 (Awara 2½) – Luambo kha nyimele na Ḳitheretsha Bammbiri 2 (Awara 2) – U ṅwala	Mishumo ya u linga ha Oraļa: Bammbiri 3 U thetshesesa Tshipitshi tsho lugiselwaho u haseledza U vhalela ṅṅha ho / u haseledza Mishumo ya oraļa yo itwaho vhukati ha ṅwaha i vhumba ndingo ya ṅṅa ya mafheloni a ṅwaha

Thebuļu ya 2: Mbekanyamushumo ya u linga Gireidi dza 10-12

U linga ha fomaļa		
Vhukati ha ṅwaha	Mulingo wa mafheloni a ṅwaha	
25%	75%	
U linga ho teiwaho tshikoloni (LTT) -	Mabambiri a mulingo wa mafheloni a ṅwaha	
25%	50 %	25 %
<ul style="list-style-type: none"> • Thesite nthihi (1) • Mishumo ya 7 • Milingo mivhili (2) (vhukati ha ṅwaha na wa u rangela) 	Milingo ya u ṅwala Bammbiri 1 (Awara 2½) – Luambo kha nyimele na Ḳitheretsha Bammbiri 2 (Awara 2) – U ṅwala	Mishumo ya U linga ha Oraļa: Bammbiri 3 U thetshesesa Tshipitshi tsho lugiselwaho u haseledza U vhalela ṅṅha ho / u haseledza Mishumo ya oraļa yo itwaho vhukati ha ṅwaha i vhumba ndingo ya ṅṅa ya mafheloni a ṅwaha.

Zwivhumbeo zwa u linga zwo shumiswaho zwi tea u elana na miṅwaha ya muthu na maimo a u bveledzisa. Nyolo ya mishumo iyi i tea zwi re ngomu kha thero na u dzhenisa mishumo yo fhambanaho u itela u swikelela zwipikwa.

U linga ha fomaḽa hu tea u thusa kha tshivhalo, maimo a u ḽivha na vhukoni ha vhagudi sa zwe zwa sumbedziswa afha fhasi:

Thebuḽu ya 3: Nyangaredzo ya ṽoḽea dza mbekanyamushumo ya u ḽinga Gireidi ya 12

Maimo	Mushumo	Phesenthedzhi Mushumo
Mbudziso dza ṽalutshedzo dzi re khagala/ dzi so ngo dzumbamaho (Vhuimo 1) U dzudzanyulula (Vhuimo 2)	<ul style="list-style-type: none"> • Mbudziso dzi no amba nga mafhungo a so ngo buletshedzwaho nga maanḽa ngomu mafhungoni. • Bulani zwithu/vhathu/fhethu/elemennde ... • Bulani mbuno/vhungane/ndivho/mihumbulo ... • Topolani vhungani/vhathu/zwiitisi... • Itani mutevhe wa dziphoinde- ndivho/mbuno/vhungani ... • ṽalutshedzani fhethu/muthu/muanewa ... • Ambani hafhu nga zwo iteaho/tshipiḽa/tshenzhemo • Mbudziso dzine dza ṽoḽa u sengulusa, u ṽanganya na u vhekanywa ha mafhungo • U nweledza mbuno khulwane/mihumbulo/vhuḽi na vhuvhi... • U amba zwi no fana/phambano ... 	Maimo 1 na 2: 40%
U humbulela (Vhuimo 3)	Mbudziso dzine dza ṽoḽa vhagudi vha tshi ṽalutshedzela milaedza i so ngo bviselwaho khagala nga u ṽumanya mafhungo u bva kha zwipiḽa zwo fhambanaho zwa tshibveledzwa kana vhuṽaledzi kha tshibveledzwa na kha ndivho thangeli kana tshenzhemo ine vha vha nayo na u swikelela magumo.. U ṽalutshedza muhumbulo muhulwane/ mulaedzw ... U vhambedza mihumbulo/vhuvha/nyito ... Ndi ifhio ndivho/vhuvha/ṽuṽhuwedzo/vhungani ha muṽwali (kana muanewa) ... ṽalutshedzani zwiitisi/mvelelo dza... Ndi ifhio nzumbululo ya nyito/zwo ambiwaho/vhuvha (nz.) nga ha muṽalutshedzi/ muṽwali/muanewa... Ndi zwifhio, zwine na humbula uri zwi ḽo vha mvelelo (nz.) zwa nyito/nyimele ...	Vhuimo 3: 40%

U ṭhaṭhuvha/ saukanya (Vhuimo 4)	Mbudziso hedzi dzi amba nga khaṭhulo ho sedzwa ndeme. Dzi dzhenisa khaṭhulo nga ha vhungoho, u fulufhedzea, mbuno na kuvhonele, vhundeme, kupfalele na kuhumbulele na mafhungo sa u ṭoḍea na u ṭanganedzea ha tsheo na nyito u ya nga ha ndeme ya kutshilele.	
U takalela (Vhuimo 5)	<ul style="list-style-type: none"> • Ni humbula uri zwe zwa bvelela ndi zwa ndeme/ngoho/zwi a konadzea ...? • U ṭaṭa ha muṅwali ndi ha ndeme/u pfala/a vhu hanedzei... • Haseledzani/ni ṅee mihumbulo lwa u sasaladza nga ha nyito, ndivho, tshiitisi, vhuvha, mahumbulwa, masiandaitwa ... • Ni a tendelana na muhumbulo/tshitatamennde/ndavheleso/ṭhaluso • Nga kuvhonele kwaṅu, muṅwali/muṭalutshedzi/muanewa u kha ngoho a tshi humbulelela/imelela uri (ni tikedze phindulo yaṅu/ni ṅee vhungane ha phindulo yaṅu) • Naa vhuvha/kutshilele/nyito ya muanewa ndi hone kana u ṭanganedzea kha inwi. Ni ṅee thikhedzo kha phindulo yaṅu. • Nyito/vhuvha/zwiitisi zwa muanewa zwi sumbedza mini nga ha ene muṅe musii ho sedzwa matshilele a ṭanganedzeaho? • Ambani nga u sasaladza/ni ṅea mahumbulwa nga ha ndeme ya khaṭhulo kha maṅwalwa <p>Mbudziso idzi dzo livhiswa kha u sedza u kwamea ha ndeme na ha muhumbulo wa mutshudeni nga tshibveledzwa. Dzi livha kha kufhindulele ku no nyanyula kwa zwi re ngomu, u ḍibaḍekanya na vhaanewa na zwiwo na u mangala kushumisele kwa luambo nga muṅwali (sa u nanga maipfi na zwifanyiso zwa muhumbulo).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ambani nga ha phindulo yaṅu kha maṅwalwa/ tshiwo/ nyimele/ khuḍano/ thaidzo ... • Ni a pfela vhuṭungu muanewa? Ndi nyito/tsheo ye na vha ni tshi ḍo vha no dzhia arali no vha ni kha nzulele i no fana na iyo? • Ambani ni ṅee maipfi nga kushumisele kwa luambo nga muṅwali 	Maimo 4 na 5: 20%



4.4 Mbekanyamushumo ya u linga

Mbekanyamushumo ya U linga yo dzudzanywa/disainiwa uri i phadladze mishumo ya u linga ya fomaļa kha thero dzothe tshikoloni u budekana na themo yothe

4.4.1 Thođa dza nyangaredzo

Thebuļu dzi tevhelaho dzi nea nyangaredzo ya thođa ya Mbekanyamushumo ya u Linga ya themo inwe na inwe kha Luambo lwa u Engedzedza lwa Vhuvhili

Thebulu ya 1: Thođa dza nyangaredzi dza mbekanyamushumo dza u linga dza Gireidi dza 10-11

Mbekanyamushumo ya u linga			
LTT (SBA) nga themo			Milingo ya mafheloni a nŵaha
Themo ya 1: Mishumo miraru (3) + Thesite nthihi (1) ya u tou nŵala	Themo ya 2: Mishumo 2 + Milingo muthihi (1) wa vhukati ha nŵaha une wa angaredza: Bammbiri 1 – Luambo kha nyimele na Litheretsha Bammbiri 2 – U nŵala (Hu nga nŵalwa nga Shundunthule kana Fulwi)	Themo ya 3: Mishumo mivhili (2) + Thesite nthihi (1) ya u tou nŵala	Them ya 4: Milingo muthihi (1) wa mafheloni a nŵaha wa nga ngomu une wa angaredza: Bammbiri 1 – Luambo kha nyimele na Litheretsha Bammbiri 2 – U nŵala + Bammbiri 3 – Oraļa
Maraga dza Themo(Themo ya 1 - 3): <ul style="list-style-type: none"> Themo inwe na inwe, țanganyani maraga dzo tou ralo na țhanganyelo ni ise kha % ya maraga dza Themo. 			
Maraga dza u phasisa / fhirisela phanđa: <ul style="list-style-type: none"> țanganyani maraga dza LTT (SBA) dzo tou ralo na țhanganyelo ya mishumo ya u linga ya u bva kha Themo ya 1 u swika Themo ya 3 ni ise kha 25% Isani Bammbiri 1 kha 30%, Isani Bammbiri 2 kha 20% Isani maraga dza Oraļa (Bammbiri 3) kha 25% 			

Thebuḽu .ya 2: Mbekanyamushumo ya u Linga Gireidi dza 10-11

Mbekanyamushumo ya u linga			
Mishumo ya u linga ha fomaḽa kha Themo ya 1			
Mushumo wa 1	Mushumo wa 2	Mushumo wa 3	Mushumo wa 4
Oraḽa: (Maraga dza 25) U thetshesela/ u haseledza/ tshipitshi tsho lugiselwaho/ U vhalela nṽha ho lugiselwaho	Oraḽa: (Maraga dza 25) U thetshesela/ u haseledza/ Tshipitshi tsho lugiselwaho/ U vhalela nṽha ho lugiselwaho	U ṅwala: (Maraga 20) Zwibveledzwa zwilapfu/ zwipfufhi zwa vhudavhidzani: Zwibveledzwa zwilapfu zwa vhudavhidzani: Vhurifhi ha fomaḽa / Vhurifhi ha vhokenani (ha khumbelo/ ha mbilaelo/ ha u apulaya/ ha tshiofisi/ ha ndivhuho/ ha u fhululedza/ ha u lilisa / ripoto ṽhukhu / rivuwu ya nganea pfufhi kana filimu / tshipitshi / mufhindulano Zwibveledzwa zwipfufhi zwa vhudavhidzani: Khungedzelo / dayari / posikaraṽa / garaṽa ya thambo / ndaela / masia / fuḽayasi / phosiṽara / u ḽadza fomo	**Thesite 1: (Maraga 40) Luambo kha nyimele: Tholokanyonḽivho Manweledzo Zwivhumbeo na milayo ya kushumisele kwa luambo
Mishumo ya u linga ha fomaḽa kha Themo ya 2			
Mushumo wa 5	Mushumo wa 6	Mushumo wa 7	
Oraḽa: (Maraga 25) U thetshesela U haseledza/ Tshipitshi tsho lugiselwaho U vhalela nṽha ho lugiselwaho	Litheretsha: (Maraga 40) Mbudziso dzi mafhungoni	Milingo ya vhuḽkati ha ṅwaha: (Maraga 200) Bammbiri 1 – Luambo kha nyimele na ḽitheretsha (120) Bammbiri 2 – U ṅwala (80) / Hu nga ṅwalwa nga Shundunthule kana Fulwi	
Mishumo ya u linga ha fomaḽa kha THEMO ya 3			
Mushumo wa 8	Mushumo wa 9	Mushumo wa 10	
*Oraḽa: (Maraga 25) U thetshesela/ U haseledza/ Tshipitshi ho lugiselwaho/ U vhalela nṽha ho lugiselwaho	U ṅwala: (Maraga 40) Maanea Nganetshelo / mbuletshedzo	**Thesite ya 2: (Maraga 40) Luambo kha nyimele: Tholokanyonḽivho Manweledzo Zwivhumbeo na milayo ya kushumisele kwa luambo KANA ḽitheretsha: Mbudziso pfufhi	
Mishumo ya u linga ha fomaḽa kha THEMO ya 4			
Mushumi wa 11			
Mafheleloni a ṅwaha: (Maraga 300) Bammbiri ḽa 1 – Luambo kha Nyimele na ḽitheretsha Bammbiri ḽa 2 – U ṅwala Bammbiri ḽa 3 – *Oraḽa			

***Oraġa:** Vhagudi vha tea ita mushumo muthihi wa u amba o ġilugisela, mushumo muthihi wa u haseledza, mushumo muthihi wa u thetshelesa, na mushumo muthihi wa u vhalela nġha vhukati ha nŵaha

****Thesite ya 1** i nga sethiwa ya vha na **maraga dza 40** kana, arali dzi nnzhi, dzi fanela **u iswa kha 40**. Hu khou themendelwa u țanganyiswa ha tholokanyonġivho, Manweledzo na Tshivhumbeo tsha luambo na milayo ya kushumisele kha nyimele - vhagudisi vha țuțuwedzwa u bveledza/dizaina țhanganyelo ya zwithu zwi tshimbilelanaho (mbekanyamushumo ya thesite, tshifhinga tsho ġewaho n.z tsha tshikolo.

Dzhielani nzhele: Thesite kha Mbekanyamushumo ya u Linga i so ngo itwa nga zwitesite zwinzhizwinzhi. Thesite iñwe na iñwe i tea u vha na mushumo munzhi, yo tea u nŵalwa nga minete ya 45 - 60 na u dzumbulula maimo a nġivho o fhambanaho sa zwe zwa sumbedzwa kha mabambiri a mulingo.

Thebuġu ya 3: Nyangaredzo dza Mbekanyamushumo wa u Linga Gireidi ya 12

Mbekanyamushumo ya u linga			Mulingo wa nŵa
LTT (SBA) nga Themo			
THEMO ya 1: Mishumo miraru (3) Thesite nthihi (1) ya u nŵala	THEMO ya 2: Mishumo mivhili (2) + Mulingo muthihi (1) wa vhukati ha nŵaha u re na: Mabambiri mavhili (2): Bambiri 1 – Luambo kha nyimele na Ĥitheretsha Bambiri 2 – U nŵala (Hu nga nŵalwa nga Shundunthule kana Fulwi) KANA Thesithe ya u tou nŵala	THEMO ya 3: Mishumo mivhili (2) + Mulingothangeli muthihi (1) u re na: Mabambiri mavhili (2): Bambiri 1 – Luambo kha nyimele na Ĥitheretsha Bambiri 2 – U nŵala (Hu nga nŵalwa nga Ĥhangule kana Khubvumedzi)	THEMO ya 4: Mulingo muthihi (1) wa nŵa u re na Mabambiri mavhili (2): Bambiri 1 – Luambo kha nyimelena na Ĥitheretsha Bambiri 2 – U nŵala + Bambiri 3 – Oraġa

Maraga dza Themo (Themo ya 1 - 3):

- Themo iñwe na iñwe, țanganyani maraga zwadzo na țhanganyelo ni ise kha % ya maraga dza Themo.

Maraga dza LTT (SBA):

- Ĥanganyani maraga zwadzo na țhanganyelo kha mishumo ya u linga ya u bva kha Themo ya 1 u swika Themo ya 3 ni ise kha 25%

Mulingo wa nŵa

- Isani Bambiri 1 kha 30%,
- Isani Bambiri 2 kha 20%
- Isani maraga dza Oraġa (Bambiri 3) kha 25%

Thebuḽu ya 4: Mbekanyamushumo ya u Linga Gireidi ya 12

Mbekanyamushumo ya u linga			
Mishumo ya u linga ha fomaḽa kha Themo 1			
Mushumo wa 1	Mushumo wa 2	Mushumo wa 3	Mushumo wa 4
Oraḽa: (Maraga 25) U thetshesela U haseledza Tshipitshi tsho lugiselwaho/ U vhalela nṽha ho lugiselwaho	*Oraḽa: (Maraga 25) U thetshesela/ U haseledza/ Tshipitshi tsho lugiselwaho/ U vhalela nṽha ho lugiselwaho	U ṅwala: (Maraga20) Zwibveledzwa zwilapfu/ zwipfufhi zwa vhudavhidzani: Zwibveledzwa zwilapfu zwa vhudavhidzani: Vhurifhi ha fomaḽa / Vhurifhi ha vhokenani (ha khumbelo/ ha mbilaelo/ ha u apulaya/ ha tshiofisi/ ha ndivhuho/ ha u fhululedza/ ha u lilisa / ripoto ṽhukhu / rivuwu ya nganea pfufhi kana filimu / tshipitshi / mufhindulano Zwibveledzwa zwipfufhi zwa vhudavhidzani: Khungedzelo / dayari / posikaraṽa / garaṽa ya thambo / ndaela / masia / fuḽayasi / phosiṽara / u ḽadza fomo	**Thesite 1: (Maraga 40) Luambo kha nyimele: Tholokanyonḽivho Manweledzo Zwivhumbeo na milayo ya kushumisele kwa luambo
Mishumo ya u linga ha fomaḽa kha Themo ya 2			
Mushumo wa 5	Mushumo wa 6	Mushumo wa 7	
Oraḽa: (Maraga 25) U thetshesela / U haseledza/ Tshipitshi tsho lugiselwaho/ U vhalela nṽha ho lugiselwaho	Lṽtheretsha: (Maraga 40) Mbudziso pfufhi	***Milingo ya vhukati ha ṅwaha: (Maraga 200) Bammbiri 1 – Luambo kha nyimele na Lṽtheretsha (120) Bammbiri 2 – U ṅwala (80) KANA Thesite ya u tou ṅwala	
Mishumo ya u linga ha fomaḽa kha Themo ya 3			
Mushumo wa 8	Mushumo wa 9	Mushumo wa 10	
Oraḽa: (Maraga 25) U thetshesela / U haseledza/ Tshipitshi tsho lugiselwaho/ U vhalela nṽha ho lugiselwaho	U ṅwala: (Maraga 40) Maana Nganetshelo / mbulatshedzo	***Milingothangeli: (Maraga 200) Bammbiri 1 – Luambo kha nyimele na Lṽtheretsha (120) Bammbiri 2 – U ṅwala (80) KANA Thesite ya u tou ṅwala	

***Oraḽa:** Vhagudi vha tea u ita mushumo muthihi wa u amba ho lugiselwaho, u ita u haseledza luthihi, u ita mushumo wa u thetshesela muthihi, u ita mushumo wa u vhalela nṽha ho lugiselwaho vhukati ha ṅwaha

****Thesite ya 1** i nga sethiwa ya vha na maraga dza 40 kana, arali dzi nnzhi, dzi fanela u iswa kha **40** . Hu themendeliwa u ṽanganywa ha tholokanyonḽivho, Manweledzo na tshivhumbeo tsha luambo na milayo na kushumiseleo kha nyimele, vhagudisi vha kombetshedzwa u dizaina ṽhanganyelo ya zwithu zwi tshimbilelanaho (mbekanyamushumo ya thesite, tshifhinga tsho ṽewaho n.z tsha tshikolo.

Dzhielani nzhele: Thesite kha mbekanyamushumo ya U linga i so ngo itwa nga zwitesite zwinzhi zwinzhi. Thesite iṅwe na iṅwe i tea u vha na mushumo munzhi, yo tea u ṅwalwa nga minete ya 45 - 60 na u dzumbulula maimo a

ndivho o fhambanaho sa zwe zwa sumbedzwa kha mabambiri a mulingo

*****Mulingo wa vhukati ha n'waha na Milingothangeli:** Muthihi ya mishumo kha gireidi ya 12 kha Themo ya 2 na / kana Themo ya 3 u tea u vha mulingo wa ngomu, Kha nyimele ine mulingo muthihi fhedzi wa nnda wa n'waliwa kha Gireidi ya 12, muñwe wa mulingo u tea u thivhiwa nga thesiṭe mafheloni a Themo (Mishumo ya 8 na 10)

4.4.2 Milingo

Fomethe ya mulingo bambiri ja 1 na 2

Tshivhumbeo tsha mabambiri a mulingo, Bammbiri 1 na 2

BAMMBIRI	KHETHEKANYO		MARAGA	TSHIFHINGA	
1. Luambo kha Nyimele na Litheretsha	A: Tholokanyondivho (Zwibveledzwa zwinzhi zwi a kona u shumiswa na zwibveledzwa zwa u vhonwa na girafiki) Vhulapfu ha zwibveledzwa zwine zwa tea u shumiswa		30	Gireidi 10-12 awara 2½	
	Gireidi	Tshivhalo tsha maipfi			
	10	200-300			
	11	300-400			
	12	400-500	10		
	B: Manweledzo: (Gireidi 10-12: maipfi a 50-60) - Mafhungo ha tei u bva kha tholokonyondivho. Vhulapfu ha tshibveledzwa				
	Gireidi	Tshivhalo tsha maipfi			
	10	a nga ḡi vha a 150			
	11	a nga ḡi vha a 180	40		
	12	a nga ḡi vha a 200			
	C: Zwivhumbeo zwa luambo na milayo ya kushumisele (hu lingiwa kha nyimele) • Ḍivhaipfi na kushumisele kwa luambo • Zwivhumbeo zwa fhungo na ndivho ya kushumisele kwa luambo lwa vhudzivha • U dzudzanya				40
	D. Litheretsha NTHIHI ya dzi tevhelaho: Nganeapfufhi (mbudziso pfufhi dzo ḡisendekaho nga zwiṭori zwivhili) KANA Vhurendi (mbudziso pfufhi dzo ḡisendekaho nga zwirendo zwivhili zwo vhonalaho/ gudiwaho) KANA Nganea ṭhukhu (mbudziso pfufhi dzo ḡisendekaho nga tshibveledzwa) KANA Ḍirama ṭhukhu (mbudziso pfufhi dzo ḡisendekaho nga tshibveledzwa)				

BAMMBIRI	KHETEKANYO		MARAGA	TSHIFHINGA
2. U n̄wala	A: Maanea: Lushaka luthihi lwa maanea Nganetshelo/mbuletshedzo		(40)	80 Greidi 10 Awara 2
	Gireidi	Vhulapfu ha maanea (maipfi)		
	10	150-180		
	11	180-200		
	12	200-350		
	Hu lingwa zwi tevhelaho: • Zwi re ngomu & vhupulani (60%) • Luambo, tshitaila & u dzudzanya (30%) • Tshivhumbeo (10%)			
	B: Tshibveledzwa tshilapfu tsha vhudavhidzani - Tshibveledzwa tshithihi: Marifhi a vhukonani/marifhi a fomaḷa (khumbelo/mbilahelo/khumbelo ya mushumo/vhubindudzi/ndivhuwo/u ffululedza/u pfela vhuḷungu/ripoto pfufhi / riviya / tshipitshi / mufhindulano		(20)	
	Gireidi	Vhulapfu ha tshibveledzwa (maipfi)		
	10-12	80 - 100 (zwi re ngomu fhedzi)		
	Hu lingwa zwi tevhelaho: • Zwi re ngomu, vhupulani & tshivhumbeo (60%) • Luambo, tshitaela & nzudzanyo (40%)			
	C: Tshibveledzwa tshipfufhi tsha vhudavhidzani - tshibveledzwa tshithihi: Khungedzelo/U ḡadza dayari/Posikaraḷa/Garaḷa ya thambo/U ḡadza fomo/Ndaela/Masia/Ndaela/Fuḷayasi/Phosiḷara		(20)	
	Gireidi	Vhulapfu ha tshibveledzwa (maipfi)		
10-12	50-80			
Hu lingwa zwi tevhelaho: • Zwi re ngomu, vhupulani & tshivhumbeo (60%) • Luambo, tshitaila & nzudzanyo (40%)				

Magudiswa a no tea u funziwa

U linga zwi kwama zwi re ngomu sa zwe zwa tiwa nga ha ḷinwalo. U ya nga ha nyaluwo ya u pfesesa magudiswa u ya nga gireidi, magudiswa na zwikili u bva kha Gireidi dza 10-12 zwi ḡo lingwa kha bammbiri ḷa nḡa ḷa Gireidi ya 12.

Mishumo ya u linga ya Oraja: Bammbiri 3

Mishumo ya u linga ya oraja ye ya itwa vhukati ha n̄waha i katela u linga ha n̄ḡa ha mafheloni a n̄waha kha Gireidi ya12. I ita maraga dza 100 kha maraga dza 300 kha u linga ha n̄ḡa ha mafheloni a n̄waha. Zwidodombedzwa zwa mishumo ya oraja, ine ya langilwa vhukati ha n̄waha, ndi i tevhelaho:

BAMMBIRI 3	ZWIDODOMBEDZWA	MARAGA	
3. Oraja	<p>*Oraja i ḡo seṭiwa nga ngomu, ya lingiwa nga ngomu, ya moderethiwa n̄ḡa.</p> <p>U amba:</p> <p>Tshipitshi tsho lugiselwaho</p> <p>U linga: U pulana na u vhekanya magudiswa, thounu, zwikili zwa u amba, kushumisele kwone kwa luambo, kunangele kwa maipfii</p> <p>U haseledza</p> <p><i>U linga: Zwi re ngomu, thounu, zwikili zwa u amba, n̄ḡivho ya u shumisa luamo lwa vhudzivha</i></p>	25	100
	<p>U vhala:</p> <p>U vhalela n̄ḡa ho lugiselwaho</p> <p><i>U linga: Zwi re ngomu, thouni, zwikili zwa u amba, na u n̄kedza, n̄ḡivho ya u shumisa luamo lwa vhudzivha</i></p>	25	
	<p>U thetshesela:</p> <p>Tholokanyonḡivho ya u thetshesela</p> <p><i>U linga: U thetshesela u itela u pfesesa, u wana mafhungo na u ṭhaṭhuvha</i></p>	25	

*Oraja: Maraga dza n̄waha dza mushumo wo kuvhanganyiwaho wa u amba, u thetshesela na u vhala. Maraga dza u fhedzisela dzi fanela u katela mushumo muthihi wa u amba wo lugiselwaho, mushumo muthihi wa u thetshesela mushumo muthihi wa u vhalela n̄ḡa ho lugiselwaho na mushumo muthihi wa u haseledza.

4.5 U rekhoda na u vhiga

U rekhoda ndi maitele ane mugudisi a n̄wala vhuimo ha vhukoni ha mugudi kha mushumo wa u linga wo tiwaho. Hu sumbedza vhukoni ha mugudi kha u swikelela n̄divho sa zwe zwa randelwa kha Kharikhuḷamu na Tshitatamennde tsha Phol̄isi tsha U linga. Rekhodo ya vhukoni ha mugudi i tea u n̄ea vhuṭanzi ha nyaluwo ya u pfesesa ya mugudi kha gireidi na u lugela u aluwa kana u phasela kha gireidi i tevhelaho. Rekhodo ya vhukoni ha mugudi i tea u shumiswa u khwaṭhisedza mvelaphanda yo itwaho nga mugudisi na mugudi kha maitele a u funza na u guda.

U vhiga ndi maitele a u amba vhukoni ha mugudi kha vhagudi, vhabebi, zwikolo na vhaṅwe vhashumisani. Vhukoni ha mugudi vhu nga vhighwa nga n̄dila n̄nzhi. Izwi zwi dzhenisa garaṭa dza mivhigo, miṭangano ya vhabebi, maḍuvha a u dalela zwikolo, khoniferentsi dza vhabebi na vhagudisi, u foinela, maṅwalo, lubambiri lwa mafungo a kiḷasi kana tshikolo, n.z. Vhagudisi vha gireidi dzoṭhe vha vhiga nga phesenthedzhi u ya nga thero. Maimo a vhuswikeleli ho fhambanaho na bennde dza phesenthedzhi dzo livhanaho nadzo dzi sumbedzwa dzo tsa nga matungo kha Thebuḷu i re afha fhasi.

KHOUDU NA PHESENTHEDZHI DZA U REKHODA NA U VHIGA

KHOUDU YA U ELA	U ṬALUSA VHUKONI	PHESENTHEDZHI
7	Vhukoni ha maṭhakheni	80 - 100
6	Vhukoni ha n̄thesa	70 - 79
5	Vhukoni ha n̄tha	60 - 69
4	Vhukoni vhu fushaho	50 - 59
3	Vhukoni ho linganelaho	40 - 49
2	Vhukoni ho linganelahonyana	30 - 39
1	U sa kona	0 - 29

Vhagudisi vha ḍo rekhoda maraga dzone u ya nga mishumo kha bambiri ḷa u rekhodela; vha vhiga phesenthedzhi u ya nga thero kha garaṭa ya u vhiga ya mugudi.

4.6 U modereitha ndingo

U modereitha zwi amba maitele a u vhona uri mishumo ya u linga ndi yavhuḍi, ndi ya ndeme na u fulufhelea. U modereitha zwi tea u itwa tshikoloni, tshiṭirikini, Vunḍuni na kha maimo a lushaka. Maitele a u modereitha o anganyelwaho na o teaho a tea u vha hone u itela ndeme ya u linga thero dzoṭhe.

4.6.1 U linga ha fomaḷa LTT (SBA)

- Thesite na milingo ya gireidi ya 10 na 11 i modereithiwa ngomu. Mueletshedzi wa thero u tea u modereitha tsumbo ya mishumo iyi musi a tshi dalela zwikolo zwawe u khwaṭhisedza maimo a mishumo na u modereitha nga ngomu.
- Thesite na milingo ya Gireidi ya 12 i modereithiwa kha Vunḍu. Maitele aya a ḍo langulwa nga muhasho wa pfunzo wa Vunḍu .
- Vhaeletshedzi vha thero vha tea u modereitha tsumbo ya mabambiri a Thesite na milingo zwi sa athu u n̄walwa nga vhagudi u khwaṭhisedza vhuimo na u gaida vhagudisi kha u seṭa mishumo iyi.

4.6.2 Mishumo ya u linga ya Oraja

- **Gireidi ya 10 na 11:** Mushumo muñwe na muñwe wa oraja une wa do shumiswa sa tshipida tsha Mbekanyamushumo ya U linga i tea u nekedzwa kha muhulwane wa thero u itela u modereithiwa u sa athu lingedzwa nga vhagudi. Vhagudisi vha linga mishumo ya u linga ya oraja ya gireidi ya 10 na 11. Vhaeletshedzi vha thero vha tea u modereitha tsumbo ya mishumo ya u linga ya oraja kha madalo avho tshikoloni u khwaṭhisedza vhuimo ha mishumo na u modereitha ha nga ngomu.
- **Gireidi ya 12:** Mishumo ya oraja i tea u setiwa nga ngomu, u lingwa nga ngomu ya modereithiwa **nda**. Mushumo wa oraja muñwe na muñwe une wa tea u shumiswa sa tshipida tsha Mbekanyamushumo ya U linga i tea u nekedzwa kha muhulwane wa thero u itela u modereithiwa u sa athu u lingedzwa nga vhagudi. Vhagudisi vha linga mishumo ya u linga ya oraja. Vhaeletshedzi vha thero vha tea u modereitha tsumbo ya mishumo ya u linga ya oraja kha madalo avho tshikoloni u khwaṭhisedza vhuimo ha mishumo na u modereitha ha nga ngomu. Tsumbo ya vhagudi u bva kha tshikolo tshiñwe na tshiñwe vha tea u modereithiwa u khwaṭhisedza vhuimo ha vhukoni havho ha oraja.

4.7 Nyangaredzo

Liñwalo ili li tea u vhalwa khathihi na:

4.7.1 *Pholisi ya Lushaka mayelana na Mbekanyamushumo na Thodea dza kuphasele kha Tshitatamennde tsha Kharikhulamu ya Lushaka Gireidi 10-12; na*

4.7.2 Liñwalo la pholisi, *Phurotokholo ya Lushaka ya U Linga Gireidi 1-12.*

